

НА ПОЗИВ
ПРЕДСЈЕДНИШТВА
ЦК СКЈ

ДОЛАЗИ ВИЛИ БРАНТ

БЕОГРАД, 8. октобра
(Танјуг) - На позив
Председништва ЦК
СКЈ председник Соци-
јалдемократске парти-
је Њемачке Вили Брант
боравиће у нашој
земљи од 12. до 14. ок-
тобра ове године.

БАЊАЛУКА, сриједа, 9. октобар 1985.
Број 4527 Година XLII Цијена 30 динара

ТАНЈУГ

ГЛАС

ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА

ИЗЛАЗИ СВАКОГ ДАНА ОСИМ НЕДЈЕЉЕ

ПО РАСТУ ИЗВОЗА У СР БиХ



Из Творнице обуће „Босна“:
Подбачај на конвертибилном тржишту

„Крајишник“ четврти

БАЊАЛУКА, 8. октобра -
Деветомјесечни извозни би-
панс Комбината „Крајишник“
је 24 милиона долара.

На источноевропско тржи-
ште пласирано је обуће у ври-
једности око двадесет ми-
лиона динара. То је за петину
више него лани и седам одсто
изнад плана.

У Комбинату кажу да се, по-
ред евидентних резултата у
продаји обуће страном куп-
цу, још увијек шапа кад је у

питању извоз за чврсту валу-
ту. На западно тржиште је
продато обуће за 4,1 милион
динара, што је мање него лани
и, готово четвртина испод
плана.

По расту укупног извоза од
17 одсто у односу на прошлу
годину Комбинат је четврти у
Републици (послије РМК Зе-
ница, СОУР—а „Унион“ Тузла
и „Агрокомерца“ из Велике
Кладуше).

С. К.

ПОСЛИЈЕ ОТМИЦЕ ИТАЛИЈАНСКОГ БРОДА
„АКИЛЕ ЛАУРО“

НЕИЗВЈЕСНА СУДБИНА 454 ТАОЦА

● Отмичари пријете да ће брод дићи у ваздух уколико се
из израелског затвора не ослободи 50 Палестинаца

Страна 7.

ИЗВУЧЕНИ ПАРОВИ КУПА
ЕВРОПСКИХ ШАМПИОНА
У РУКОМЕТУ

БОРАЦ - МЕТАЛОПЛАСТИКА

Страна 10. и 11.

УОЧИ ПРЕДСТОЈЕЋЕ ПРЕМИЈЕРЕ
У БАЊАЛУЧКОМ ДЈЕЧИЈЕМ ПОЗОРИШТУ

РЕПРИЗА ЛУТКАРСКИХ НЕВОЉА

Страна 8.

НАКОН ПРОШИРЕЊА И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПРО-
ИЗВОДЊЕ БАЊАЛУЧКИ ПЕКАРИ ТВРДЕ

Једемо квалитетнији хљеб

БАЊАЛУКА, 8. октобра - Недавно је у бањалучкој пека-
ри прорадила нова линија за производњу хљеба. Због то-
га и бањалучани већ четири дана једу, како тврде пекари
квалитетнији хљеб.


У ООУР-у „Житопродукт“ кажу да нова линија омо-
гућава и већу производњу. Тако се за један сат сада може
производити и двије хиљаде килограма хљеба.

Дакле, уз квалитетнији круг бањалучка пекара има мо-
гућност да повећа производњу, али и побољша асортиман
својих производа. Као што је познато, хљеб у Бања-
луци је веома популаран и одређеном количином зобених па-
куљица, а то омогућава да дуже времена остане савез и
укусан.

З. ПОЛИЋ

Из „Житопrodukта“:

Снежана Ибришвић, технолог свакодневно контролише векне



INVESTICIJE I RAZVOJ

Sanacije, adaptacije...

Krajišnici u posljednje vrijeme kad se vrate s puta obično kažu: „Da vidite koliko se tamo gradi!“

To što putnici vide „golim“ okom potvrđuju podaci Investicije u 17 krajiških komuna (područje OPK Banjaluka) znatno su niža od prosječnih u SR BiH. Trenutne investicije su manje od jedne četvrtine ukupnog društvenog proizvoda regije, a to po Dugoročnom programu ekonomske stabilizacije ne obezbjeđuje razvoj.

U Republici sada ima 2.150 investicionih objekata. Njihova vrijednost je oko 500 milijardi dinara. Od toga je 410 ukupne vrijednosti 63 i po milijarde dinara u 17 krajiških komuna. Po broju objekata na ovu regiju otpada jedna petina i to je negdje u srazmjeri ako se uzmu u obzir podaci o broju stanovnika, površini i neki drugi. Međutim, sasvim drugu sliku dobijamo ako uporedimo vrijednosti investicija. Investicije u ovoj regiji čine samo 12,8 - dakle, samo jednu osminu vrijednosti investicija Republike.

Šta ovo govori?

Prije svega se u krajiškoj regiji uglavnom saniraju, adaptiraju i rekonstruišu postojeći kapaciteti. To je dobro za stanovništva opštinstva i općedruštvenog opredjeljenja i ekonomske logike za bolje korištenje postojećih kapaciteta. Ali, čini se, s pravom se može postaviti pitanje: šta je sa izgradnjom novih fabrika koje bi mogle obezbijediti brži razvoj regije.

Ako se svim ovim podacima doda činjenica da je od ukupnih krajiških investicija bezmalo 40 odsto u Prijedoru, onda je potpuno jasno koliko se u ostalim komunama ulaže u razvoj.

Izgleda da je opšta besparica uspjela privrednike. Svi se uglavnom okreću postojećoj proizvodnji. Nema osmišljenih poteza za novu gradnju. Veliki privredni sistemi, koji imaju status nosilaca razvoja, za sada su i u idejama stidljivo. Kao da se svi boje promašaja ili etiketa „megalomana“.

Vrijeme je, čini se, za ozbiljne političke i stručne razgovore o ovome, jer ulazimo u novo srednjoročje kada će se sredstva iz raznih društvenih fondova dijeliti, prije svega, za dobre programe.

Sadašnje investicije ne mogu obezbijediti ni minimalan razvoj, a ako ne bude većih, uskoro budućnost ove regije nimalo neće biti ružičasta.

B. BOŽIĆ

PODUHVATI

Do 1990. godine treba da se ostvari program zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. Akcija je izuzetno značajna, možda značajnija od nekih naših ranijih poduhvata kao što je, recimo, zajam za puteve. Na isti način kao i tada opredjeljujemo se da narodnim zajmom podstaknemo brže nalaženje rješenja za zapošljavanje generacija mladih, obrazovanih ljudi. Stvaranje uslova za ublažavanje ovog problema podrazumijeva istovremeno podsticanje privrednog razvoja svih područja Republike. Stoga se može tvrditi da su dimenzije ovog posla velike, da on zato traži punu ozbiljnost i odgovornost i akciju od časa kada je obnarodovan Zakon o narodnom zajmu i to samo za ona radna mjesta koja će garantovati hiljad mladom čovjeku i brže oplodavati dinar.

Zajmom, preusmjerenjem samodoprinosu u mjesnim zajednicama i uvođenjem dodatnih doprinosa iz dohotka osnovnih organizacija udruženog rada treba da se obezbijedi ukupno 160 milijardi dinara. To nisu mala sredstva za naše prilike. Zato što ih na ovaj način sabiremo, poučeni iskustvom iz bliske i malo dalje prošlosti, moraćemo „tri puta da mjerimo“ prije nego što se odlučimo u šta ćemo ih utrošiti. Na to upozorava političko opredjeljenje da dinar iz ovih izvora ne smije otići ni u jedan velik projektat.

Narodni zajam

Vrijeme takvih ulaganja pripada prošlosti, stavljajući konačno do znanja svima da se moraju osloboditi iluzije o podizanju velikih privrednih i neprivrednih objekata - kao nemilih spomenika nerentabilnih ili promašanih investicija. Taj nauk traži sada da se teško stečena para, koju će pozajmiti radni čovjek lično, ali i dati iz ouske kase, razumno troši da bi brže stvarala dohodak.

Proširenje, modernizacija i potpunije korištenje postojećih kapaciteta, uvođenje višemjenskog rada, otklanjanje uskih grla u proizvodnji, podizanje manjih pogona, zajedničko ulaganje i udruživanje sredstava u okviru složenih sistema izvan opštinskih i republičkih međa - pravi je način namjenskog korištenja zajamskog dinara. Svaki drugi recept bio bi besmislen, jer bi vodio mimo tokova stabilizacije.

Praktična akcija bi zato morala da počne, ne od dana upisa zajma koji nas očekuje za nepuna tri mjeseca, već danas, od sutra. Svaki dan kasnije znači usporavanje, iščekivanje da neko nešto uradi pa da „mi, koristeći to, ispađnemo pametniji“. Tako se zasigurno neće moći. U obzir dolazi samo program koji je oslonjen na stvarnost, na život koji će ga učiniti svrsishodnim i brzo isplativim.

Već to da je svaki neiskorišten dan za razmišljanje o projektu primjerenom kriterij-

ma zajamskog dinara - gubitak, apel je da se ne čeka. Organizacije udruženog rada, društveno-političke zajednice, privredne komore i drugi činioci u skupština opština, među prvima su koji treba da iniciraju aktivnosti u smislu da posao na tome bude sastavni dio kratkoročnog i srednjoročnog planiranja.

Stabilizacija je već stvorila određena iskustva kao putokaz. Zna se šta, na primjer, donosi disperzija kapaciteta, otvaranje proizvodnih linija van gradskih područja. Ne rješava se samo problem nezaposelosti, već mnogo toga što prati život proizvodnog radnika. Lični dohodak u seoskoj fabrici više vrijedi nego na asfaltu, jer se ne topi u mjesečnoj kiriji, skupoj zimnici i drugim porodičnim potrebama. Kad stan nije san i kad se dinar lakše raspoređuje za mjesečni meni, onda i u proizvodnji ima manje glavobolje. Postiže se i više od očekivanog. Primjera za to ima i u našem, bosansko-krajiškom podneblju, a najupečatljiviji su laktuški „Slateks“ i knežička „Knežičanka“.

Narodni zajam je podstajak da se privreda tako ili slično tome unapređuje, razvijajući nerazvijene i stvarajući uslove za oživotvorenje ustavne uloge mjesne zajednice.

M. MILINOVIĆ

„POSLOVANJE“ SAVEZA KOMUNISTA

Kamata na članarinu

Visoka inflacija, sa svim svojim posljedicama, prisiljava, izgleda i partijske komitete na izmjenu ponašanja. Tačnije na finansijsko prilagođavanje Saveza komunistata sadašnjim ekonomskim uslovima.

Javnost je naime nedavno obaviještena da pojedine opštinske organizacije SK sredstva dobijena od partijske članarine oročavaju kod banaka, uz opštevažeće kamate. Znači li to da Savez komunistata danas, u vrijeme opštih zahtjeva za smanjenje partijske članarine, raspolaze pozamašnim viškovima sredstava? Te dvije stvari, kaže sekretar Nadzorne komisije SKJ Srečko Nedeljković, ne treba brkati. Vjerovatno stoji mišljenje da je članarina dosta visoka i da bi je trebalo dalje smanjivati, ali racionalnost trošenja tih para ne treba doводити u pitanje. Tvrdim, dodao je, da se u Savezu komunistata maksimalno vodi računa o svakom dinaru.

Otkud oročeni partijski dinar? To su namjenska sredstva koja se svake godine izdvajaju za određene svrhe i koja se ne mogu dirati. Recimo, podsjeća Nedeljković, znamo da se svake četiri godine održava kongres SKJ i da troškovi njegovog održavanja nisu mali. Za tu svrhu svake godine iz-

dvaja se određena suma. Taj novac, dakako stoji, u banci. Ako se on već ne smije dirati, zašto se za njega ne bi dobila i određena kamata. I to je prihod Saveza komunistata, koji može uticati i na smanjenje partijske članarine. Kažem, može, jer lično ne vjerujem da su igdje zbog toga mjesečna izdvajanja za partiju smanjena. Ali, u krajnjem slučaju, visina članarine zavisi od prihoda i rashoda organizacije Saveza komunistata.

Znači, oročavanje partijske članarine „ne bode oči“, nije ništa neobično. Apsolutno ne, kaže Nedeljković. To je prirodno i za mene čak pozitivno, jer svjedoči o racionalnom planiranju i trošenju u Savezu komunistata.

Ovo objašnjenje, vjerovatno, ima svoje ekonomsko opravdanje. Zašto je onda praksa oročavanja partijske članarine izazvala nezadovoljstvo članstva u pojedinim opštinskim organizacijama SK? Vjerovatno zato što je o sudbini partijskog dinara saznanje dosta nepopularan način. Sem toga, očigledno je da o visini i načinu trošenja sredstava prikupljenih napolom partijske članarine odlučuju oni koji od nje žive, a ne oni koji je obezbjeđuju. Statut SKJ pak, vrlo izričito nalaže da se članstvo redovno obavještava o „poslovanju“ svojih organizacija. Jer, partijska članarina nije samo finansijsko pitanje, nego ima i svoju realnu idejno-političku osnovu.

Rekli su...

DILETANTI

U svim vremenima javljaju se ljudi sa ekstravagantnim mišljenjima o pojedinim istorijskim temama... U njihovim tvorevinama dolaze do izraza: fantazija neobuzdana bilo kakvom misaonom disciplinom, spontano ili svesno prenebraganje pravila naučnog metoda, obično veoma slaba ili jednostrana obaveštenost i krajnja moralna ravnodušnost. Dok istoričari od zanata osećaju intelektualnu i moralnu obavezu da kažu da o mnogim stvarima ne možemo stvoriti pouzdan sud, jer nemamo u izvorima potrebne oslonce diletantski tvorci „alternativnih“ teorija ne poznaju skruple te vrste i nepozvani hrle da ispune praznine koje ostaju iza napora ozbiljnih naučnika.

(Akademik Sima Ćirković, istoričar)

KONTEJNERI

Kotere koje su prije neku godinu prođali u Afriku, u Tvornici galanterije „Jadranka“ iz Banjaluke uspješili su naplatiti tek nedavno.

Međutim, još nisu ušli u trag kontejnerima u kojima je preko Sredozemlja na crni kontinent otpremljena izvozna pošiljka.

PRENOSIMO

VJESNIK

Krivac — priroda?


BIHAĆ — Poslije objavljivanja odluke o pokretanju likvidacijskog postupka za pivovaru kombinata „Krajina“ mislilo se da su razlozi poznati: naše je tržište već zasićeno, kasnili su radovi i finansijska prekorčenja dosegla basnoslovnju svotu, pa je postalo jasno ukoliko bi taj investicijski promašaj ipak bio dovršen, da se proizvodnja piva u Bihacu nikako ne bi isplatila.

S tim konstatacijama, tvrdnjama argumentiranim nalazima posebne komisije, angažirane na zahtjev izvršnog vijeća Skupštine SR BiH, proteklih je dana upoznato i bihaćko partijsko članstvo, na skupovinu na kojima je tražena odgovornost za „kreatore“ odluke o gradnji pivovare. U međuvremenu je, međutim, sa sjednice Radničkog savjeta Radne organizacije „Primarna poljoprivredna proizvodnja“ delegatima triju vijeća Opštinske skupštine u Bihacu stigla odluka o pokretanju redovnog likvidacijskog postupka, s obrazloženjem, što je nemalo iznenadilo sve koji su mislili da su u „slučaju“ upućeni. Razlozi su za obustavu gradnje i sve ono što će uslijediti, odnosno za rasprodaju svega što se bude dalo prodati, sažeti u rečenici da bi proizvodnja piva bila nemoguća zbog nepostojanja prirodnih uvjeta.

Ta rečenica omogućuje da se nagada u najmanje dva pravca. U prvome, odgovorni su u RO „Primarna poljoprivredna proizvodnja“ što je nosilac investicijskoga pothvata i dakako u kombinatskom vrhu, u kojem su od početka, promišljeno obmanjivali javnost i vodili kolektiv u vrtloge zaduživanja, premda za pivovarsku „avanturu“ nisu imali nikakvo „pa eto ni prirodno pokriće. Njihova je krivnja utoliko veća, pa je čudno da se oštrije ne inzistiraju na izricanju mjera.

No kako je prije nekoliko godina nasva usta isticana mogućnost za intenzivniju proizvodnju ječma u bihaćkom kraju, uz sve pohvale na račun njegove kvalitete, kako je, čak hvaljena kako vođa u Bihacu, razmišljanje mora krenuti u drugome pravcu: nije li prirodnim uvjetima zapravo „maskiran“ pravi razlog odustajanja od gradnje? Jer, ni spomenuta stručna komisija nije negirala mogućnost podizanja pivovare zbog nepostojanja prirodnih uvjeta. Ona je samo ukazala na neisplativost pregnuća, s obzirom na cijenu objekta i opeme, te na zasićenost tržišta.

Točka je na taj investicijski program mogla i morala biti stavljena s više preciznosti i odlučnosti. Iza nje, ovako, ostaju ni na čemu utemeljene glasine. H. BIŠEVIĆ



Rajko PUŠIĆ

„GLAS“ List Socijalističkog saveza radnog naroda

Opštine osnivači: Banjaluka, Bosanska Gradiška, Čelinac, Kotor-Varoš, Laktaši, Prnjavor, Skender-Vakuf, i Srbac. Izdaje i štampa NIGRO „Glas“ Banjaluka, Ulica AVNOJ-a 93.

Predsjednik Poslovnog odbora NIGRO „Glas“ Edhem Čizmić

Direktor i odgovorni urednik Nebojša Radmanović

Uređuje Redakcijski kolegij: Mirko Kisjan, (banjalučka hronika) Emin Krtić, (popodnevni desk) Težno Marić, (sport), Miloš Milinović (Bosanska krajina), Arif Ština (tehnička redakcija), Sabira Piragić (desk), Nada Pivačević (kultura), Nebojša Radmanović (direktor i odgovorni urednik), Fadil Smajkić (hronika), Dragiša Spremo (Nedjeljni Glas).

Novinski savjet lista „Glas“ Ivan Andričić, Nusreta Borić (predsjednik) Edhem Čizmić, Milenko Čerketa, Jovo Kerkez, Radojica Kuzmanović, Predrag Lazarević, Oto Marušić, Islam Mehić, Branko Pivačević, Nebojša Radmanović, Grozda Regodić, Nenad Trifunović, Franjo Vardić.

Prvi broj „Glasa“ izašao je kao organ NOP-a za Bosansku krajinu u Župici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Poslije oslobođenja „Glas“ izlazi u Banjaluci kao organ Oblasnog narodnog fronta do juna 1951. Od IX 1953. izlazi kao organ SSRN pod imenom „Banjalučke novine“, a od 29. novembra 1955. pod imenom „Krajiške novine“. Od 13. maja 1963. list ponovo izlazi pod imenom „Glas“. Ukazom Predsjedništva SFRJ od 19. jula 1968. „Glas“ je odlikovan Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima. Od 8. februara 1983. „Glas“ izlazi kao dnevni list.

PREDSJEDNIŠTVO OPŠTINSKOG ODBORA SUBNOR-a BANJALUKA
O PLANSKIM DOKUMENTIMA SIZ-a PIO ZA NAREDNI
SREDNJOROČNI PERIOD

Povišice - kap u moru

BANJALUKA, 8. oktobra - Bez obzira na teškoće oko obezbjeđivanja sredstava za penzijsko-invalidsko osiguranje, nužno je istrajati u orijentaciji da se i dalje povećava stopa izdvajanja za PIO, što je osnovni preduslov za poboljšanje materijalnog položaja penzionera, pogotovo ako se ima u vidu da one znatno zaostaju za prosjekom ostalih republika. Naime, evidentno je pogoršanje materijalnog položaja penzionera u posljednje dvije godine, uglavnom zbog rastuće inflacije, i pored značajnih napora koji se ulažu na poboljšanju stanju na tom planu.

Ovi problemi naročito su akutni na području banjalučke opštine, gdje živi 15 hiljada penzionera sa prosjekom primanja od 21 hiljadu i 800 dinara, što čini tek 60 odsto od prosječnog ličnog dohotka u banjalučkom udruženom radu za prvih šest mjeseci ove godine. Veoma težak materijalni položaj dosta velikog broja korisnika penzijsko-invalidskog osiguranja ilustruje i podatak da je među njima gotovo polovina onih koji prima penziju do zajamčenog iznosa od 18 hiljada dinara, a više od 60 odsto je sa primanjima do 20 hiljada dinara. Dosta visok rast penzija u ovoj godini od 46 procenata, ipak, nije doprinio znatnijem poboljšanju materijalnog položaja, jer je to povećanje računato na bazi ranijih niskih penzija, pa je i dalje prisutno zaostajanje, kako u odnosu na lična primanja u udruženom radu, tako i na iznose penzija u drugim republikama.

Ovo su samo neka u nizu pitanja koja su akcentirana nasjednici Predsjedništva Opštinskog odbora SUBNOR-a Banjaluka prilikom razmatranja nacrtu planskih dokumenata Zajednice penzijsko-invalidskog osiguranja za naredni srednjoročni period od 1986. do 1990. godine i analize ostvarenja plana u tekućem srednjoročju.

Pod uslovom da se u ovoj godini dostigne plani-

● **Medu mjerama za poboljšanje položaja penzionera poseban naglasak stavlja se na usklađivanje rasta penzija sa rastom ličnih dohodaka u Republici i na povećanje izdvajanja za društveni standard korisnika penzijsko-invalidskog osiguranja**

rani rast penzija i izvrši usklađivanje sa rastom ličnih dohodaka u Republici za 80 procenata, iduće godine bi penzije morale stopostotno pratiti rast ličnih dohodaka. Značajan rast penzija kod svih kategorija u narednom periodu mogao bi se, takođe, ostvariti ukoliko se steknu uslovi za valorizaciju minulog rada - kako je predviđeno zakonskom odredbom prema kojoj bi se valorizacija ličnih dohodaka vršila od 1966. godine pa do posljednje godine rada. Međutim, to je povezano sa porastom ukupnih izdvajanja za penzijsko-invalidsko osiguranje.

U poboljšanju materijalnog položaja, istaknuto je takođe, značajno mjesto imaju i izdvajanja za društveni standard, prije svega za stambenu izgradnju, naknade za godišnji odmor i druge vidove pomoći penzionerima koje bi trebalo utvrditi diferencirano - prema visini penzije. Takođe je podržan prijedlog da pravo na naknadu za tuđu njegu i pomoć ubuduće ostvaruju i porodični penzioneri koji su do sada bili izuzeti.

N. STANOJEVIĆ—FAJKOVIĆ

OPŠTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA
BANJALUKA O PREDIZBORNIM I IZBORNIM
AKTIVNOSTIMA

Birati najsposobnije

● **Prednost se mora dati kandidatima koji po dosadašnjim rezultatima mogu dati najviše**

BANJALUKA, 8. oktobra - Obimne i značajne teme, funkcionisanje delegatskog sistema, predizborne i izborne aktivnosti, dosadašnja iskustva u ostvarivanju kolektivnog rada i odgovornosti, dominirale su sinočnjom sjednicom Opštinskog komiteta Saveza komunista Banjaluka.

Niz zanimljivih prijedloga i sugestija čuo se u diskusijama nakon uvodnih izlaganja koja su podnijeli Fikret Tuček i Sveto Dojčinović.

Kada je riječ o predizbornim i izbornim aktivnostima najizgovorniju ocjenu je dao Duško Glamočak rekavši da bi predstojeća zadaća bila mnogo izvoldljivija da se sve ovo dešava u februaru, a ne oktobru. Jasno je, naime, da nema i suviše vremena za obimnu zadaću koja predstoji.

U predstojećim izborima, naravno, prednost se mora dati onim kandidatima koji po svojim osobinama i dosadašnjim rezultatima mogu dati najviše. Međutim, do tih imena treba doći. Nije to nimalo lak put, ali je oslanjanje na najkreativnije i najsposobnije, sasvim sigurno najpouzdaniji orijentir za izlazak iz teškoća.

Nije, izvjesno je, tačna ni teza, koja se čuje povremeno, da nema kadrova, da nema dovoljno sposobnih. To je očigledno, nastojanje da se sve uprosječi, a to nije progresivna orijentacija.

Ozbiljnost kojom se u Opštinskom komitetu Banjaluka pristupa ovoj zadaći garantuje da će se uzeti u obzir svi faktori koji vode ka odgozetanju najpovoljnijih rješenja.

A. KASIPOVIĆ

PROIZVOĐAČI HRANE

SVE VIŠE GUBITAŠA

● **U prvom polugodištu proizvođači ostvarili za 4,1 odsto manju proizvodnju nego lani, ali je zato 13 organizacija poslovalo sa gubitkom koji iznosi ni manje ni više već dvije milijarde i dvije stotine sedamdeset miliona dinara**

BANJALUKA, 8. oktobra - Za šest mjeseci ove godine trinaest organizacija udruženog rada proizvođača hrane na području Osnovne privredne komore Banjaluka, poslovalo su sa gubitkom od 2,273 miliona dinara. Gubitaši, inače, zapošljavaju 3.308 radnika.

Ono što karakteriše proizvođače hrane na području Komore je pad proizvodnje, otežan plasman gotovih proizvoda i disparitet cijena sirovina i gotovih proizvoda. Samo su cijene poljoprivrednih proizvoda porasle u prvom polugodištu ove godine za 58 odsto - žito 93 odsto, mlijeko 60 odsto, voće za 64 odsto i povrće za 53 odsto.

U prvih sedam mjeseci ostvaren je niži fizički obim proizvodnje za 4,1 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Niža ostvarenja bilježe proizvođači šećera za 44,6 odsto, prerada mlijeka 19,9 odsto, proizvodnja kantorskih proizvoda 15,5 odsto, prerada i konzerviranje mesa 6,9 odsto, i mljevenje žitarica 2,5 odsto. Veća ostvarenja u proizvodnji hrane zabilježili su proizvođači hljeba i tjestenina i predaivači voća i povrća. Na rezultate

poslovanja i ostvarivanja obima proizvodnje pored teškoća u plasmanu uticali su nedostatak osnovnih sirovina, rast troškova proizvodnje, sa daljim naglašenim disparitetom cijena proizvodnje i repromaterijala i nedostatak obrtnog kapitala - naglasio je na sjednici Skupštine udruženja poljoprivrede, vodo-privrede i prehrambene industrije OPK Alija Memić, sekretar Udruženja.

Kod proizvođača pića najbolje rezultate je postigla „Banjalučka pivara“, čija je proizvodnja veća 2,7 odsto i „Prijedorčanka“ u proizvodnji alkohola - 2,2 odsto. Ali je zato osjetan pad proizvodnje sokova 10,6 i prirodne rakije 21,6 odsto. Prerada duvana i proizvodnja cigareta za prvih sedam mjeseci veća je za 8,8 odsto u odnosu na prošlu godinu, ali je otežan plasman, pa su zabilježene veće zalihe. Očito je da banjalučke cigarete još traže svoje mjesto pod suncem među pušačima. Najbolje rezultate u prvom polugodištu ostvarili su proizvođači stočne hrane - 9,7 odsto.

R. M.

AKCIJA ZA BOSANSKO-DUBIČKE MALIŠANE

VLAST MAŠTI

BOSANSKA DUBICA, 8. oktobra - Povodom Dječije nedjelje danas je na platou ispred robne kuće u gradu na Uni organizovana velika crtaonica na otvorenom. Okupili su se najmlađi učenici dvije najveće bosanskodubičke osnovne škole „Fadil Šerić“ i „Bratstvo i jedinstvo“, te srednja i starija grupa Dječijeg vrtića „Pčelica“. Ovu akciju je uspješno organizovalo bosanskodubičko Društvo prijatelja djeteta.

M. DŽ.

IZ BOSANSKONOVSKOG „GRADEVINARA“

NOVI POSLOVI

BOSANSKI NOVI, 8. oktobra - Radnici bosanskono- vskog građevinarstva, članovi organizacije „Građevinar“ uskoro će početi izgradnju distributivnog centra za potrebe Radne organizacije „Krajina-promet“, kolektiva koji posluje u sastavu AIPK „Bosanska krajina“ Banjaluka.

D. M.

SKENDER—VAKUF: EPIDEMIJA TRBUŠNOG TIFUSA POD KONTROLOM

Najgore već prošlo

SKENDER—VAKUF - Epidemija trbušnog tifusa u Skender-Vakufu je pod kontrolom i može se reći da polako jenjava. Sve je manji broj onih koji se žale na tegobe koje su karakteristične za trbušni tifus. Da je najgore prošlo, osjeća se i među građanima koje je u početku ova epidemija dosta zabrinula.

Doktor Srbojlob Golubović kaže da su veoma male mogućnosti da dođe do novog naglog širenja ove bolesti. Međutim, realno je očekivati da će se i u naredna dva mjeseca javiti poneki slučaj oboljenja od trbušnog tifusa, jer to je normalna pojava koja prati ovakve epidemije. Međutim, nikakvog opuštanja ne smije biti, jer je to u ovakvim prilikama najopasnije. Protuepidemijske mjere se moraju i dalje provoditi.

Prema posljednjim podacima na infektivnom odjeljenju Kliničko-bolničkog centra Banjaluka leži 17 stanovnika Skender-Vakufa, oboljelih od trbušnog tifusa, dok se za

● **Prema posljednjim podacima na Infektivnom odjeljenju KBC Banjaluka leži 17 Skendervakufljana, oboljelih od trbušnog tifusa**

TEŽA I BLAŽA FORMA

Riječ „tifus“ potiče od grčke riječi tifos, što u prevodu znači magla. Tako su ovu bolest nazivali stari grčki ljekari, dok se još nije znao njen uzročnik. U našem narodu pod nazivom tifus neopravdano se nazivaju još dvije opasne zarazne bolesti koje nemaju ama baš nikakve veze sa trbušnim tifusom. Radi se o pjegavcu i povratnom tifusu.

Trbušni tifus koji se ove godine pojavio u Skender-Vakufu, Modriči i još nekim krajevima naše zemlje može se javiti u blažoj i težoj formi. Blažu formu ovog oboljenja karakteriše neznatne glavobolje, poremećaj opšteg stanja, povišena temperatura, i ponekad bolovi u stomaku. Težu formu ovog oboljenja prati dosta visoka rastuća temperatura, glavobolja, opšta malaksalost, bolovi u stomaku, proljev i zatvor. Kod jasnih slučajeva često se javlja osip po koži, ispucava jezik, a kod najtežih zapuštenih slučajeva može doći do komplikacija od kojih je najteže prsnuće crijeva.

još sedmoro sumnja da su zaraženi. Svi oboljeli se osjećaju bolje i za sa-

da se njihovo liječenje odvija normalno. Na terenu neprestano rade epidemiološke ekipe. Mjesta za koja se pretpostavlja da bi mogla biti izvor zaraze se dezinfekciju. Posebno se dosta čini na aktivnom traženju i izolaciji oboljelih. Iz Banjaluke svakodnevno dolazi infektolog koji pomaže skendervakufskim liječnicima u uspostavljanju prave dijagnoze za osobe za koje se misli da su mogle doći u dodir sa virusom trbušnog tifusa, koji se u stručnoj literaturi zove salmonela tifi.

Sanitarci i komunalci ubrzano otklanjaju higijenski neispravne uslove u naselju Ornica. U skendervakufskom Domu zdravlja i dalje je mobilno stanje. Epidemiološka ekipa ove ustanove, koju vodi dr Adem Hođić, radi danonočno. Pod medicinski nadzor stavlja se svaki sumnjiv slučaj.

Ž. KOPANJA

SRBAC

Bez struje prva smjena

SRBAC, 8. oktobra - Zbog kvara na trafo-stanici Donja dolina koji je nastao jutros oko 5 sati i 30 minuta oko 80 odsto potrošača električne energije na području opštine Srbac više od 8 sati ostalo je bez napona. Radnici prve smjene vraćeni su kućama, tako da su mašine u četiri najveća srbačka radna kolektiva stajala sve do 14 sati kada je kvar otklonjen. Do poremećaja u radu došlo je i u ostalim radnim kolektivima. Proizvodnja u Klaonici peradi započela je nešto ranije - oko 9 sati. Zbog nedostatka struje samo u oblasti industrije nije ostvarena proizvodnja u iznosu od oko 13 miliona dinara.

Z. Š.

U SLICI I RIJEČI

Položili ispit spremnosti



KLJUČ - Dugo toplo ljeto ove godine ostaće zapamćeno i po brojnim požarima koji su prouzrokovali milionske štete širom zemlje. Najviše su stradali šumski zasadi mada je vatrena stihija progutala i mogle proizvodne pogone.

I u ključkoj opštini minulog ljeta registrovano je 11 požara. Međutim, materijalne štete nisu velike zahvaljujući, prije svega, dobro organizovanoj protivpožarnoj zaštiti. Posebno velik doprinos ovome dali su članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Ključ“ koji su u pravom smislu riječi položili ispit zrelosti. Samo u jednom danu oni su uspjeli da lokalizuju četiri šumska požara (Lanište, Budelji, Velagići i Rastoka) u čemu su im pomogli i pripadnici civilne zaštite. Pa, ipak, mora se priznati da bi njihove intervencije bile još uspješnije da imaju bolje uslove za rad. Još im nedostaje smještajni prostor i neka tehnička sredstva. No, bez obzira na sve članovi ovog dobrovoljnog društva profesionalno obavljaju svoje zadatke.

Na slici: Ključki vatrogasci na nedavnoj vježbi.

G. DAKIĆ

POSILIJE ODLUKE O OBUSTAVI DAVANJA DEVIZNIH KREDITA

Pozajmica uz dokumentaciju

Već nekoliko dana u bankama je stopirano odobravanje nenamjenskih deviznih kredita. Radi se o odluci Skupštine Jugoslavije po kojoj banke u ovoj godini mogu odobravati zajmove ove vrste samo kad je u pitanju stambena izgradnja, ulaganja u malu privredu i poljoprivredu.

Svi zahtjevi koji do 4. oktobra nisu riješeni neće se ni razmatrati, izuzev navedenih namjenskih.

U PBS — OB Banjaluka preciziraju da je prilikom podnošenja novih zahtjeva za namjenske kredite po osnovu trajne prodaje deviza potrebno priložiti i svu dokumentaciju. Odlukom je određeno, takođe, da se u gotovom novcu može dobiti najviše deset odsto od ukupnog kredita.

I ovo je jedna u nizu mjera s ciljem da se dalje ne podgrijava konjuktura koja vodi u rast cijena. Praktično, očekuje se da utiče na splašnjavanje prekomjerne lične potrošnje i usklađivanje robno-novčanih tokova. Odluka Skupštine je i proizašla iz ciljeva emisione novčane politike i Rezolucije o ekonomskom i socijalnom razvoju zemlje za ovu godinu.

S.K.

PLANIRANJE U ZDRAVSTVU

Kriza ugrožava zdravlje

Već nekoliko godina našu javnost povremeno uznemiruju informacije o nedostatku reprodukcionog materijala u zdravstvu: lijekova, potrošnog materijala, rezervnih dijelova, opreme. Na publiku takve informacije imaju emotivan učinak. Jednostavno zbog toga što nestašica nekoga lijeka za život i zdravlje naroda ima veće značenje i važnost negoli nedostatak kave, ili benzina.

Javnost u grubim crtama već zna kako se ekonomska kriza manifestira u zdravstvu. Ljudi to neposredno osjećaju, ako ih bolest prisili da se upute u neku zdravstvenu ustanovu ili apoteku. Nije više ni tajna ni osobita novost da je kriza ugrozila zdravlje, da je smanjila kvalitet zdravstvenih usluga, uspješnost rada zdravstvenih radnika, a zdravstveno osiguranje i zdravstvene ustanove dovele na ivicu bankrota.

Baš danas, u vrijeme kada se pripremaju srednjoročni i dugoročni planovi razvoja zdravstva, ove činjenice nikako se ne mogu zaobići jer djeluju ograničavajuće na planiranje u zdravstvenoj službi. Glavno je pitanje: kako da zdravstvo do kraja ovog vijeka osigura „zdravlje za sve do 2.000. godine“ kada se i samo suočava sa teškim materijalnim teškoćama?

Na stručnom sastanku naučnih i zdravstvenih radnika, predsjednika, direktora i predstavnika savezno i republičkih komiteta za zdravlje, zavoda za zaštitu zdravlja, zavoda za društveno planir-

Učešće zdravstva u društvenom proizvodnju sa 6,1 posto u 1978. godini palo je na svega 3,8 posto u prošloj godini

ranje, instituta za socijalnu medicinu i svih drugih kojima je organizacija i ekonomika zdravstva svakodnevni posao, rečeno je otvoreno da se posljednjih godina susrećemo sa zabrinjavajućim prekidom u razvoju zdravstva. Ranije smo težinu ovoga stanja umanjivali tumačenjem da se radi o neskladu između zdravstvenih potreba stanovništva i veličine, strukture i kvalitete zdravstvene infrastrukture. Sada je, međutim, razgrnut ovaj eufemistički veo i zna se da zdravstvo, tavori sputano ograničenjem novca, zdravstveni standard stanovništva realno opada, a materijalni položaj zdravstvenih radnika stalno se pogoršava. Miješanje države u mehanizme dogovaranja o osiguranju novca za zdravstvene potrebe samo pogoršava ovo stanje i dovodi ga do klime koja stvara znatnu socijalnu napetost.

U svim izvještajima o društveno-ekonomskim odnosima u zdravstvu stoji da nivo zdravstvene zaštite obara starenje tehnologije, neracionalna gradnja bolničkih kapaciteta i njihovo slabo korištenje, te neodgovarajuća podjela rada između primarne, specijalističke i bolničke djelatnosti. U pozadini ovih konstatacija stoji neoborivi podatak da se učešće zdravstva u

društvenom proizvodnju sa 6,1 posto 1978. srozalo na svega 3,8 posto društvenog proizvoda u prošloj godini. Šta u takvim okolnostima znači opredjeljenje za slobodnu razmjenu rada? Praktično ništa, ako se i dalje bude prigibala glava i mirilo s onim što država udijeli. Sve je jača kolektivna svijest među zdravstvenim radnicima u zemlji da se ne smije mirno prihvaćati „filozofija krize“, i da treba učiniti odlučan zaokret, da se zdravstvo bar vrati na nivo 1978. godine, kada je zahvaćalo šest procenata društvenog proizvoda.

Restriktivno tumačenje devize da zdravstvo treba dijeliti sudbinu društva, znači nagrizanje same supstance u ovoj djelatnosti. Ovakva nehumana i neracionalna štednja na zdravstvu vrlo brzo se može vratiti velikim gubicima u proizvodnoj snazi društva. Ne može se zanemariti ni to da se povećanjem broja stanovnika, starenjem populacije, promjenama u socijalnoj i privrednoj strukturi povećavaju zdravstvene potrebe. Spomenimo samo to da je danas više penzionera i sve više radnika koji ne mogu da prate tehnološki razvoj i odlaze u invalidske penzije ili na prekvalifikacije. Brzose pogoršava i ekološka situacija u zemlji,

koju neki zdravstveni radnici nazivaju katastrofalnom, imajući na umu zagađenost vazduha, zemlje, vode i hrane. Ima tu i paradoks - da bolja opremljenost ambulanti primarne medicine donosi veće potrebe za visokodiferenciranom zdravstvenom zaštitom, jer se unijima otkriva više podmaklih oboljenja.

Nekoliko je osnovnih odrednica koje planeri u zdravstvu ne bi smjeli zaobići. Na prvom je mjestu eliminisanje etatističkih primjesa u opštoj zdravstvenoj politici, zadržanih najviše u fiskalnom i parafiskalnom načinu finansiranja. Planirati treba akcije i programe, a ne troškove u koje se onda trpa sve i svašta, čak i ono što ni u kom slučaju ne bi smjelo pasti na teret zdravstvenog dinara. Temelji planiranja moraju biti objektivne potrebe stanovništva, raspoloživi novčani i kadrovski izvori i priznata prava u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti. Uz sve to, vrlo je važno racionalizirati ponudu i korištenje zdravstvenih usluga, i raspodjelu rada na načelima racionalnosti i solidarnosti.

Sve su to naravno ispravna opredjeljenja, ali prave teškoće nastupaju kada se iz papira pređe u život i praksu, koja često direktno protuslovi tim stavovima. Baš zato i jeste osnovno pitanje, kako danas, na svojevrsnoj „zdravstvenoj raskrsnici“ sa vizionarski zamišljenjima slobodne razmjene rada zbaciti okove državne restrikcije.

Željko JURIC

U SUBOTU U BANJALUCI OSNIVAČKI SASTANAK SEKCIJE BIVŠIH LOGORAŠA, DJECE, INTERNIRACA I POLITIČKIH ZATVORENIKA

NOVI OBLIK DJELOVANJA

Prilikom Opštinskog odbora SUBNOR-a Banjaluka djelovace ubuduće još jedan oblik: nova sekcija okupljače bivše logoraše - djecu s Kozare, internirce, političke zatvorenike, deportirce. Na osnivačkom sastanku 12. oktobra u prostorijama Auto-škole u Banjaluci, izabrane se rukovodstvo sekcije i usvojiti program rada za iduću godinu

Boračka organizacija opštine Banjaluka biće bogatija za još jedan oblik djelovanja. U subotu, 12. oktobra zakazana je osnivačka skupština sekcije bivših logoraša - djecu, političkih zatvorenika, interniraca, deportiraca i ratnih zarobljenika, koji žive na području banjalučke komune. Kako je to uobičajeno, skup će izabrati rukovodstvo sekcije, utvrditi evidenciju članova, razmotriti i usvojiti normativne akte i plan rada za iduću godinu.

Osnivački sastanak održaće se u prostorijama Auto-škole u Banjaluci u Ulici Vase Pelagića broj 20, s početkom u 10 sati. Ovaj prvi susret bivših malih logoraša, djecu s Kozare, i drugih koji su bili u raznim zatočeništvima, upriličen je nakon razgovora u Opštinskom odboru SUBNOR-a Banjaluka. Inicijativa da se obrazuje oblik

djelovanja nekadašnjih logoraša djece, ratnih zarobljenika i drugih lica, kako je to rečeno u članu prvom Pravilnika o organizovanju sekcije, dobila je punu podršku opštinske boračke organizacije.

Nova sekcija ne znači samo oblik više za akciju, već i osvježenje omasovljenje boračke organizacije, u okviru koje ovaj vid okupljanja može značajno doprinesti njegovanju tradicija revolucije i ostvarivanju drugih zadataka organizacije. Razumije se, kao i svaka sekcija, i ova će svoj rad planirati tako što će biti oslonjen na iskustvo i program boračke organizacije u opštini. Ono što je uobičajeno u program rada za narednu godinu, a o čemu treba da se izjasni sekcija, potvrđuje upravo takav prilaz obavezama.

M.M.

SA ŽIRIJEM AKCIJE „KAKAV TURIZAM ŽELIMO“ U SANSKOM MOSTU

Oči uprte u banju i Korčanicu

Ugostiteljski i turistički radnici Sanskog Mosta će se sigurno svojim gostima prvo pohvaliti galerijom naivne umjetnosti i svojim mnogobrojnim prirodnim ljepotama. Neće zaboraviti da im ponude i čuvene grmečke specijalitete koji su, kako smo čuli, prava atrakcija, naročito za strane turiste.

OCJENE

U akciji „Kakav turizam želimo“ ugostiteljski i turistički radnici iz Sanskog Mosta su sakupili 68,5 bodova. Prema ocjeni žirija najviše bodova im je pripalo za čistoću i uredenost grada, gdje im je od mogućih 20 pripalo 15,2 boda. Visoke ocjene su dobili i za čistoću i uredenost kulturno-istorijskih spomenika. Najniža ocjena im je pripala za oblast saobraćaja, gdje su od mogućih pet dobili 2,9 bodova.

Međutim, to je dakako samo djelić turističke ponude, jer ovdje svojim gostima za bolji i ugodniji odmor mogu ponuditi znatno više.

Imaju odlične pogodnosti za lov, ribolov i za razvoj zdravstvenog tu-

rizma. Međutim, sve to se još ne koristi dovoljno. Zbog manjaka para nisu izgrađeni ugostiteljski objekti baš na tim mjestima, iako bi njihovom izgradnjom ovdašnja ugostiteljsko-turistička radna organizacija „Sana“ sigurno stekla veliku korist. U ovom kolektivu su svjesni toga i zato je nedavno baš od njih potekla inicijativa da se grade svi potrebni ugostiteljsko-turistički sadržaji u banji Sanska lldža. Predviđeno je da se izgrade dva bazena dimenzija 25 sa 30 metara, i svi ostali ugostiteljsko-turistički sadržaji.

- Koji objekti će se graditi u banji za sada još niko ne zna. Projekat i idejno rješenje uređenja tog cijelog prostora će pokazati koji su to objekti, a pokazace to i javna rasprava koju ćemo u komuni uskoro imati - kaže Ferid Ćekić, direktor Ugostiteljsko-turističke radne organizacije „Sana“ iz Sanskog Mosta.

Kada se izgrade svi potrebni objekti u banji Sanska lldža, Sanski Most će sigurno imati kompletnu bogatu i raznovrsnu turističku ponudu kao rijetko koja bosanskokrajska komuna. Pored uobičajenih ugostiteljskih usluga gostima će biti na raspolaganju još brojni sadržaji koji će njihov boravak u ovoj komuni u podnožju Grmeča učiniti interesantnijim. Tome će mnogo doprinijeti i sanacija hotela „Sanos“ nakon čijeg uređenja unutrašnjosti će se dobiti i novi sadržaji. Hotel će, recimo, pored ostalog dobiti i moderan disko-bar koji će privući pažnju naročito mladih turista.

Međutim, posebna uzdanica razvoja turizma u Sanskom Mostu je Korčanica, spomen-područje na legendarnom Grmeču. Ovdje je izgrađen moderan i funkcionalan hotel, ali njegovi kapaciteti se još uvijek nedovoljno koriste. Utisak je zato da bi u Ugostiteljsko-turističkoj radnoj organizaciji

„Sana“ ubuduće veću pažnju morali posvetiti dovođenju gostiju, jer je sigurno da ovdje imaju mnogo toga ponuditi i pokazati. Đačke ek-skurzije će interesovati spomenobilježje Korčanice, gdje će naučiti novu lekciju iz naše novije prošlosti. Starijim će dakako biti interesantniji odmor u pravoj vazdušnoj banji na 860 metara nadmorske visine.

TABELA

1. Sanski Most	68,5
2. Mrkonjić-Grad	64,4
3. Prnjavor	63,8
4. Bosanski Novi	63,2
5. Bosanska Dubica	63,1
6. Bosanska Gradiška	63
7. Prijedor	57
8. Ključ	54,6
9. Kotor Varoš	54,5
10. Šipovo	54,4
11. Ćelinac	53,1
12. Srbac	50
13. Skender-Vakuf	46,2
14. Glamoč	45,3

Tako su ovdje za osam mjeseci ove godine zabilježili tri hiljade noćenja zahvaljujući kako smo čuli prvenstveno dobroj sadržaji sa nekim turističkim agencijama. Međutim, i pored toga u hotelu „Korčanica“ korištenjem kapaciteta nisu zadovoljni. Rekoše da su već ostvarili kontakte sa gostima iz mnogih mjesta sa jadranske obale.

To će im vjerovatno u narednom periodu obezbijediti bogatiju turističku žetvu.

V. DUBOČANIN

TRAŽENJE RJEŠENJA ZA MALU PRIVREDU U KOTORVAROŠKOJ OPŠTINI TRG MIJENJA IZGLED

U sklopu mjera koje se preduzimaju na razvijanju zanatstva u društvenom i individualnom sektoru, posebno mjesto zauzima aktivnost na obezbjeđenju poslovnog prostora. U tom cilju je predviđeno uređenje objekata u starom dijelu grada - Trgu 1. maja, za koje je izrađeno arhitektonsko-urbanističko rješenje. Usvojena je i izmjena namjene pojedinih objekata, koji treba da doblju ljepši izgled. D. KEREZOVIĆ



PROBLEMI JUGOSLOVENSKE EKONOMIJE

POLA DOHOTKA U ZALIHAMA

● **Vrijednost zaliha sirovina, reprodukcionih materijala i gotove robe dostigla više od 4,6 hiljada milijardi dinara, što privredu guši čak više od visokih kamata i gubitaka**

BEOGRAD, 8. oktobra — Vrijednost zaliha sirovina, reprodukcionih materijala i gotove robe dostigla je fantastičnu sumu od preko 4,6 hiljada milijardi dinara. Da je zaista riječ o skupocjenom lageru svjedoči i podatak o tome da je procijenjena vrijednost ovogodišnjeg društvenog proizvoda nešto manja od 10 hiljada milijardi. Dakle, bezmalo polovina je zamrzuta u zalihama. Ova činjenica sve češće postaje povod za zaključak da našoj privredi nisu najveći problem kamate ili gubici već nagomilane zalihe od kojih počinje da se guši.

Tako se mnogim nelogičnostima u našoj ekonomiji pridružuje još jedna. Proizvodnja gubi zamah, zalihe rastu, a sve to prati bujanje inflacije. Da postoje jači tržišni uticaji neke stvari bi se brzo raščistile. Cijene bi zbog zaliha vrtoglavo počele da padaju, a to bi dalo zamah proizvodnji.

Kod nas se, nažalost, događaju obrnute stvari. Uzimaju se izuzetno skupi zajmovi da bi se kreditirala roba u magacinima. U razvijenim zemljama takva vrsta kredita je gotovo nepoznata, jer je snabdijevanje stabilno i niko ne nalazi računicu da umrtvljuje kapital.

U takvim okolnostima naše radne organizacije visoke troškove za održavanje zaliha prenose na cijene i smanjuju učinke. Umjesto da se bore za produktivniji i jeftiniji rad krenulo se u gotovo naopako shvacenu ekonomiju - proizvesti što manje, a prodati što skuplje. Naravno, ovakva poslovna logika još prolazi, ali ne zadugo.

Gotovo da nema privrednika koji neće reći kako mu kamate „pojedoše“ sav dohodak. Zaista, kada se čuje podatak kako je u prvom polugodu za kamate isplaćeno 805 milijardi dinara i daje ta suma veća od izdvajanja za akumulaciju i proširenje materijalne osnove rada, stiče se utisak o neizdržljivoj teretu. Međutim, to je samo jedna strana medalje.

Polovinom ove godine utvrđeno je da je obrt novca pao na najmanju mjeru. Naše radne organizacije dinar u prosjeku obrnu tek 1,1 put. Ispada da se cjelokupna jugoslovenska privreda bavi brodogradnjom ili izgradnjom infrastrukturnih objekata čim se dinar tako sporo

obrće. Ovaj podatak u stvari svjedoči da se ogromna sredstva nalaze umrtvljena u zalihama i da se uloženi dinar ne može brže obrtati.

Šta bi za naše radne organizacije značilo brže obrtanje dinara i oslobađanje od zaliha pokazuje računica po kojoj bi se okretanjem novca od 2,3 puta izdaci za kamate prepolovili, a ako bi se dinar go-

dišnje okrenuo bar četiri puta za kamate ne bi otišlo više od 200 milijardi.

Ovaj vrlo prost račun još nešto kazuje - da takozvane unutrašnje rezerve u privredi još ni izbliza nisu iskorišćene i da bi baš na tome trebalo insistirati prilikom izrade srednjoročnog plana i rezolucije za iduću godinu. Boljim ekonomisanjem s novcem riješili bi se mnogi sadašnji problemi, a privreda bi se više okrenula sama sebi nego da stalno očekuje neke spasilačke pakete mjera.

Slobodan KOSTIĆ

SJEDNICA PREDSEDNIŠTVA CK SK BIH DOPUNA TEKSTOVA STAVOVA CK

SARAJEVO, 8. oktobra (Tanjug) — Predsjedništvo Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine, kako je danas saopšteno, na sjednici, pod predsjedništvom Mate Andrića, razmotrilo je primjedbe, prijedloge i sugestije date na 29. sjednici CK SK BiH na prijedlog stavova o organizaciji, kriterijumima i načinu izbora organa SK BiH i izvršilo potrebne izmjene i dopune teksta ovog dokumenta. Realizujući zaključak Centralnog komiteta, Predsjedništvo je utvrdilo operativni plan vođenja rasprave o prijedlogu stavova CK SK BiH o organizaciji, kriterijumima i načinu izbora organa SK BiH, koji predviđa da se do 20. oktobra obave rasprave na sjednicama opštinskih komiteta, kako bi se do kraja ovog mjeseca mogla pripremiti i održati i sjednica Centralnog komiteta na kojoj bi se rezimirala ova rasprava i usvojili stavovi.

PROBNA SERIJA „ZASTAVE 103“ NA PROLJEĆE

● **Uveliko se završavaju projekti za nove kapacitete od sto hiljada automobila koji bi se gradili u dvije faze**

KRAGUJEVAC, 8. oktobra — Za „Zastavine“ stručnjake, koji rade na poslovima razvoja, dan je sve kraći. Ovo ne samo zbog obaveza prema američkom tržištu, već i rokova koji su utvrđeni za početak proizvodnje novih modela pod radnim nazivom „zastava 103“ i „104“ - kraj 1987. i početak 1988. godine.

— U protekle dvije i po godine u zakašnjenju smo za samo dva mjeseca, kaže doktor Slobodan Smiljanic, potpredsjednik Poslo-

vodnog odbora Zavod Crvena zastava“ za razvoj. Prototipovi se uveliko pripremaju i od novembra proizvodimo dijelove za njih. Od marta, pa do maja radicemo naprijed svake dvije nedjelje po jedan automobil, a onda jedan nedjeljno. Tako ćemo pripremiti ukupno 25 automobila za ispitivanje u laboratorijima, poligonima i na putevima.

Uveliko se završavaju projekti za nove kapacitete od 100 hiljada

automobila. Oni će se realizovati u dvije faze: u prvih 50 hiljada, poslije godinu dana još toliko. Tako se nijedan dinar neće uložiti prije nego što oprema može u potpunosti da se koristi. Najveći dio ovih kapaciteta biće izgrađen na novoj lokaciji na Kormanskim polju, nedaleko od Kragujevca. Tu će se proizvoditi i sklapati školjke, obavljati lakiranje i montažu vozila, a ostale operacije izvođice se na sadašnjoj lokaciji. Izvršena je i podjela pr-

ioizvodnog programa, pa se tačno zna šta će ko od kooperanata raditi, kako bi se i oni mogli na vrijeme da pripreme.

Kad je o ulaganjima riječ, doktor Smiljanic o tome nerado govori. Iznosi cifre od 122 milijarde dinara, ali po cijinama iz maja 1985. godine. Jasno je da će ova suma biti znatno veća. Elaborati se rade zajednički za nove modele „zastava 103“ i „104“ i za povećanje proizvodnje „juga“ za američko tržište. Ovo iz razloga što je dosta zajedničkih dijelova pa je ovaj način i jedini racionalan.

Što se izvora finansiranja tiče računava se na 12 odsto sopstvenih sredstava, isto toliko od inostranih ulagača, 24 odsto udruženih sredstava domaćih partnera, a ostalo će biti krediti.

Za izgled vozila se zna da će „103“ biti „semi-brek“, a „104“ - „berlina“, sa mogućnošću ugradnje motora od 1100 do 1800 kubika. Biće vrlo laki za upravljanje, a imaju veliku preglednost zbog staklenih površina i dosta elektronskih pokazivača, koji će obavještavati vozača o stanju agregata fluida i pružati druge potrebne informacije.

Zivorad GLIŠOVIĆ

INTERVJU MIKE ŠPIJAKA TELEVIZIJI ZAGREB MIJENJATI ŠTO SE MORA

● **Govoreći o raspravama što se vode o promjenama u političkom sistemu Špiljak je istakao da mi moramo sačuvati samoupravni kurs, ali ne i sve mehanizme i sve organizacione forme koje su u praksi**

ZAGREB, 8. oktobra (Tanjug) — Bez bratstva i jedinstva nema opstanka u Jugoslaviji. Nema opstanka nijednog naroda, ni hrvatskog naroda u Jugoslaviji bez bratstva i jedinstva, bez dogovora, bez zajedničke politike. Mi bismo bez bratstva i jedinstva doživjeli sudbinu Libana i toga moramo biti do kraja svjesni.

To je, među ostalim, izjavio predsjednik Predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske Mika Špiljak u razgovoru s urednikom TV Zagreb Miroslavom Lilićem, govoreći o aktuelnom političkom trenutku Hrvatske i zemlje i odgovarajući na brojna pitanja.

Govoreći o raspravama što se duže vremena vode u nas o promjenama u političkom sistemu i akciji

SK, Špiljak je, između ostalog, istakao da mi moramo sačuvati samoupravni kurs ali ne i sve mehanizme i sve organizacione forme koje su danas u praksi i koje egzistiraju. Jer, neke od tih formi i mehanizama nisu se pokazale efikasne. Stoga

moramo mijenjati sve ono što se nije pokazalo efikasnim, što ne daje rezultate.

Rasprave su - dodao je Špiljak dosta oštre, što je i normalno. Vode se i polemike, jer se traže putevi, a neki rezultati su već i postignuti. Nije sada ista situacija kao npr. 1982. godine, ali daleko smo još od toga da možemo reći da smo polučili sve ono što želimo. No, čim vodimo rasprave, čim smo se prihvatili posla da rješimo našemo, neminovno je da ćemo ih naći.

PREDLOŽENE IZMJENE U USTAVU SR MAKEDONIJE Duži mandat predsjednika

● **Predložene i izmjene odredaba koje se odnose na djelokrug svih vijeća Sobraanja**

SKOPLJE, 8. oktobra (Tanjug) — Delegati Društvenopolitičkog vijeća Sobraanja Makedonije prihvatili su danas inicijativu Komisije za ustavna pitanja Sobraanja da se pristupi izmjeni Ustava SR Makedonije. Komisija predlaže da se izvrše izmjene odredaba republiknog ustava koje se odnose na delegatsku bazu Vijeća udruženog rada, zatim na djelokrug svatrig vijeća Sobraanja. dužinu mandata funkcionera u Sobraanju, kao i na otklanjanju suprotnosti pojedinih odredaba Ustava SR Makedonije sa odgovarajućim odredbama Ustava SFRJ. Usaglašavanje djelokruga rada Vijeća Sobraanja i razgraničavanje njihove nadležnosti doprinijeće, po ocjeni ustavne komisije, daljoj afirmaciji i jačanju položaja Vijeća udruženog rada u delegatskom skupštinskom sistemu, koji ovim izmjenama dobija odlučujuću ulogu u odlučivanju o svim pitanjima društvene reprodukcije i drugih pitanja od interesa

zaudruženi rad. S druge strane, ovim izmjenama i Vijeće opština Sobraanja dobija veću samostalnost i prava u odlučivanju, čime se obezbjeđuje da se u radu ovog vijeća neposrednije i adekvatnije izražavaju interesi radnih ljudi i građana u opštinama.

Komisija takođe predlaže da se dužina mandata predsjednika opštinskih skupština, Skupštine grada Skoplja i Sobraanja Makedonije utvrdi na dvije godine, s tim da na istoj funkciji mogu da budu izabrani i u naredne dvije godine. Dosadašnji jednogodišnji mandat za ove funkcionere, po ocjeni komisije, ne pruža uslove i mogućnosti za uspješno i efikasno vršenje ovih funkcija.

IZGRADNJA KANALA TISA — PALIĆ Završeno devet kilometara

NOVI SAD, 8. oktobra (Tanjug) — U Samoupravnoj interesnoj zajednici za uređenje voda Vojvodine ističu da je izgrađeno prvih devet od 22 kilometra novog kanala Tisa - Palić i objekti - ukrštanje puteva i željezničke pruge s rječicom Kereš. U toku je izgradnja brane „Velet“, crpne stanice i vodozahvata kod Adrojana. Prva faza prve etape izgradnje, u koju će biti uloženo nešto više od dvije milijarde dinara, biće završena do kraja građevinske sezone u idućoj godini. Ovaj kanal, dugogodišnji san ratara sjeverne Bačke, kada se potpuno završi i njegov krak spoji sa rječicom Čik-Krivaja, trebalo bi da omogući navodnjavanje 40 hiljada hektara plodnog zemljišta, pretežno černozem, koje „sve ima - samo vode nema“.

JUČE U ZAGREBU UMRO IVAN MAJCAN

ZAGREB, 8. oktobra (Tanjug) — Nakon duže bolesti u Zagrebu je u 89. godini preminuo Ivan Majcan, učesnik oktobarske revolucije i borac narodnooslobodilačkog rata.

Rođen je 1896. godine u selu Vrh, opština Buzet. Kao borac puka „Matija Gubec“ učestvoovao je u sastavu Crvene armije. Odlikovan je za borbene zasluge Sovjetskog Saveza. Uz to, bio je dugogodišnji istaknuti društveno-politički radnik u našoj zemlji.

Za zasluge u narodnooslobodilačkoj borbi i poslijeratnoj obnovi više puta je odlikovan.

SKJ — PURP — Izvršni sekretar Predsjedništva CK SKJ dr Stanislav Stojanović otputovao je u Varšavu na poziv CK PURP. On će u Centralnom komitetu PURP voditi razgovore o bilateralnoj saradnji SKJ i PURP i njenom unapređenju na osnovu tekuceg programa.

DELEGACIJA MAĐARSKOG ODBRAMBENOG SAVEZA U JUGOSLAVIJI — Delegacija Mađarskog odbrambenog saveza, koju predvodi general-major Lajor Kiš, doputovala je u višednevnu zvaničnu i prijateljsku posjetu Narodnoj tehnici Jugoslavije.

Poslije boravka u Beogradu, gdje su vođeni razgovori o saradnji dvije srodne organizacije i posjete Memorijalnom centru „Josip Broz Tito“ delegacija će boraviti u Sarajevu. Očekuje se da će na kraju posjete biti potpisan protokol o saradnji u narednom dvogodišnjem periodu.

NOVINARI GOSTI SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE — U goste Saveza sindikata Hrvatske doputovala je grupa od 40 novinara, koji prate rad i aktivnosti Saveznog i republičkih i pokrajinskih sindikalnih vijeća. Tokom četvordnevnog boravka u Hrvatskoj novinari će posjetiti više radnih organizacija u Zagrebu, Karlovcu, Zadru, Gospiću i razgovarati o najaktuelnijim društvenim temama.

SKUP VETERINARA — U Primoštenju je održana svečana sjednica Skupštine Saveza veterinarima i veterinarskih tehničara Jugoslavije i počelo deseto jugoslovensko savjetovanje o dijagnostici, profilaksi i terapiji u suvremenoj stočarskoj proizvodnji, u čijem radu sudjeluje oko 800 veterinarima i veterinarskih tehničara iz svih republika i pokrajina. Ovo savjetovanje je trajalo narednih pet dana. U radu skupa, pored ostalih, učestvuje i član Saveznog izvršnog vijeća i predsjednik Saveznog komiteta za poljoprivredu dr Milorad Stanojević.

EKONOMSKI ODNOSI SA SAD JUGOSLAVIJI POSEBAN STATUS

Prema riječima visokog funkcionera Stejt departmenta vladu SAD posebno ohrabruje „korišćenje mogućnosti koje pruža novi jugoslovenski zakon o zajedničkim ulaganjima“

VAŠINGTON, 8. oktobra (Tanjug) — Sjedinjene Američke Države će nastaviti da pružaju konstruktivnu finansijsku pomoć i podršku jugoslovenskim stabilizacionim naporima i merama. Istovremeno — izjavila je u debati u Kongresu SAD pomoćnik državnog sekretara za Evropu i Kanadu Rozen Ridževj američka vlada očekuje i jačanje međusobne trgovine dviju zemalja. Prema njenim riječima, vladu SAD posebno ohrabruje „korišćenje mogućnosti koje pruža novi jugoslovenski zakon o zajedničkim ulaganjima“, a na osnovu toga „povećano učešće američkih firmi u zajedničkim projektima u Jugoslaviji“.

Visoki funkcioner američkog Stejt departmenta je to saopštio u izvještaju koji je podnijela nadležnom potkomitetu predstavničkog doma o odnosima SAD sa Evropom i Bliskim istokom.

Rozen Ridževj je napomenula da će o Jugoslaviji govoriti „odvojeno“, s obzirom na to da ona ima „poseban i različit status među zemljama regiona u kojem se nalazi“. Ona je rekla da SAD poštuju takav status Jugoslavije s obzirom na njeno političko jedinstvo i njen teritorijalni integritet.

Ona je posebno ukazala kongresmenima da Jugoslavija na unutrašnjem planu ima razvijen sistem radničkog samoupravljanja u kojem je „efektivna ekonomska vlast decentralizovana na republike, opštine i preduzeća“. Govorila je, takođe, o visokom stepenu sloboda koje uživaju jugoslovenski građani — od dobijanja pasoša i najsigurnije prava na odlazak u inostranstvo, preko neograničenog priliva stranih turista, do „generalnog trenda“ — kako je rekla „otvaranja prema slobodnom izražavanju i zvaničnog i nezvaničnog kritikizma, koji se naročito zapaža sada u debatama o ekonomskoj i političkoj reformi“.

Govoreći o spoljnoj politici Jugoslavije, Rozen Ridževj je naglasila njenu vodeću ulogu u pokretu nesvrstanošći, kao jednog od njegovih osnivača, i dodala da je Jugoslavija u međunarodnim odnosima nezavisna i samostalna, „izražavajući pri tome često svoje oštro neslaganje i sa američkom i sa sovjetskom politikom“.

KRHKO
PRIMIRJE
U LIBANU

RAT U BEJRUTU, MIR U TRIPOLIJU

BEJRUT, 8. oktobra — Pripadnici libanske šiitske milicije „Amal“ stali su danas u čvrst obroč palestinske izbjegličke logore Sabra, Šatla i Burž el baradžni na južnim prilazima Bejruta nakon višečasovnih žestokih borbi koje su sinoć i prošle noći vođene u ovom području.

Prema saopštenju libanske policije, najmanje sedam ljudi je poginulo, a 30 je bilo ranjeno u bitkama u kojima su korišteni tenkovi, laka i srednja artiljerija.

Izvještaji o povodima za najnoviji talas sukoba oko logora, započetog juče po podne sporadičnim sukobima snajperista, da bi u toku protekle noći prerastao u snažan okršaj, danas su oprečni.

Komanda „Amala“ saopštava da su borbe unutar logora započele rivaške palestinske frakcije, Arafatovi lojalisti i borci disidentskih prosirijjskih grupa, i da „Amal“ nije uzimao učešća u „početnim puškaranjima“. Međutim, nakon pogibije i ranjavanja njegovih boraca, u pomoć su pozvani tenkovi koji su stupili u akciju. Oklopna vozila su danas prije podne ostala kao čvrst obroč oko logora u kojima vlada varljivo, zategnuto primirje.

Predstavnici proarafatovih frakcija u logorima, međutim, tvrde da su borci „Amala“ započeli borbe i demantuju izvještaje da je riječ o „unutarpalestinskom obračunu“.

Najnoviji sukobi oko palestinskih logora na južnim prilazima glavnom gradu najžešći su od vremena već tragičnog „rata za logore“ vođenog punih mjesec dana u junu tokom kojeg je poginulo više od 800 i ranjeno blizu tri hiljade lica

Sa svoje strane predstavnik „Palestinskog fronta nacionalnog spasa“ (PNSF) koji okuplja antiarfatove frakcije saopštio je da su „sukobe izazvali kapitalistički elementi Jasera Arafata da bi minirali savezništvo Palestinaca i „Amala“.

Noćasnji sukobi oko palestinskih logora najžešći su od vremena već tragičnog „rata za logore“ vođenog punih mjesec dana u junu u toku kojeg je poginulo više od 800, a bilo ranjeno blizu 3.000 lica — boraca „Amala“, Palestinaca i libanskim civila. U nešto ograničenoj „reprizi“ ovog rata u toku septembra poginulo je najmanje 80 osoba.

U Bejrutu se procjenjuje da aktiviranje već latentnog fronta oko

logora predstavlja novu opasnost za inače zategnutu situaciju u gradu i da će „Amal“ ostati čvrst u svojoj odluci da onemogući bilo kakvo naoružano prisustvo Palestinaca bez obzira na „frakcije“ u okolini Bejruta i na jugu Libana.

I dok se u Bejrutu sa zebnjom očekuje svaki smiraj dana, kada obično počinju ubilačka orgijanja brojnih milicija duž „zelenih linija“ podijeljenog grada, žitelji Tripolija, luke na sjeveru Libana, počinju da uživaju prve plodove primirja.

Sporazum o prekidu borbi, postignut u Damasku pod sirijskim posredovanjem, održava se i, kao dio sporazuma, sirijske „snage razdvajanja“ zaposjele su sve značajnije punktove u gradu uljučujući i luku.

Već je sakupljeno teško i srednje naoružanje od zaraćenih strana a pripadnici milicija, kako se javlja, lagano napuštaju grad. Ekipe civilne zaštite počinju da raščišćavaju ruševine, hitna pomoć poginule i ranjene prevozi u bolnice. Računa se da je u borbama poginulo najmanje 550, a ranjeno blizu 1.400 ljudi.

Početni uspjeh sirijskog plana za obustavu borbi u Tripoliju budi slabu i diskretne nade da bi nešto slično moglo da se primijeni i na Bejrut, iako je situacija ovdje komplikovanija.

MEKSIKO
POSLIJE
POTRESA

Nova zaduži- vanja opasna

MEKSIKO, 8. oktobra (Tanjug) — Situacija u privredi Meksika nije bila ružičasta ni prije katastrofalnog zemljotresa, a sada kada se prebrojavaju i svode posljedice katastrofe, stanje je još teže. Zemlja je na pragu da izgubi teško stečenu kreditnu sposobnost likvidnost plaćanja a nova zaduživanja u inostranstvu bila bi opasna, jer je ujedno opala i sposobnost za brzi privredni oporavak.

ODLUKA NACIONALNE SKUPŠTINE GRČKE

„Kiparski dosje“ pred Parlamentom

ATINA, 8. oktobra (Tanjug) — Nacionalna skupština Grčke izabrala je parlamentarnu komisiju „sa zadatkom da ispita događaje koji su 1974. godine doveli do kiparske krize, turske vojne intervencije i prinudne podjele Republike Kipra“. Komisija će o „kiparskom dosjeu“ podnijeti izvještaj sa kojim će upoznat parlament, domaću i međunarodnu javnost.

Predsjednik Parlamenta Janis Aleveras ne isključuje mogućnost da ovo novoizabrano skupštinsko tijelo, u nastojanju da objelodani istinu, ispita i sve članove bivše vojne hunte i diktatora Papadopulosa, koji izdrža-

vaju kaznu doživotne robije u Grčkoj zbog veleizdaje zemlje.

Premijer Andreas Papandreu izjavio je tim povodom, na nastanku parlamentarne grupe poslanika Pasoka, da Grčka kiparski problem smatra „međunarodnim pitanjem, podržava misiju generalnog sekretara UN na Kipru i saglasna je da velesile, Evropa ili nesvrstane zemlje budu garanti rješenja o sudbini ostrva“. Grčka se, naglasio je Papandreu, „nikada neće složititi sa rješenjem kiparskog problema kojim bi se obezbijedilo prisustvo turskih trupa na ostrvu i Turska postala sila-garant na Kipru“.

POLJSKA PRED IZBORE

NE SAMO GLASANJE

VARŠAVA, 8. oktobra (Tanjug) — Potpredsjednik poljske vlade Mječislav Rakovski izjavio je da ne strahuje od bojkota izbora, jer računa „na zdravi razum većine poljskog društva“.

U razgovoru sa predstavnicima radnih kolektiva Tarnova, Rakovski je ocijenio da svijet sa velikim interesovanjem očekuje rezultate parlamentarnih izbora koji će se održati 13. oktobra. Prema njegovim riječima „u inostranstvu vrlo mnogo ljudi želi da sazna da li će Poljaci dati dokaz da se

društveno-politička situacija u 37-milionskoj zemlji stabilizuje i da li je moguće u tu zemlju, u taj narod, takav kakav je, imati povjerenja“. Zbog toga izbori nisu običan čin glasanja, pa vlasti čine sve da pridobiju što veći broj Poljaka da izade na birališta. Govoreći o pozivu opozicije da se bojkotuju izbori, Rakovski je ocijenio da na birališta neće izaći „otvoreni neprijatelji socijalizma, zatim oni koji su uvredeni na poteze vlasti, kao i oni kojima je svejedno da li će glasati, ili ne“.

PRED PLENUM CK KPSS

Nova redakcija programa

Očekuje se da će poslije usvajanja na plenumu nacrt ovog značajnog partijskog dokumenta biti objavljen i dat na partijsku raspravu prije konačnog usvajanja na 27. kongresu u februaru iduće godine

MOSKVA, 8. oktobra — Kako se saznaje u dobro obaviještenim izvorima, plenum Centralnog komiteta KPSS održaće se u utorak 15. oktobra i na njemu će biti usvojen nacrt nove redakcije Programa KPSS — javlja Tanjug.

Očekuje se da će poslije usvajanja na plenumu nacrt ovog značajnog partijskog dokumenta biti objavljen i dat na partijskoj raspravu, prije konačnog usvajanja na 27. kongresu KPSS u februaru iduće godine.

Ovo je četvrti po redu Program KPSS. Istina, ovog puta nije riječ o novom programu partije, već o novoj redakciji sadašnjeg programa koji je usvojen 1961. godine. Još 1903. godine donesen je prvi program tek osnovane mlade partije, čiji je cilj bilo rušenje kapitalizma i uspostavljanje diktature proletarijata. Poslije oktobarske revolucije donesen je 1919. godine drugi program partije obično nazivan „programom izgradnje socijalističkog društva“. Treći partijski program iz 1961. godine definisan je kao program izgradnje komunističkog društva.

Po nekim svojim ocjenama taj program je predstavljao, kako se danas navodi „zatrčavanje unaprijed“ a „život je pokazao izvjesna razmimoilaženja između nekih postavki programa i realnog društvenog razvoja“.

U Moskvi se tvrdi da će „nova redakcija programa“ dati „tačniju, cjelovitiju sliku razvijajućeg socijalizma i da će odraziti nove mogućnosti koje socijalizam otvara u perspektivi“.

NASTAVAK BORBI U
UGANDI

Nasilje, pljačke, silovanja...

NAJROBI, 8. oktobra (Tanjug) — Trupe Okelove armije Ugande, oko 30 kamiona vojnika UNLA poslatih da oslobode grad Masaku, upale su juče u zasjedu kod Kajabe, 80 kilometara od Kampale i razbijene su od gerilaca NRA javio je danas istočnoafrički radio.

Poražene jedinice iskalile su bijes u obližnjim selima gdje je, kako javlja najrobijski „Standard“, došlo do orgije nasilja, pljački i silovanja. Prema ovom izvoru, oko 50 vladinih vojnika zarobljeno je u sukobu sa NRA, dok se broj poginulih ne zna.

Demokratska partija Ugande, čiji je lider Pol Samogerere, ministar unutrašnjih poslova, pozvala je UNLA i NRA da odmah zaključe primirje. Istovremeno, udruženje ugandskih advokata uputilo je peticiju vladi generala Okela da odlučno započne akciju kažnjavanja svih pripadnika regularne armije koji su počinili zlodjela, ubistava, pljački i drugih vrsta terora.

MOSKVA

ŠTA JE POKAZALA JEDNA ANKETA U
SOVJETSKOM SAVEZU

OD DOPISNIKA
TANJUGA

I sa lošim zaradama — život lijep

Šta o svakodnevnom životu misle građani Moskve, Lenjingrada, Kijeva, Baku i Alma Ate

MOSKVA, 8. oktobra — Život je u cjelini dobar, ali je zarada loša. Ovo je osnovni zaključak koji bi se mogao izvući na osnovu rezultata sabiranja anketnih listića u pet velikih sovjetskih gradova (Moskva), Lenjingrad, Kijev, Baku, (Alma Ata). U njima su sociolozi sproveli obimna istraživanja sa ciljem da dokuče kako se građani odnose prema različitim aspektima svakodnevnog života.

Prva grupa pitanja odnosila se na „radno mjesto“ i sve što ide uz to. Dobijeni su veoma pozitivni odgovori na pitanje o odnosima sa rukovodstvom u preduzeću ili fabrici, na odnose sa drugovima na poslu, mogućnosti povećanja kvalifikacije. Interesantno je da su visoke „ocjene“ dobile radna disciplina i „profilaktika pijanstva“ - i to u svim gradovima, bez izuzetka.

Znatno više kritike izrečeno je na račun uslova rada i tehničke opremljenosti u fabrikama. Tek svaki četvrti anketirani smatra daje opremljenost rada — dobra. Još manji procenat (u Moskvi samo 19 odsto, a u Lenjingradu čak 13 odsto) odgovorilo je da je sistem materijalne stimulacije dobar. Svi ostali imaju raznovrsne primjedbe. Lenjingradani su — gotovo svaki drugi — odgovorili da je taj sistem loš. Nizak nivo odgovora „dobro“ odnosi se i na učešće radnika u up-

raavljanju proizvodnjom. U Moskvi taj procent iznosi samo 20 odsto, u Lenjingradu 19, dok je u ostalim gradovima nešto veći, ali ne prelazi 32 odsto anketiranih.

STANOVİ, USLUGE,
PLATE...

Oko četrdeset odsto anketiranih smatra da su uslovi stanovanja dobri. U Lenjingradu i Bakuu taj procent je nešto niži, dok je u Moskvi, Kijevu i Alma Ati isti — 44 procenata. Ostali imaju primjedbe, a 26 odsto Lenjingradana koji su učestvovali u anketi i 20 odsto Moskvoljana, smatra da su stambeni uslovi — loši.

Školovanje djece ocijenjeno je sa najvišim ocjenama, ali je mnogo primjedaba izazvala sfera usluga — medicinskih, trgovinskih, transportnih. Interesantno je da je samo 15 odsto anketiranih Moskvoljana zadovoljno prevozom, dok je dva puta više njih reklo da je transport loš. Ovakav se odgovor vjerovatno nije očekivao, kao i odgovori na pitanja o zaradama. Svega osam odsto Moskvoljana, četiri odsto Lenjingradana, osam odsto Kijevljana i isto toliko građana Alma Ate, kao i deset odsto anketiranih u Bakuu, smatra da je zarada dobra.

Zato i iznenaduje konačan odgovor za „život u cjelini“. Više od

pedeset odsto smatra da je dobar. Pri tom su stanovnici Alma Ate, Baku i Kijeva „lakše ruke“ u ocjenjivanju od Lenjingradana koji i na ovo pitanje pokazuju najveću skepsu (34 odsto daje odgovor „dobar“).

Jedno drugo sociološko istraživanje, objavljeno u najnovijem broju stručnog časopisa koji se bavi ovim pitanjima, bacilo je više svjetla na „fenomen zarada“ u Sovjetskom Savezu. Ovim pitanjima je vršena među različitim kategorijama zaposlenih.

Kategorija radnici prva je na listi prosječne mjesečne zarade sa 203 rublje. Slijede inžinjeri sa prosjekom od 158 rubalja mjesečno, pa učitelji sa 151 i radnici sfere usluga sa 143 rublje. Ovase situacija, međutim, bitnije mijenja kada su anketari uzeli u obzir primanja čitave porodice. Ovdje su na prvom mjestu učitelji, zatim radnici uslužnih djelatnosti, pa inžinjeri i tek onda radnici.

PROBLEM S „VELIKIM
KUPOVINAMA“

Kako se živi od plate? Za svakodnevne potrebe ima dovoljno, ali već kupovina odjeće izaziva teškoće na tako formulisan odgovor 50 odsto inžinjera je

potvrđno odgovorilo, dok kod radnika približno isti procenat smatra da „velike kupovine izazivaju teškoće“.

Ova anketa pokazala je, takođe, da — bez obzira na relativno visoku platu — radnici imaju lošije uslove stanovanja od inžinjera. Deset odsto radnika nema stan, trideset odsto živi u tzv. „komunalnim stanovima“ — više porodica u istom stanu — pri čemu sa manje od 6 kvadratnih metara po članu porodice, 14 odsto radnika živi u zajedničkim stanovima sa nešto većim prosječnom kubaturom. Kod inžinjera i učitelja ovaj procent je znatno manji.

Istraživanja su, dalje, pokazala da tržištere ima podjednak broj i radničkih i „inžinjerskih“ porodica — 92 odsto anketiranih, slično je i sa avešmašinama, samo što je čvde procenat kod jednih i drugih mnogo niži — 58 odsto. Među inžinjerima 11 odsto anketiranih imaju vlastiti automobil, a kod radnika samo 3 odsto itd.

Sve u svemu, jedna od retkih socioloških anketa čiji su rezultati objavljeni, pokazuje da se na životne usluge u Sovjetskom Savezu ne može gledati „crno-bijelo“. Uostalom, tako ne gledaju ni sovjetski građani koji su uzeli učešća u anketama.

Aleksandar NOVAČIĆ

POSILIJE OTMICE ITALIJANSKOG BRODA „AKILE LAURO“

NEIZVJESNA SUDBINA 454 TAOCA

● **Otmičari prijete da će brod dići u vazduh ukoliko se iz Izraelskog zatvora ne oslobodi 50 Palestinaca**

RIM, 8. oktobra (Tanjug) — Još uvijek je neizvjesna sudbina 454. taoca italijanskog broda „Akile Lauro“, koji je sinoć na putu od Aleksandrije do Port Saída otela grupa komandos, navodno pripadnika „Fronta za oslobođenje Palestine“. Otmičari prijete da će brod dići u vazduh ukoliko se ne ispuni njihov zahtjev da se iz izraelskog zatvora oslobodi 50 Palestinaca.

Prema jutrošnjim vijestima, tačan položaj broda se ne zna i pretpostavlja se da je odmah poslije otmice, do koje je došlo na 40-ak milja od Port Saída, brod nastavio da plovi prema istoku. Svi putnici zaključani su u kabine, gdje su ih otmičari rasporedili prema brojskim knjigama. Tačan broj otmičara nije poznat a kruže pretpostavke da ih ima sedam.

Italijanski predsjednik vlade Bettino Craxi i ministar inostranih poslova Đulio Andreotti stalno su u kontaktu sa egipatskim vlastima, kao i s predstavnicima PLO, koji su noćas osudili otmicu, odbacivši svaku mogućnost da iz nje stoji pripadnici Palestinske oslobodilačke organizacije. Ministarstvo odbrane Italije naredilo je da se svi raspoloživi vojni efektivni stave u stanje pripravnosti kako bi se

„zaštitili životi italijanskih građana“.

„Akile Lauro“ krenuo je 3. oktobra iz Denove na krstarenje Mediteranom, a maršuta mu je bila Napulj-Aleksandrija- Port Said - Kipar -

Aleksandriji se, međutim, iskrcalo 677 putnika zbog kratkog izleta u unutrašnjost Egipta. U međuvremenu je došlo do otmice, tako da se među 454 osobe, koliko ih je ostalo na brodu nalazi svega 104 putnika i 350 članova posade.

Nije poznato na koji način su se teroristi ubacili u brod. Predvodih. po svojoj prilici, izvjesni „Oman“, koji je odmah stupio u vezu sa egipatskim i izraelskim vlastima. prijet-

PORUKA KAPETANA OTETOG BRODA

„SVE TEČE U REDU“

MADRID, 8. oktobra (Ansa) - Komandant italijanskog turističkog broda „Akile Lauro“ potvrdio je u poruci koju je uhvatila španska radio-stanica „Onda peskuera“ da „sve protiče u redu“ na brodu koji je juče otela jedna naoružana grupa Palestinaca. Komandant je potvrdio da brod plovi prema Bejrutu i zamolio da nijedan brod ne pokušava da se približi otetom brodu. On je rekao da nema načina da stupi u kontakt sa drugim brodovima, koji inače konstantno pokušavaju da uspostave vezu sa njim i dodao da je to zahtjev otmičara.

Poruka kapetana sa broda „Akile Lauro“ uhvaćena je jutros oko osam časova i bila je, kako tvrdi radio-stanica upućena jednom ratnom brodu koji je najvjerovatnije pokušao da mu se približi. U poruci nije precizirano niti ime tog vojnog broda, niti zemlja iz koje potiče. Kapetan je zamolio da se brod ne približava i rekao da „Akile Lauro“ plovi prema Bejrutu i da su i posada i putnici na njemu u odličnom stanju“, kao i da je situacija na brodu „apsolutno mirna“.

Španska radio-stanica „Onda Pesquera“ prvenstveno održava vezu sa plovnim objektima.

Rodos. Prije nego što je dospio do Egipta, brod se zaustavio u izraelskoj luci Haifa, gdje se ukrcao još nekoliko izraelskih putnika u

eći da će ubiti sve putnike. Strahuje se da bi prve žrtve mogli biti nekolicina turista iz Sjedinjenih Američkih Država.

LIBAN: NEIZVJESNA SUDBINA OTETIH SOVJETSKIH GRAĐANA

OTMIČARI ZAČUTALI

● **Nagadanja da će Sovjeti vojnom akcijom osloboditi taoce**

BEJRUT, 8. oktobra (Tanjug) — Sudbina preostale trojice sovjetskih građana, dvojice diplomata i ljekara ambasade, koje su pripadnici za sada nepoznate i kontroverzne „Islamske oslobodilačke organizacije“ oteli još 30. septembra u zapadnom, muslimanskom Bejrutu, još uvijek je obavijena nepoznanicama, uprkos nastojanjima da im se uđe u trag.

Nakon otmice četvorice sovjetskih državljana, otmičari su jednog od njih, savjetnika ambasade Arkadija Katkova, ubili, dok je sudbina diplomata Olega Spirina i ljekara Mirkova i ljekara Nikolaja Svirskog nepoznata.

Otmičari su kao najvažniji zahtjev da oslobode preostale taoce postavili obustavljanje borbi u sjevernom libanskom lučkom gradu Tripoli. Bitke su obustavljene, iako ostaje tajna da li zbog sovjetskog pritiska na Siriju da isposluje prekid vatre. Otmičari su se kasnije ponovo oglašili sa zahtjevom da sovjetski lider Gorbačov i američki predsjednik Regan u toku predstojećeg samita u Ženevi „usvoje plan za obustavljanje građanskog rata u Libanu“.

Otada, gotovo punu sedmicu otmičari se više ne javljaju, pa to daje povoda mnogim libanskim, ali i stranim analitičarima da pretpostave da cijela afera nema samo lokalni, libanski povod, već da može biti u pitanju i šira međunarodna akcija da se ugroze sovjetski interesi na Bliskom istoku i odnosi Moskve sa arapskim zemljama.

S tim u vezi je i današnje nagadanje vladi bliskog libanskog lista „Amnahar“ da „sovjetski zvaničnici ubrzano razmatraju mogućnosti da, uz pomoć njima naklonjenih muslimanskih milicija u zapadnom Bejrutu, vojnom akcijom oslobode taoce, iako bi to možda ugrozilo živote otetih“.

Pozivajući se na neidentifikovane „obavještajne izvore“, list naglašava da je otpravnik poslova sovjetske ambasade Jurij Suslikov „u stalnoj vezi sa muslimanskim milicijama“ i da već „postoje neke indije da je otkriven identitet otmičara i njihovo moguće sklonište“.

U STAROM SELU KOD MRKONJIĆ—GRADA

POGINUO DJEČAK

MRKONJIĆ—GRAD, 8. oktobra — Jučese u poslijepodnevnim satima na putu Crna rijeka - Mrkonjić-Grad, u Starom selu dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio Dalibor Srdić (9) učenik trećeg razreda Osnovne škole „Petar Kočić“ u Kopljevićima.

Dječaka je udarila „zastava 101“ (JC 384-33), za čijim je upravljačem bio Milan Palalić, zaposlen u RO „Udarnik“ iz Mrkonjić—Grada. Unesrećeni dječak je prevezen u Dom zdravlja u Mrkonjić-Grad, ali je podlegao povredama. Istraga o ovoj nesreći je u toku.

U ORAHOVI KOD BOSANSKE GRADIŠKE

Četvoro povrijeđenih

ORAOVA — Sinoć oko 22,30 sati na putu Bosanska Gradiška - Bosanska Dubica dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je teške povrede zadobio vozač „zastave 101“ PU 102-654 Tahir Isić iz Orahove, zaposlen u Puli, dok su lakše povrijeđena njegova tri saputnika. Nesreću je izazvao Isić koji je bio pod uticajem alkohola, a kretao se neprikladnom brzinom uslovima puta, što je imalo za posljedicu slijetanje auta s kolovoza i udar u hrpu šljunka. Istraga je u toku.

M. G.

OKRUŽNI SUD U BANJALUCI

● **Vesna Kalezić, bivša blagajnica banjalučke „Veleprehrane“, osuđena na zatvor u trajanju od godinu i deset mjeseci zbog „posluge i falsifikovanja službene isprave“**

BANJALUKA, 8. oktobra — Vesna Kalezić (25), bivša blagajnica OOOR-a „Veleprehrana“, RJ „Hlađenje“, osuđena je danas u Okružnom sudu u Banjaluci na kaznu zatvora u trajanju od godinu i deset mjeseci zatvora zbog krivičnih djela posluge i falsifikovanja službene isprave. Kalezićevoj je izrečena i mjera zadržane vršenja djelatnosti koje se odnose na raspolaganje i rukovanje gotovim novcem i vrijednosnim papirima u trajanju od tri godine od izdržane ili oproštene kazne. Presudu je izreklo Vijeće petorice, kojem je predsjedavao sudija Gojko Vukotić.

Tokom pretresa utvrđeno je da je optužena od septembra 1984. do jula 1985. godine iz dnevnih pazara uzimala novac u ukupnom iznosu od 1.504.000 dinara, zadržavala uplatnice pod nazivom „nalog blagajni“ sa datumom pologa i pri tome se neovlašteno služila novcem. Kasnije je (u ratu) vraćala taj novac, sačinjavala nove uplatnice - „nalog blagajni“ sa datumom pologa pazara, ili je na zadržanim uplatnicama naknadno upisivala datum pologa pazara.

Sud je Vesnu Kalezić oslobodio optužbe za pljačku 1.504.000 dinara, kao i da je iz dnevnih pazara davala na zajam drugima iznos od 6.997.000 dinara koji predstavlja razliku iznosa od 8.505.000 dinara, koji joj optužba stavlja na teret i iznosa od 1.504.000 dinara koji je dala na posluhu.

U svojoj završnoj riječi zamjenik Okružnog javnog tužioca Ibro Alagić je rekao da su svi navodi optužnice dokazani. Istakao je da ima puno kontradikcije u izjavama svjedoka i otkriveno je da su pokušali da joj pomognu. Nelogično je, na primjer, da putuje u inostranstvo, a da ništa ne troši. Branilac, banjalučki advokat Vlado Marojević je rekao da je nalaz sudskog vještaka Džeme Begovića potvrdio riječi optužene koje je izgovorila u svojoj odbrani.

— Mora se zamjeriti rukovodnim ljudima koji je nisu kontrolisali u poslovanju, jer da se to radilo savjesno, do ovoga ne bi ni došlo. Dio odgovornosti snose i oni - izjavio je Vlado Marojević.

U svojoj završnoj riječi to je potvrdila i optužena:

ZATVOR ZA BLAGAJNICU

— Uvijek sam radila „na povjerenje“ i vidim da sam pogriješila. Zao mi je zbog toga. Nisam željela ništa od novca sebi da prisvojim jer nikad nisam živjela u oskudici. Falsifikovanje je bio moj metod rada, jer bi se saznalo da sam novac dala na posluhu.

Radila sam po 14 sati dnevno. Kakvo je to radno mjesto govori podatak da je sada raspisan konkurs za dvoje.

Obrazlažući presudu sudija Vukotić je istakao da je iz nalaza vještaka očigledno da je optužena zadržavala novac, alinetrajno, kao i to da nema dokaza da je uzela više od 1.504.000 dinara. Kao olakšavajuće okolnosti sud joj je uzeo u obzir neosudivost, priznanje učinjenog djela i činjenicu da je namirila iznos prije pokretanja krivičnog postupka.

M. DIZDAR

KAKO JE KRALA I KAKO JE DOLIJALA GRUPA KRADLJIVACA IZ BOSANSKOG PETROVCA (3)

GDJE JE OTIŠLA NAFTA?

● **Davno je uočeno da u bosanskopetrovačkom „Novitetu“ nestaje nafta. Trebalo je utvrditi kako.**

U bosanskopetrovačkom „Novitetu“ je prijavljen, poodavno, nestanak sto litara nafte-dizel goriva. Slučaj „nafta“ ostao je nerazjašnjen. Operativci SUP-a u Bosanskom Petrovcu odlučuju da privedu Teofika Terzića (30), zvanog Tuborg, noćnog čuvara u „Novitetu“ i da pokrenu i pitanje nestanka nafte.

Za mnoge to je bilo iznenađenje. Teofik Terzić je u kolektivu bio poznat kao savjestan radnik. Kraj njega, na kapiji, kad izlazi smjena, nije mogla ni igla proći. Da li će razgovor sa Terzićem dati rezultate - pitali su se u SUP-u mada je postojala sumnja.

Ne pali namigivanje

Iz „Noviteta“ je stigla i prijava da su viđeni tragovi u magacinu, da nešto nije u redu. Trebalo je sve to provjeriti, jer, nestajale su bale gotovog platna, onog za gace i ostali donji veš.

Teofik se pokazuje kao „tvrd orah“.

— Nemam pojma. Pošteno obavljem svoj posao. Zašto vi mene drugovi privodite, kad nisam kriv - tako je govorio na informativnom razgovoru, na prvom susretu sa operativcima SUP-a.

A onda je uslijedilo suočenje sa glavnim bosom - Hamdijom Mucicom.

Mucic ne priznaje ništa, a Teofik čuti. Tek jednom od operativaca nije promaklo kad je Teofik počeo da namiguje na Mucicu.

— Bio je to vjerovatno znak da ništa nije priznao, da nije rekao. A nas interesuje nafta - pričaju operativci.

Uz tih sto litara nafte u „Novitetu“ je ona nestajala i iz cijevi, pa se sporna količina nije mogla utvrditi.

To je bio znak da Teofik mnogo toga zna.

Teofik otvara kapiju

Priča o kradama iz „Noviteta“ počinje dese odmotava. Do malo prije „tvrd orah“ Teofik Terzić počinje pričati. Razvezao mu se jezik. I on je do guše upetljan u kradu društvene imovine. Pomogao je ogromno, on je taj koji je lopovima pružao šansu da uđu u „Novitel“ da iznose bale gotovog platna.

Taj isti Teofik koji je bio strah i trepet za radnike „Noviteta“, za one koji bi slučajno i prebijenu šivacu iglu pokušali da iznesu.

Mijenjao se Teofik, kao što kameleon mijenja boju. Umjesto strogo čuvara noću, u gluvo doba, sitne sate, postajao je i sam lopov.

— Bilo je s njim muke, ali je krenulo. Počeo je da priznaje, da priča kako je roba išla iz kruga fabrike - pričaju u SUP-u u Bosanskom Petrovcu.

Nocu, kad se u Bosanskom Petrovcu svjetla pogase, kad pošten svijet utone u dubok san Teofik je širom otvarao kapije „Noviteta“, otvarao magacin, puštao unutra lopove, a on bi se vraćao na kapiju da i dalje stražari, ali ovog puta - da čuva lopove, da ih ko ne omete u krađi.

U ove noćne pohode dolazili su Hamdija Mucic i Mesud Bašić, da bi zajedno sa Teofikom Terzićem, koji je noću na službi, tovarili bale platna u Mucicev „fijat 125 P“ i izvozili iz kruga fabrike. Sto litara nafte, koja je dugo tražena, otekla je takode ovim kanalom. Poslije crnog zлата na red je došlo platno.

Objašnjavajući kako se kralo iz njegove fabrike Teofik Terzić je istakao da je samojednom iontovario, a u ostalim slučajevima bio je samo dežurni.

— Znam da smo tako, uzimajući noću, odnijeli 55 bala platna. To je odvezao Mucic i ne znam kome ih je prodao.

Valjalo je napraviti sljedeći korak: saznati gdje je otišlo pokradeno platno, jer onaj ko ga je kupovao i dalje preprodavao



Teofik Terzić

znao je da je ukradeno, pa je biored da se i on nađe u „lopovskom ansamblu“ koji treba da položi račune za svoja nedjela.

Trag je vodio u Sanski Most. Hoće li se saznati ko je preuzimao i distribuirao platno pokradeno iz „Noviteta“? Istraga je valjalo nastaviti. Radi se bez prekida, bez pauze i predaha. Što se prije cijelo klupko razmotra draži će i operativcima biti odmor. Posao je nastavljen.

J. SLATINAC
A. KASIPOVIĆ

SUTRA: SKLADIŠTE
U PRIKOLICI

ČOPIĆEVE STAZE DJETINJSTVA

Sjećanje na pisca i saborca

● **Književnici, koji su iz cijele zemlje došli u Bosansku Krupu, posjetili pet osnovnih škola. U Jasenici će se voditi razgovor za okruglim stolom o temi „Jezik u djelima Branka Čopića“**

BOSANSKA KRUPA. - 8. oktobra - Jutros su i zvanično otvorene manifestacije književnih susreta „Čopićevim stazama djetinjstva“ koje je otvorio, i u ime domaćina gostima zaželo dobrodošlicu predsjednik Savjeta susreta Ibraga Badžević. Potom je dvadeset književnika posjetilo pet osnovnih škola na području opštine. Pisici su posjetili osnovne škole „Petar Kočić“ u Bosanskoj Krupi, „Vaso Pelagić“ u Otoci, Vahida Maglajlić“ u Arapuši, „7. novembar“ u Bužimu i Vaspitno-obrazovni centar „Safet Krupić“ u Bosanskoj Krupi. Pjesnike je oduševljeno dočekalo oko dvije hiljade učenika. Večeras se priređuje književno veče u Domu kulture, koja će početi pjesmom Branka Čopića „Mala moja iz Bosanske Krupe“ u izvodenju ansambla Vaspitno-obrazovnog centra „Safet Krupić“ iz Bosanske Krupe. Književnik Mladen Oljača govoriće svoja sjećanja na susrete sa Čopićem i glumac Tomo Kuruzović izvešće fragmente iz djela Branka Čopića, a književnici-učesnici ovih susreta, čitace svoje radove. Dodeljuje se i nagrade za najbolja dačka ostvarenja na temu „Pioniri-borci narodnoslobodilačke borbe u djelima Branka Čopića“. Sutra se manifestacije nastavljaju u Jasenici podno Grmeča, gdje će biti održan razgovor za okruglim stolom na temu „Jezik u djelima Branka Čopića“

B. VASILJEVIĆ

UOČI PREDSTOJEĆE PREMIJERE U BANJALUČKOM DJEČIJEM POZORIŠTU

Repriza lutkarskih nevolja

● **Nakon zabrane rada u postojećoj zgradi, višemjesečnih rasprava na sjednicama Izvršnog odbora Skupštine opštine i radne grupe, još nema konkretnog prijedloga-gdje će Banjaluka smjestiti svoje Dječije pozorište**

BANJALUKA. 8. oktobra - Banjalučki lutkari pripremaju novu premijernu predstavu „Svemirski zmaj“, po tekstu Dušana Kovačevića, u režiji gosta iz Beograda Branislava Krvavčevića. Vijest je „neobična“ po tome što sezna daje još u martu Dječijem pozorištu u Banjaluci zabranjen rad u zgradi.

Višemjesečni pokušaji da se pronađu nova rješenja za smještaj nisu urodili plodom. Prva premijera u ovoj sezoni odigrana je u zgradi Narodnog pozorišta Bosanske krajine u Banjaluci, planiraju se gostovanja, rad na terenu, a upravo teku i pripreme za narednu premijeru.

Zabrana rada uslijedila je u proljeće, a ansambl je nastavio da radi u istoj zgradi, jer mogućnost za iseljenje u novi prostor koji bi odgo-

varao banjalučkoj kući lutaka nije pronađen. Slično se konstatuje i danas, nakon svih rasprava na sjednicama Izvršnog odbora Skupštine opštine i ponuđenih rješenja radne grupe, koja je trebalo nakon analize prostornih mogućnosti u organizacijama kulture i obrazovanja iznad očekivani smještaj. Kako se čuje radi se o privremenom rješenju smještaja Dječijeg pozorišta, s tim da radnici Pozorišta prilagođavaju tehnologiju rada novonastalim uslovima. Izvršni odbor Skupštine opštine je zaključio da se ograđuje od svake odgovornosti u pogledu daljeg rada i bezbjednosti u postojećem objektu.

Izvršni odbor nije prihvatio mišljenje radne grupe da Dječije pozorište i dalje ostane u svojoj zg-

radi, i pod uslovom potpune sanacije. Jedino rješenje je tražiti drugi prostor. Radna grupa se nije mogla opredijeliti ni za jedan od prostora, jer je Dječijem pozorištu potrebno obezbijediti određene uslove za scenski rad, kaže Čedo Vulić, predsjednik Opštinske komisije za poslove u oblasti društvenih djelatnosti. Tragaćemo za drugim prostorom i trebalo bi da do kraja ovog mjeseca ponudimo rješenje.

Još ostaje otvoreno pitanje čijaje zgrada u kojoj se nalazi Dječije pozorište od svog osnivanja i kako riješiti njegov status ukoliko mu se nude prostorna rješenja koja ne odgovaraju pozorišnom radu. Kao trajnije rješenje za smještaj pomnju se aneks koji bi se gradio uz postojeću zgradu Narodnog pozorišta Bosanske krajine, prostor u Domu radničke solidarnosti ili u starom Domu JNA, danas OKSSO.

Poslije zabrane rada, nastavili smo u istom prostoru samo ne primamo publiku, kaže Hubert Kulner, vršilac dužnosti direktora Dječijeg pozorišta u Banjaluci. Predstave igramo na terenu, u školama, domovima, što znači da se prilagođavamo novonastalim uslovima, jer plan i program moramo ispuniti, a to je 170 predstava i četiri premijere. Do sada, odigrali smo 90 predstava, a 70 na terenu.

U ovoj godini rebalansom SIZ-a kulture za malu scenu izdvojeno je 911.390 dinara, pa su ukupna sredstva za Dječije pozorište u 1985. godini 15.681.563 dinara. Za sada, pored nalaza stručnjaka o neophodnosti sanacije zgrade nema nikakvih drugih zvaničnih odluka o iseljenju Pozorišta. Rokovi dati radnoj grupi Izvršnog odbora Skupštine opštine se pomjeraju, a konačnih prijedloga o novoj lokaciji za rad nema. Naredne godine Dječije pozorište obilježice tri decenije rada, a u ovoj godini pored najavljenih premijera biće pripremljen još i tradicionalni novogodišnji program. Željka je zaposlenih dana nakon višemjesečnih (kadrovskih, finansijskih i prostornih) nevolja vlastitim organizovanjem i djelovanjem utiču na svoj status pronađu krov nad glavom, ali konkretnih rješenja nema na vidiku.

Jagoda PRNJAJ

MANIFESTACIJE

Deseti „Andrićevi dani“

TRAVNIK, 8. oktobra - Tradicionalna i jubilara, deseta po redu manifestacija „Andrićevi dani“ biće otvorena u Travniku devetog oktobra, na 93. godišnjicu rođenja Ive Andrića u ovom gradu. U toku ove manifestacije, koja će trajati mjesec dana, gosti mnogobrojnih priredbi u domovima kulture, mjesnim zajednicama, fabričkim halama i školama biće i poznati pisci Mira Alečković, Dušan Kostić, Jure Franičević-Pločar, Jure Kaštelan, Zuko Džumhur i Čiril Zlobec. Osim gostovanja pozorišnih ansambala iz Zagreba, Varaždina, Zenice i Sarajeva, pred publikom će se pojaviti sarajevska filharmonija, ansambl pjesama i igrara „Karagod“ iz Moskve i još neki umjetnički sastavi iz zemlje i inostranstva. Predviđena je premijera dokumentarnog filma „Život i djelo Ive Andrića“, a izložbe „Tito i omladina“ i „Tito u arhivskim dokumentima“ biće postavljene u mnogim školama, fabrikama i mjesnim zajednicama.

Program obuhvata i dvije izložbe, posvećene Andriću, i to „Pisac u fotografiji“ i „Andrić u Travniku“.

NA SAJMU KNJIGA U BEOGRADU

BOGAT ŠTAND „GLASA“

● **U ovoj godini dvadeset naslova. Tri knjige u biblioteci „Prevodi“.**

BANJALUKA, 8. oktobra - Uz „Mjesečne knjige“ svakog oktobra organizuje se međunarodni Sajam knjige u Beogradu na kojem se redovno pojavljuje i banjalučki „Glas“, izdavač koji, iako je kriza izdavaštva prisutna te i veliki jugoslovenski izdavači smanjuju obim proizvodnje, uspijeva da održi kvalitet i kvantitet svog programa. Iz godine u godinu „Glasova“ knjiga je sve prisutnija, kako na tržištu knjige tako i u sredstvima javnog informisanja i stručnim časopisima kao produkcija koja se izdvaja od ostalih, uslovno rečeno „lokalnih“ produkcija izdavačkih kuća van centara.

U ovoj godini „Glas“ će jugoslovenskoj čitalačkoj publici na Sajmu knjiga ponuditi dvadeset novih izdanja i to po bibliotekama - **Savremena književnost**: Vasvija Dedić „Planetarna piramida“, Gordana Pilipović „Groznicca“, Anton Lučić „Pitanja Luciusa“, Sa-luh Trbonja „Predrag Bjelošević „Rešetka i san“, Jovan Joco Bojović „Između tvrđave i rijeke“ i Jan Beran „Hrabren“; **Edicija „Stazama djetinjstva“** Ismet Bekrić „Skriveno oko“ i Enisa Osmančević Ćurić „Svjetlac u koprivama“; **Biblioteka „Prevodi“** Sarl Bodler „Cveće zla“ (drugo prošireno i dopunjeno izdanje), Ana Ahmetova „Tajne zanata“ i Valerij Brjusov „Mramorna glava“; **Univerzitetska biblioteka**: Kazajim Krajišnik „Osnovi računovodstva“, Hamdija Sefić „Oporezivanje građana u SR BiH“ i Đuro Vuković „Priznanje izvršne strane sudske odluke koje su snijma u vezi **Biblioteka „Osvjetljenja“** - Radovan Vučković „Avangardna poezija“ i u posebnim izdanjima knjige Dobrivoja Ostojica („Smijeh pod dimnjacima“ - drugo prošireno izdanje), Safeta Krićka („Knjiga kao roba“) i Aleksandra Ravlića („Banjaluka - napori i radosti“) - projekat raden u saradnji sa Institutom istorije Banjaluka.

Na štandu „Glas“ biće izložene i tri knjige (separati časopisa „Putevi“ i „Nikola Šop“, „Prohujalasa-

dašnjost“). Ranko Preradović i Nebojša Radmanović „KAB“ i „Africka književnost“ koju je pripremila Nadežda Obradović.

Pored nabrojanog „Glas“ je za Sajam knjiga pripremio i maketu Sabranih djela Petra Kočića. Ovaj projekat, o kojem se u banjalučkoj krajiškoj javnosti priča nekoliko godina, i koji i pored svih napora „Glas“ nije završen, evo, pojavice se u vidu makete. Izdavač kaže da ovo neće biti samo mrtvo slovo na papiru i da uskoro treba očekivati i Kočićeva „Sabrana djela“.

N. GUZIJAN

U NUB „Petar Kočić“ u Banjaluci

Muzika i književnost

BANJALUKA, 8. oktobra - Dvije izložbe koje je u svojim prostorima postavila Narodna i univerzitetska biblioteka „Petar Kočić“, predstavljaju realizaciju dijela programa u okviru „Mjesečne knjige“.

Prva postavka obuhvata šezdeset jedan naslov a posvećena je trojici slavni kompozitora: Johanu Sebastianu Bahu, Georgu Fridrihu Hendlu i Domeniku Skarlatiju koji su rođeni daleke 1685. godine. Tako se i Biblioteka, knjižnim materijalom, uključila u Evropsku godinu muzike, komentarišući muziku pisanom riječju. To je bila prilika za svojevrsno putovanje kroz prošlost, prilika za prebiranje po muzičkim enciklopedijama, leksikonima i biografilijama ovih slavni kompozitora i njihovih svremenskih djela.

Druga izložba je posvećena 150. godišnjici rođenja Marka Tvena (1835-1985), oca Toma Sojera i Haklberi Fina, junaka njegovih knjiga za djecu koje rado čitaju i odrasli.

Ova izložba obuhvata četrdeset šest knjiga. M. MANDIĆ



TOMISLAV DUGONJIĆ: STARO DRVO, 1951.

U SARAJEVU

Oktobarski dani kulture

SARAJEVO, 8. oktobra (Tanjug) U Radničkom univerzitetu „Đuro Đaković“ u Sarajevu sinoć su otvaranjem izložbe pod nazivom „Sarajevo u djelima likovnih umjetnika“ počeli sedamnaesti Oktobarski dani kulture. Na izložbi je predstavljeno 50 radova u ulju, djela pedesetorice bosanskohercegovačkih likovnih umjetnika. Izloženi radovi pripadaju fondu Muzeja grada Sarajeva.

U toku održavanja Oktobarskih dana kulture sarajevska publika imaće priliku da vidi niz pozorišnih predstava, komedija, simfonijskih i koncerata zabavne muzike kao i prisustvuje mnogim poetskim večerima.

IN MEMORIAM: ANKA RADIĆ

Godine darovane publici

Nakon kraće i teške bolesti preključe je u 72. godini u Jajcu umrla Anka Radić, učesnik NOR-a, dugogodišnji član kulturno-umjetničkog društva „29. novembar“ i amaterskog pozorišta iz Jajca, dobitnik brojnih priznanja za rad naročito na polju kulturnog stvaralaštva.

Otišla je gotovo sa scene, nakon 40 godina nesebičnog rada, kojije bio protkan duhom i darom kulturnog poslanika, dramskog umjetnika. Umjela je saosjećati sa likovima koje je tumačila i publikom kojoj je podarila veći dio svog života. Ne samo jajačka publika, dugo će se sjećati toliko dragih likova Anke Radić koja je nakon prvog aplauza ostajala ona ista, uvijek nasmejana, vedra i spremna za nove kreacije.

Prisjetimo se samo nekih likova koje je tumačila: Hana Agnina, Mande iz „Mečave“, Ane iz „Oslobođenja Skoplja“, Starice iz „Poruke“ Bake z „Vuka Bubala“, Rade iz „Sna zimske noći“...

Jajačkom amaterizmu udahnula je svježinu podizala kvalitet naročito u pozorištu, koje je izraslo u jedno od najkvalitetnijih u Republici, plijenila dobrotom i skromnošću, Dragušna, kako su je od mlja nazivali u njenoj pozorišnoj družini. Bila je i ostala pionir jajačke drame. Iza nje su ostala brojna priznanja, desetina nagrada za najbolja glumačka ostvarenja, dobitnica je plakete Saveza kulturno-umjetničkih društava i organizacija Bosne i Hercegovine, Diplome grada Jajca, Ordena zasluga za narod sa srebrnim vijencem.

H. K.

POVODI

Slikari se slikaju...

Jedno je sasvim izvjesno: Banjaluka se tokom ljeta nije mogla pohvaliti sadržajnim i osmišljenim likovnim, pa i kulturnim životom, uopšte. Pojedinačnih inicijativa i akcija je bilo, ali je rezultat mršav, efekti su izostali. Kada je o tome riječ onda se u prvi plan ističe teška materijalna situacija organizatora, a stvaraoci nisu u stanju sami da podnesu teret, na primjer, jedne izložbe koja iziskuje katalog, plaket, pozivnice, a ponekad se mora platiti i izložbeni prostor.

U Društenom domu „Mejdan“ ova godina je, u tom pogledu, bila zaista „tanka“. Ovdje mjesecima nisu organizovali ni jednu izložbu, jedva sastavljaju kraj s krajem, teško obezbjeđuju sredstva za lične dohotke zaposlenih. Ni Dom kulture nije u mnogo boljoj situaciji, o drugim institucijama - kao što je to Umjetnička galerija, na primjer - da

i ne govorimo. Svi se „nose“ s mnoštvom teškoća, koje u ovom vremenu, u uslovima teške besparice, jedva mogu da prevaziđu.

Otud i nije čudno što su neki krenuli u tezgarenje, što se prihvatilo organizovanje priredaba i likovnih manifestacija, koje nemaju odgovarajući nivo. Pokušava se, naime, ispuniti godišnji plan samo po kvantitetu dok je kvalitet došao u drugi plan.

Svjedoci smo, u posljednje vrijeme, izložaba, koja se u velikim plakatima - najavljuju, a na ovima se šepure portreti slikara. Neki se slikaju iza rešetaka, drugi poziraju na vratnicama od kovanog željeza ili pored svojih djela, neki imaju atelje, pa ga koriste kao dekor u kome se fotografiraju i tako, umjesto slika, grafika i skulptura, kojima žele da nam se predstave, ovi nam nude svoj lik. O dizajnu i

rješenjima takvih plakata ne treba uopšte govoriti. Jer, riječ je o „umotvorinama“ koje ne bi dobile prolaznu ocjenu ni u mnogo blažim kriterijima i tolerantnijim sredinama od ove.

Osim toga, ovom su podlegli - pored amatera - i mnogi akademski slikari, grafičari i vajari, pa se ne bi smjeli iznenaditi ako, nekom drugom prilikom, na plakatima, kojima nas pozivaju na izložbu, vidimo i njihove porodice.

Stvaralaštvo je, očigledno, u krizi, prije svega, materijalnoj, jer odgovarajuća podrška - na raznim mjestima - izostaje. No, to ipak ne znači da treba dozvoliti da nam reklamne panoe po gradu „krase“ ovakva likovna „rješenja“, da se nivo likovnih manifestacija svodi na vašaarske predstave.

D. Momčilović

U SUSRET PETOJ MEĐUNARODNOJ IZLOŽBI CVIJEĆA

Novi cvijetni aranžmani

● **Od 10. do 13. oktobra održaće se u Umjetničkoj galeriji Banjaluke Peta međunarodna izložba cvijeća** ● **Kakve novosti donosi promjena izlagačkog prostora** ● **Ulaznice po prošlogodišnjim cijenama**

Još jednom će Banjaluka, grad zelenila, kako ga mnogi zovu, okićena i uređena, dočekati veliku međunarodnu manifestaciju: izložbu cvijeća, koja je već postala tradicionalna, i održaće se ove godine - peti put. Od 10. do 13. oktobra, desetina hiljada Banjalučana pohriće ka prostorima Umjetničke galerije, gdje će se ovaj put, za promjenu, naći najljepši cvijetni aranžmani jugoslovenskih, kao i svjetskih proizvođača cvijeća.

Promjena prostora, uzrokovana prije svega skupoćom prostora u Domu kulture, gdje je ranije ova manifestacija održavana, imala je, kako ističu u banjalučkom „Cvijetaru“ koji je organizator izložbe, isvojih dobrih strana: postojala je potreba, koja se ukazala i ranijih godina, za određenom promjenom koncepcije izložbe, kako bi se izbjegla moguća ponavljanja. U slučaju promjene prostora, promjena koncepcije slijedi nužno, pa će tako ljubitelji novina biti zadovoljni.

I ove godine, ponovila se situacija da je organizator bio prinuđen da

reducira broj izlagača: interes, naime, među proizvođačima cvijeća bio je toliki, da naprosto, nije bilo moguće zadovoljiti sve: ipak, među izlagačima će se naći šest holandskih firmi, kao i proizvođači iz Belgije, ČSSR, Kenije, Tajlanda, Japana i Južne Amerike, a postoji velika vjerovatnoća da će se na izložbi pojaviti i jedna njemačka firma, koja želi da demonstrira novu tehnologiju na mini-staklenicima, sa uštedama od 40 procenata u odnosu na postojeće.

Ove godine je i interes posjetilaca izraženiji nego ranije: već su najavljenе organizovane posjete iz Dubrovnika, iz Novog Sada, a očekuje se da će i organizovane posjete iz krajiških gradova biti ove godine izraženije i češće. Ovo stoji u uskoj vezi sa reklamom i propagandom izložbe, kojoj je posvećena posebna pažnja: osim klasičnih vidova propagande, biće ove godine, na više mjesta u gradu postavljani štandovi sa odgovarajućim sadržajima, u RK „Boska“, koja je i ranijih godina nalazila svoj interes u ovoj manifestaciji - pružajući tako

drugima primjer poslovnosti - aranžiraće poseban prostor u unutrašnjosti svojih prodajnih prostorija.

Ovako bi moglo - i trebalo bi - da postupe i mnoge druge radne organizacije - od turističkih, ugostiteljskih, trgovinskih, pa do komunalnih: izložba cvijeća tiče se, naime cijelog grada, i interes mnogih kolektiva objektivno je sadržan u njoj: valja ga samo prepoznati i raditi na njemu. Inače, jedna izvrsna ideja koja se javila ove godine, i ima sve izgleda da bude realizovana predstaviće na simboličan način vezu izložbe i grada: od ove godine pa ubuduće, po jedan neobičan i lijep primjerak biljke trebalo bi da ostane u gradu, bilo zasaden u gradskom parku ili mjesnoj zajednici.

Još dvije stvari ostaće ove godine po starom - na radost mnogih Banjalučana. Prva je mogućnost privatnih uzgajivača cvijeća da izlažu svoje eksponate i tako pokažu sugrađanima djela svojih ruku, brige i truda, što je i ranije izazivalo veliki interes posjetilaca. Druga se tiče cijena: u eri poskupljenja svake vrste, odluka da se zadrže prošlogodišnje cijene ulaznicama, tj. 100 dinara po osobi, odnosno 50 dinara za organizovane posjete, naići će zacijelo na opšte odobravanje.

D. SOČANSKI

INICIJATIVE

Vozove prilagoditi sastancima

● **Da ne bi kasnili na sastanke u Sarajevu i Beogradu, poslovni ljudi banjalučkih radnih kolektiva traže izmjenu reda vožnje i ranije kretanje olímpik vozova**

Iako vozovi saobraćaju po novom redu vožnje tek peti mjesec, poslovni ljudi iz radnih kolektiva sa područja banjalučke regije uočili su brojne nedostatke. Zato su preko Udruženja za saobraćaj i veze Osnovne privredne komore tražili izmjenu reda vožnje, ili bar da naredni bude prilagođen njihovim potrebama.

Naime, sada se dešava da poslovni ljudi koji putuju na sastanak u Sarajevu olímpikom, koji iz Banjaluke kreće u šest sati, gotovo redovno kasne. Ista situacija je i sa olímpikom Bihać-Banjaluca-Beograd, Novi Sad. Zato je Izvršni odbor Udruženja saobraćaja OPK Banjaluka pokrenuo inicijativu da se naredni red vožnje prilagodi potrebama tih ljudi. Njihovi zahtjevi su

da ovi vozovi sa polaznih stanica kreću ranije. Kada se to postigne, vjerovatno će biti i više onih koji će umjesto skupog automobilskog prevoza koristiti poslovne i olímpik-vozove. Ovako, eto dešava se, da putovanja na te sastanke ovdašnje radne organizacije koštaju izuzetno mnogo. Sa malo više brige u pripremanju narednog reda vožnje to bi se vjerovatno sa lakoćom moglo riješiti i tako već u narednoj godini recimo samo banjalučkoj privredi uštedjeti značajna sredstva, koja su se do sada trošila za gorivo, angažovanje vozača i njegove putne troškove. Sve to je naravno bespotrebno jer bi se boljim redom saobraćanja vozova sigurno štedjelo.

V.D.

AKTIVNOST ČLANOVA PLANINARSKOG DRUŠTVA „KOZARA“

Tri dana pješaćenja



Planinari na putu od Zenice ka Smetovima

Koliko su prevalile kilometara, po kiši i nevremenu, kad pješaćili nije lako, naročito po brdovitim planinskim predjelima, najbolje znaju Milena Nilićević, Jasminka Matić, Ljiljana Gajić, Zekija Amutović i Vera Čović, članovi planinarskog društva „Kozara“ iz Banjaluke. Djevojačka stopala navikli na visoke potpetice prilagođavaju se tada sportskoj obući i strmim terenima, višecasovnim pješaćenjem i svim preprekama koje putovanja nose sa sobom. Žuljevi na njihovim tabanima najbolje govore o težini puta kojim prođu, a ne posustaju, o

upornosti i želji za novim saznanjem nepoznatog.

Svaka nova akcija doživljaj je za sebe, a znači neizvjesnost do samog okončanja. Upravo ta neizvjesnost mami svojim čarima sve zanesenijake planinarenja, prirodnih ljepota i zelenila, a za sve to preduslov je drugarstvo.

Tako su nedavno, planinarke „Kozare“ zajedno sa svojim drugovima Šerifom Julardžijom i Enverom Mulahasanovićem, predsjednikom Opštinske konferencije Socijalističke omladine Banjaluke, putovale u Zenicu gdje se održavao marš u sklopu svečanosti i proslave Dana samoupravljanja u Radnoj organizaciji „Željezara“, a u organizaciji planinarskog društva „Željezara“ iz Zenice. Planinari i planinarke su morali biti u dobroj kondiciji, jer su prepješaćili put dug 157 kilometara. Trodnevno pješaćenje zeničkom planinskom transverzalom, u kojem je učestvovalo oko 120 planinara i planinki iz cijele zemlje, donijelo je bezbroj lijepih trenutaka i nova prijateljstva učesnicima. Maršutu od Zenice preko Smetova, Sebuja, Pepelara, Mrčaja, Žepča, Papratnica, Ravne rijeke, Velikog visa, i Jelina planinari su uspješno prešli zahvaljujući dobroj kondiciji i izdržljivosti.

S. HADŽIĆ

PETRIČEVAC

● **U Izgradnji kanalizacione mreže na Petričevcu, uključili su se masovno stanovnici s ovog područja grada - dobrovoljnim akcijama i novčanim prilozima - kako bi se što prije završio obiman posao - od kojeg će svi imati mnogo koristi** ● **Kada je bilo potrebno - stanovnici su radili čak i noću, samo da radovi budu na vrijeme gotovi**

Na području Mjesne zajednice Petričevac privode se kraju obimni radovi na izgradnji kanalizacione mreže za oko 130 domaćinstava iz sedam ulica, što će biti od ogromnog značaja. Jer, jednom zauvijek riješiće se pitanje otpadnih voda i kanalizacije.

Akcija se vodi već punetrigodine i građani ove mjesne zajednice iz ulica: Petričevački put, Njegoševе, Kupreška, Marije Mažar, Ljubijskih rudara, F.S. Rozmana i dio Majevičke uzeli su aktivno učešća u zatrpavanju kanalizacije u svojim ulicama što je smanjilo troškove u izdvajanju novca za učešće u finansiranju kanalizacione mreže u svakom domaćinstvu. Svako domaćinstvo je dalo u novcu više od 33.000,00 dinara samo za glavnu mrežu, a pomoć je pružio SIZ za prostorno uređenje i komunalne djelatnosti svojim učešćem od 50 odsto od vrijednosti kanalizacione mreže, a njena vrijednost na ovom području iznosi preko jedanaest miliona dinara. Od toga su građani dobrovoljnim radom, što u novcu što u radnoj snazi, izdvojili 5,5 miliona dinara, što je znak velikog samoodricanja ovih ljudi da riješe pitanje kanalizacije u svojim ulicama.

Svi su bili aktivni i svojski su

AKCIJE I NOĆU

zatrpavajući glavnu mrežu, gdje su radili do kasno u noć pod sjajnim svjetlima.

- U ovoj ulici najviše su se istakli Miodrag Ritan, Tomo Grbić, Marko Bogdanović, Mato Kaurin, a radnici KRO „Vodovod i kanalizacije“ Franjo Dogan, Čedo Granulić, Salko Ahmetović, Ivo Lukenda i Ahmet Bašić nisu gledali na



Zene, muškarci i djeca - svi su dobrovoljno radili, samo da se što prije završi izgradnja kanalizacije

radili u svim ulicama, ali ističemo mještane Ulice ljubijskih rudara koji su istog dana kada je postavljena glavna mreža izašli na akciju od onih najmlađih do onih najstarijih

radno vrijeme nego su radili i preko vremena da bi se glavne kanalizacione cijevi postavili, rekao nam je aktivista Miodrag Ritan i Tomo Grbić iz ove ulice.

M. BAŠIĆ

AEROZAGAĐENJE

Prema podacima dobijenim od banjalučkog Instituta zaštite za 7. i 8. oktobar 1985. godine, koncentracija sumpordioksida po kubnom metru izmjerena je u Centru 66, Boriku 43, Mejdanu 46, Vrbani 80, Česmi 156 i Delibašinom selu 161 mikrograma. Dozvoljena gornja granica kratkotrajne koncentracije iznosi 500, a dugotrajne 150 mikrograma.

Koncentracija čađi po kubnom metru izmjerena je u Centru 29, Boriku 24, Mejdanu 13, Vrbani 24, Česmi 24, Delibašinom selu 12, a dozvoljena gornja granica i kratkotrajne i dugotrajne koncentracije je 150 mikrograma.

KAKO SE REALIZUJE PROGRAM SANACIJE MOSTA NA RIJECI VRBAS

● **Od 1984. godine počela je opravka mostova na rijeci Vrbas** ● **Sanirani su mostovi u Delibašinom selu i u Gornjem šeheru, dok za ostale nije bilo dovoljno para** ● **Sredstva namijenjena sanaciji mostova u Krupi na Vrbasi i u Novoselji biće preusmjerena za izvođenje radova na Zelenom mostu**

Otklanjanje posljedica zemljotresa od 13. avgusta 1981. godine podrazumijeva i sanaciju mostova na rijeci Vrbas. Po obezbjeđenju potrebnih sredstava, tek 1984. godine, pristupilo se realizaciji programa vezanog za ovaj problem.

Prednost je imao most u Delibašinom selu, zbog potrebe za hitnom zamjenom jarmova. Izvođač je bio OOUR-a „Građenje“, koji je trebalo sanaciju da završi do

kraja 1984. godine, ali je iz objektivnih razloga završena početkom 1985. godine. Krajem 1984. godine počela je i sanacija mosta u Gornjem šeheru gdje je vršena zamjena dotrajale drvene građe i dijelova čelične kolovozne konstrukcije. Radove je izveo OOUR „Put“ i most je pušten u funkciju početkom 1985. godine. Sa sanacijom visećeg mosta u Novoselji nije se počelo zbog nedovoljnih

NOVAC KOČI RADOVE

sredstava pa je sve ostalo na prikupljanju ponuda za izvođenje radova na zamjeni dotrajalih čeličnih nosivih užadi i izradi novih sidrišta. Ni na sanaciji mosta preko rijeke Vrbas u Krupi na Vrbasi nije bilo nikakvih aktivnosti uglavnom iz razloga nefinisanog budućeg statusa ovog mosta i zbog aktivnosti izgradnje hidroelektrane „Krupa na Vrbasi“.

Posebnu pažnju zaslužuje čelični most na Hisetima poznatiji kao Zeleni most. Na njemu bi trebalo mijenjati drvenu pješaćku i kolovoznu konstrukciju. Međutim, vrijednost radova koja je trebalo izvesti nije realno procijenjena, te i ovaj objekat čeka opravku.

Na posljednjoj sjednici IO Skup-

štine SIZ-a za prostorno uređenje i komunalne djelatnosti Banjaluka prihvaćen je prijedlog o preusmjeravanju sredstava planiranih za sanaciju mosta u Krupi na Vrbasi i u Novoselji, na sanaciju Zelenog mosta. Ovim bi se dobila sredstva u iznosu od preko 5 miliona što bi bilo dovoljno za podizanje cijele drvene kolovozne konstrukcije za zaštitu čeličnih nosivih dijelova od korozije koji se nisu mogli zaštititi kad se 1984. godine most farbao, te za izmjenu dotrajalih nosivih poprečnih grečica novim hrastovim. Ovaj prijedlog će ići na Izvršni odbor SO Banjaluka, koji treba dati svojoj saglasnost.

L.M.

PIJAČNI BAROMETAR

POVRĆE: luk 60 do 70, bijeli luk 200 do 250, kupus 70 do 80, krompir 50, paradajz 50 do 80, plavi patlidžan 120 do 150, paprike 70 do 120, kelj 100, karfiol 200, cikla 50, mahune 200, grah 350 do 450, mrkva 100, špinat 100, ljute papričice 250, krastavci 150 do 200 dinara po kilogramu.

VOĆE: grožđe 160 do 200, breskve 100, jabuke 80 do 100, kruške 70 do 150, šljive 120 do 150 dinara po kilogramu.

ORASI: u ljusci 800, jezgra 2.300 do 2.400 dinara po kilogramu.

JAJA: 24 do 27 dinara po komadu.

MED: 500 do 600 dinara po kilogramu.

MLIJEČNI PROIZVODI: sir 250 do 400, kajmak 500 do 600, ušćki kajmak 800 do 1.000 dinara po kilogramu.

CVIJEĆE: karanfil 10, gladiole 50 do 100, gerber 70 do 180, iris 120, hrizantema 150, ljiljan 150, astromerija 50 dinara po struku.

Ž.P.

POSILIJE HOKEJAŠKE UTAKMICE OLIMPIJA - CRVENA ZVEZDA

Komunisti osudili ispade navijača

LJUBLJANA, 7. oktobra (Tanjug) - Gradska konferencija SK Ljubljana oštro je osudila nacionalističke ispade nekih navijača na hokejaškoj utakmici Kompas-Olimpija...

Komunisti opštine Ljubljana-Siška održale sastanak sa upravom Hokejaškog kluba Kompas-Olimpija i Radnom organizacijom "Hala Tivoli"...

OPŠTINSKE LIGE

REZULTATI 8. KOLA: Bosna - Plantaze kalemi 2:2, Omladinac - Sloboda 4:3, Mačkovic - Prosrna 3:1, Biseri - Napredak 5:1, Vrbaška - Bratstvo 3:3, Topredo - Zadrugar 1:0, 13. skokovci - Mašinski servis 4:3...

PRVA OPŠTINSKA LIGA PRNJAVOR: Rezultati devetog kola: Sabanovci - Spartak - Čelik 4:1, Koprivčević - Borik 9. maj 1:5, Prnjavor - Džokeri - Željezničar 2:3, Smrtići - Polet - Biseri 1:2, Donja Vranica - Polet - Omladinac 2:2, Donji Galjipovi - Budućnost - Sloboda 2:2...

OPŠTINSKA LIGA PRNJAVOR: Rezultati devetog kola: Prnjavor - Lazina voda - Borusija 5:4, Sibovska - Borac - Mladost (S) 3:2, Drenova - Metalac - Partizan 1:3, Corle - Željezničar - Junak odgođeno, Ukriški Lug - Ribnjak - Borac (P) 2:5, Palačkovići - Sloboda - Strijelac 2:2, Ukriški Lug - Gijivara - Mladost (S) 0:8...

OPŠTINSKA FUDBALSKA LIGA BANJALUKA - REZULTATI 6. KOLA KARANOVAC: Proleter - Krupa 4:1, LAUS, Laus - Partizan 1:2, IVANJSKA: Nektar - Kozara 1:4, BRONZANI MAJĐAN: Bosna - Budućnost - Redoslijed: Partizan 10, Proleter 8, Kozara 6, Budućnost 5, Slavija, Krupa, Nektar 3, Bosna 2 boda.

PRVA SAVEZNA LIGA DERBI U OSIJEKU

Danas (srijeda) igraju se utakmice devetog kola Prve savezne fudbalske lige. Sastaju se: SPLIT: Hajduk - Beograd, BEOGRAD: Crvena zvezda - Sloboda, SKOPLJE: Vardar - Željezničar, TITOGRAD: Budućnost - Dinamo (2), NIKŠIĆ: Sutjeska - Rijeka, PRISTINA: Priština (S) - Sarajevu - Čelik, RAJEVO: Sarajevu - Čelik, MOSTAR: Velež - Vojvodina, OSIJEK: Osijek - Partizan.

Odobašiću tri utakmice

PRNJAVOR - Zbog crvenog kartona, koji je dobio po završetku utakmice u Bosanskom Petrovcu protiv Mladosti, protivnik Sloge Mehlo Odobašić kažnjen je sa tri utakmice neigranja. Utakmica je registrovana rezultatom 28:28 iako je domaći tim izjednačujući pogodak postigao desetak sekundi nakon isteka regularnog toka igre. Na odluku Takmičarske komisije Prnjavorčani, koji su u ovom slučaju očito oštećeni, žalili se Odboru Lige kako bi pravda bila zadovoljena. B. R.

RUKOMET

Metaloplastika, prva u Šapcu!

Na startu ovog evropskog takmičenja sastaju se jugoslavenski klubovi Prva reaganovja iz Borca

-Metaloplastika, prva u Šapcu! Ta vijest juče u 12,15 sati stigla je u Rukometni klub Borac iz Ciriha gdje su izvučeni parovi prvog kola Kupa evropskih šampiona u rukometu. U klubskim prostorijama zamor, prvi komentari, svi su na okupu. Trener Abas Arslanagić juče je govorio prije izvlačenja. -Po mjeri bi nam bio neki

RK BORAC - DANAS I SUTRA

Bez krila se ne leti

(Nakon četiri kola prvenstva rukometaša u Brcu su načisto - praznina nastala odlaskom Envera Kose ostala nepopunjena)

U ovogodišnjem prvenstvu RK Borac startovao je sa mnogo većim ambicijama nego u prošlom, a barem u ovom trenutku, nakon četiri kola nacionalnog prvenstva, uspio je da osvoji tek 50 posto bodova. Da biste se kila objektivna slika o razlozima polovičnog uspjeha, najbolje bi bilo uporediti upravo ove dvije takmičarske sezone, vidjeti šta je Borac imao a šta ne, šta je ove godine dobio, a koga izgubio?

Odmah se mora istaći, klubju po proteklom prvenstvu, kada je ostvaran zaista izvanredan uspjeh, drugo mjesto u prvenstvu i igranje u finalu Kupa Jugoslavije, imao je, bez pretjerivanja, vanserijskog igrača Envera Kosu. Lijeva krilo ekipe, najstariji je tako rukometnim iskustvom najbogatiji, znao je sam da riješi utakmicu, da "stane na loptu", ukralo bio je kreator i realizator Borčeve igre. Ekipa je na drugoj strani bila "falšična" na mjestu lijevog beka. Istina, Stevan Nikolić se veoma brzo aklimatizovao na nova zadatke i bio toliko uspješan da je to od njega malo ko mogao da očekivao. Nove sezone, potpuno novi tim. Koso je otišao u pečalbu, u švajcarski San Galen. Darko Krstić je zbog obaveza na fakultetu u Zagrebu pristupio novom istomenu prvotlaču. A upravo u finišu prvenstva počeo je da pruža izvanredne igre, kako u odbrani, tako i na mjestu "srednjeg". Stigao je pompezno najavljuvajući Iztok Puc, po mnogim rukometnim stručnjacima naš najveći talenat, koji se u nekoliko posljednjih godina pojavio na plodnom jugoslavenskom rukometnom tlu. Međutim, za stasavanje i najvećeg talenta potrebne su i brojne utakmice i dovoljno vremena. Puc je još daleko od prave forme, teško se uklapa u igru i, "šablon" iskusnih prvotlača. Ne pruža onoliko koliko objektivno može. I dok je mjesto beka barem u perspektivi kvalitetno "zakrpljeno", dotle se problem lijevog krila toliko povećao da se u dogledno vrijeme njegovo rješavanje ne nazire. Trenutno na tom mjestu igraju Nikolić, kome je ovo treća promjena "radnih zadataka"; i Mičo Bračković. Koliko su uspješni na toj poziciji dovoljno govori podatak da su u četiri posljednje utakmice (dvije prvenstvene i dvije u KES-u protiv Makabija) postigli tek jedan gol! Opšti je utisak da se na ovoj poziciji ni za godinu dana neće dobro snalaziti. Šta onda raditi u ovakvoj situaciji, vjerovatno je jedino pitanje koje sebi svakodnevno postavlja Arslanagić? Za eksperimente



Nedostaje: Enver Koso u akciji na meču prošle sezone

RUKOMETNE DIJAGONALE

Po leđima sudija

Pliš: Pavlo ERCEG urednik "SPORTA" Nestrpljivo je očekivan početak prvenstvene sezone. Računalo se da će okršaji za bodove dati ljepšu sliku znanjima u rukometnom sportu, da će se zaboraviti ljetošnja natezanja oko broja učesnika šampionata rukometaša. Mir u rukometnoj kući nije dugo trajao, u subotu uveče ljudi u crnom bili su prisiljeni da isprazne gledalište u Titogradu. Tom drastičnom potzvu prethodila je drastična situacija: jednočasovni prekid meča zbog toga što je iz gledališta neki, za sada neidentifikovani, letjeli objekti, pogodili u igme sudijii Maksimovića. Govjok se zafotografio i otišao u svlačionici, da poslije dugog ubjeđivanja i ljekarskog pregleda odluči da odustane od trajnog prekida utakmice i da nastavi da dijeli pravdu kako zna i umije, očigledno dobro uzdrman onim što mu se dogodilo. Da li je trebalo da se utakmica prekine? Zna se da treba i mora da dođe do trajnog prekida igre ako je sudija fizički napadnut, odnosno da se meč privremeno prekida zbog bacanja raznih predmeta na teren, igranje, službena lica ili sudije. Pravila tako kažu ostavljajući, međutim, jedan sivi prostor u kome se nalazi usmjereni pojedinac, djelatnik pravde na kome je da procijeni da li je bio fizički napadnut ili samo "pogodan" u glavu. Sudije su u Titogradu ispraznilo gledalište i ponovljeno se tako zahtjevu pravila igre i takmičarskih organa da moraju po svaku cijenu da dovedu igru do kraja. Predstava, prema tome, slično onoj devizi cikrksa u varijeteta, mora da se odvijta bez obzira šta se događa - sa izvođačima, među koje spadaju i djeloci pravde. Šta bi bilo da su se arbitri, ipak, odlučili za prekid meča. Najverovatnije bi na kraju platili cah, jer se zna da je u nekoliko slučajeva kada su ljudi s pištaljom primjenjivali tu krajnju mjeru isto na kraju stigla kazna. Uvijek s obrazloženjem - niste iscrpili sve mogućnosti da igru privodite kraju? Naravno, krajnje je nepopularno da se jedne utakmice ne završe, ali kada se takvo stvari ponavlja u sezoni u sezoni, a vinovnici nerada ostaju nekažnjani, jasna je i popustljivost arbitara. Trebalo samoznačiti šta je sve preživio dobojski internacionalac Jovo Popović, na isteku prošlog prvenstva, kada je htio da prekine meč u Leskovcu između Dubočice i Infostistema. Bio je prosto uguran natrag u igralište. Dubočica je došla do spasnoosnovnih bodova. Klubovi očigledno pribjegavaju u izgubljenim takmičarskim situacijama svim oblicima pritiska, nako naterati sudije da manje - više otvoreno navijaju za njih ili, kao što se dogodilo u Titogradu, da u prokidu priberu snagu i zbiju redove. Nekažnjani ostaju, međutim, pravi krivci. Publika, koliko god poznaje jedan sport u ovom slučaju i rukomet, reaguje preko granica normalnog ponašanja, inicirana protestima trenera i igrača, a mnogo češće i poluanonimnih članova uprave, koji nasrću na djelatnike pravde i time daju signal gledalištu da je sve - dozvoljeno? Nisu arbitri, naravno, srećke, znaju dase opredijele za jednu od strana i da dijele i nepravdu. Međutim, mnogo je više situacija kada se na njih vrši prava agrasija, što nije ni čudo, jer pravi krivci ostaju nekažnjani.

FUDBAL

Odmor do četvrtka

Fudbaleri Borca dobili četiri dana odmora, a sve do nastavka takmičenja radice se svakodnevno na Gradskom stadionu

BANJALUKA - Nakon nedjeljnih mečeva 11. kola drugoligaški prvenstvenu trku nastavljaju 3. NOVEMBRA radom. Kako je predviđeno, odigrace se i nekoliko prijateljskih mečeva, dok će drugi sastav Banjalučana odigrati čak četirisusretu u Ligi mladih Bosno i Hercegovine. U Brcu ističu da je pauza dobro došla kako bi se oporavili povrijeđeni igrači, kojih je na Gradskom stadionu više. Zbog povreda u Splitu nisu nastupili Gajić, Beširević, dok Nikolić još nije potpuno spreman za igranje. Tokom oktobra Borac će održati i godišnju Konferenciju Kluba, na kojoj će se analizirati protekli rad i predložiti nove smjernice djelovanja ovog sportskog kolektiva. U. P.

MEDUOPŠTINSKA LIGA BIHAČ

Ostrovica ne posustaje

BIHAČ - U sedmom kolu Međuopštinske fudbalske lige Bihač derbi-susret odigran je u Pokoju gdje su se sastali Omladinac i Napredak iz Gornje Posjave bolje igre potvrdilo je Omladinac čak sa 7:0. Sloge iz Kraljeva kao gosti samjelje poraz Gornje Posjave. Mladost iz Bosanskog Petrovca gubi korak zavedomica, jer je poraženau bosanskoj Oti oči od Sloge Radučki iz Kriježevici Kraljevinje Bihača izborni su prvu pobjedu

REZULTATI SEDMOG KOLA: Kriježevici - Radnički - Lutolo 3:2, Kulen-Vakuf: Una - Borik 2:1, Bihač: Kraljevine - Radnički (R) 1:0, Pokoj Omladinac - Napredak 7:0, Sljeme Gornje - Sloge (K) 0:3, Bosanska Otoka - Sloge - Mladost 1:0, Jasenica - Jasenica - Gornje Prekounje 4:0, Sloboda nije bila ekipa Ostrovice iz Kulen-Vakufa.

U osmom kolu se sastaju: Kulen-Vakuf: Ostrovice - Gornje Prekounje, Bosanski Petrovac: Mladost - Jasenica, Kraljevine - Sloge (BO), Gornje Prekounje - Gomila, Ripač: Radnički - Omladinac, Bihač: Borik - Kraljevine, slobodan je Radnički iz Kriježevici.

KUP NA PODRUČJU OFS LAKTAŠI

Danas prve utakmice

LAKTAŠI - Na području OFS Laktaši počinje kup-takmičenje. U seniorskoj konkurenciji sastaju se Trn Sloge - Župa, Kadinjaši - Rudi Čajavec - Termal, Bosanski Aleksandrovac: Potkozarje - Laktaši, Mahovljani: Bratstvo - Bosna, Glamočani: Mladost - Signal, Borac iz Maglajana je

U AMATERSKOJ REPREZENTACIJI JUGOSLAVIJE

Niko iz bosanskokrajških klubova

Narednih dana, ostakova amaterska reprezentacija Jugoslavije, sastavljena od fudbalera iz obje grupe Druge lige, nastupice na turniru u Singapuru. Pored selekcije "plavih" učestvuju sastavi domaćina Singapura, Indonezije, Brunaja, Ajntrahta iz Frankfurtu i Malezije. Selektor naše reprezentacije Ivan Čabrinović na put u Singapur provede 16 fudbalera, od kojih je deset iz Istocne i šest 2 Zapanadne grupe drugoligaša. Zanimljivo je pomenuti da prvi put među izabranicima nema nijednog igrača iz bosanskokrajških klubova. Istina, reprezentativci su Nebojša Oroz i Senad Karadžić, ali kao članovi Iskre odnosno Spartaka. Evo spiska ostalih fudbalera: Radača (Rad), Pejić (Radnički, Niš), Dostanić (Rad), Meserović (OFK Kikinda), Sadrija (Trepcia), Malic (Sibenik), Vujojević (Novi Pazar), Kalušević (Zemun), Sijević (Spartak), Husejin (Pelister), Popović (Rad), Petrović (Pelister), Pavlović (Napredak) i Vrahac (Iskra). Pozdrak iz Singapura je zakazan za 28. oktobar.

DANAS U PRNJAVORU

Ljubić - Željezničar

PRNJAVOR - Ranije odgođena utakmica petog kola Regionalne lige između Ljubića i Željezničara odigrace se danas (srijeda) u Prnjavoru od 15 sati. - Posljednji nastup na domaćem terenu imali smo prije mjesec dana. Prnjavorčani su se zaželjeli fudbala, pa je naša obaveza veća da pružimo dobru igru i odužimo se našim pristalicama. Ne zavarava nas slaba pozicija našeg gostia protiv koga ćemo, uveren sam, osvariti ubjedljivu pobjedu lako će i ovaj put izostati povrijeđeni prvotimci Hamzić i Halilović - kaže Mirsad Mehčić. Ljubić: Radulović, Jelić, Mehica, Janjковиć, Ilijićević, Tešnjić, Mehčić, Sinanović, Ljubojević, Jaskarević, Međić. B. R.

SMJENA NA KORMILU KRAJIŠNIKA

Čečur umjesto Hrnića

VELIKA KLADUŠA - Nakon serije slabih rezultata na kormilu Fudbalskog kluba Krajišnik došlo je do smjene. Umjesto dosadašnjeg trenera prvotimca

Fudbalska lakrdija

PRIJEDOR - Čudno i neshvatljivo: Pred sam početak susreta između Trigoprodaja i "Rade Ličino" iz Banjaluke predstavnici domaćeg kluba su se sjestili da su sportske legitimacije fudbalera ostale kod delegata (ime nismo saznali) prošlonedjeljnog okršaja sa Obradovcem u Bosanskoj Gradici! Tada je jedan član rukovodstva "Trigoprodaje" sjeo u automobil i odjurio u Banjaluku sa namjerom da pronade izvjesnog delegata i dodje do legitimacija. "Loteći" funkcioner se, međutim, ubrzo vratio neobavljena posla, jer delegata nije pronašao. Muharem Bilješković iz Ključa, koji je na nedjeljnoj utakmici obavljao dužnost delegata, prihvatio je prijedlog predstavnika Trigoprodaja na osnovu ličnih karata i vozačkih dozvola izvršio identifikaciju "trgovaca". Gosti su se tome usprotivili, ali su isticali na teren. Nakon utakmice, koji je obilovala i nemilim scenama, predstavnici "Rade Ličino" najavljuju žalbu zbog toga što su domaći fudbaleri nastupili bez sportskih legitimacija. Šta će sada biti? ZI. ĐURIĆ

GRUPNA LIGA „VRBAS“

BANJALUKA - Rezultate osmog kola takmičenja u Grupnoj ligi "Vrbas" komentariše Anlo Smiljić, tehnički sekretar Međuopštinskog fudbalskog saveza Banjaluka. - Vodeći Jellingrad bez većih problema savladao je Vrbas i stekao prednost od šest bodova. Vec sad se može tvrditi da je Jellingrad osvojio titulu jesenjeg šampiona. Najprikladniji iznenađenje u ovom kolu priredila je ekipa Udarnik, koja je savladala Slobodu u Piskavici. Prvu pobjedu zabilježilo je tim Bratstva u susretu protiv ekipe Sloge. Najmrljubivije je bilo u Zalužanima, gdje su Mladost i Željezničar igrali bez gologa. Omladinac je pobijedio Kraljišnik i tako nastavio uspješnu seriju.

JEL SINGRAD - VRBAS 4:0 (3:0) BUDŽAC - Strijelci: Dedrić, 2. Popović i Beharić, sudija Radučin (Banjaluka) JEL SINGRAD V. Lotic, Župak, M. Lotic, Beharić, Karimran, Dedić, Popović, Đaković, Dedić, Knežević, Đuraković. VRBAS: Useinović, Vukelić, Matic, Srdić, Demirović, Osmanović, Gazić, Mešić, Gumić, Grujić, Mihajlović.

PROGRES - GORICA 3:1 (2:0)

SKENDER - VAKUF - Strijelci: Verić, Vujanović i Pikelja za domaće, a Hodžić za goste, sudija: Micev (Banjaluka) PROGRES 2: Glamočić, Budić (N. Dukic), Aleksić, Vučić, Popović, Verić, Dukić, Pikelja, Kričić, Vujanović. GORICA: Hrnjić, Velić, Čević (Gvero), Ribić, Milčević, Gajanović, Bašić, Kos (Hodžić), Palalić, Jeremić, Savičić. JEDINSTVO - POLET 2:1 (1:1) VRBANJA - Strijelci: Ligić 2 za domaće, a Vuković za goste, sudija: Gilišić (Banjaluka) JEDINSTVO: Jukić, Karaić, H. Mahmutović, Heide, Menni, Vehabović, Čavka, I. Mahmutović, Sačić, Ligić, Čavka. POLET: Bogdanović, Vuković, Vuković, Mirković, Stojanović, Sinaković, Dojčinović, Trupina, Šipka, Brkić, Vuković.

GRUPNA LIGA „LIJEVČE“

BOSANSKA GRADISKA - Zbog toga što su imale kluba lijevska ekipa, fudbaleri i veterani iz Bos. Jankovica se najvjerovatnije utakmicu protiv Dubrave izgubili službenim rezultatom 3:0, jer delegat, postignje propise, nije dopustio odigravanje utakmice. U ovom kolu fudbaleri Sloge u Srpcau bili nadasve efikasni i postigli čak osam golova u meču protiv golmana Potkozarja Babica. Jedini bod u gostima osvojila je ekipa Ratara iz Stare Topole.

SLOGA (S) - POTKOZARJE (BA) 8:0 (5:0)

SRBAC - Sudija: Grizibaber, gledalaca 200, strijelci: Tegethija 3, Njezić 2, Dragović i L. Lepić po jedan. SLOGA M. Denis, Umljenović, L. Denis, Novaković, Njezić, Kričić, Djelonić, Dragović, Tegethija, Lepić, Milinković. POTKOZARJE: Babić, Radović, Lakić, Petković, Golić, Sajić, Z. Stupar, Atanacković, R. Stupar, Mirjančić, Vujičković. BRATSTVO (O) - TERMAL 3:1 (0:0) ORAHOVA - sudija: Marić (Šibac), gledalaca 250, strijelci: Kupačić 2 i D. Hurgumović za Bratstvo, J. Kelečević za Termal. BRATSTVO: Z. Huremović, Ljotić, Halilović, Đukadžić, S. Huremović, Stojčić, Đajić (D. Huremović), M. Huremović, Softić, Aljović, Kupačić. TERMAL: Golub, Vučić, Mandić, Đokić, B. Kelečević, Miljević, J. Kelečević, Šnjegota, Trninać, Petrović, Mandić. MLADOST (B) - RATAR 3:3 (2:1) BAJINCI - sudija: Golić (Kozara), gledalaca 100, strijelci: Miljević, T. Radomir i Jerinić za Mladost a Ilić, Todorović i Kozica za Ratar. MLADOST P. Radomir, Mitraković, Lepir, T. Radomir, Lajić, Jerinić, Miljević, Šember, J. Lajić, Orlača, Maričić.

GRUPNA LIGA „SANA“

BANSKI MOST - Vodeći na tabeli Grupne lige "Sana" Budar iz Kamenaraca, nije posustao ni na najtežoj prepreci u prvih sedam kola - u mjesnom derbiju pobijedio je Slobodu najneravnijom rezultatom 2:0. golovima Smalovića i Mirsada Jahića, a još više se učvrstao na vrhu tabele. Bratstvo u Kozarici je također osvojilo bodove u gostima, ali, tako sa takmičarskim nikom, mnogo teže nego što se očekivalo. Sada se sa zanimanjem očekuju odluka Takmičarske komisije u vezi sa prekidanim utakmicama. Bratstvo Ljubija u Kozarici (0:0) i Mrakovica - Rudar (1:0) u Kozarici od kojih će i te kako zavisiti plasman timova na vrhu tabele. Utakmica Kiseljak - Jedinstvo u Tomine, koja je trebala biti igra u susretu u Koprivnici nije odigrana, jer su igrači Jedinstva došli na utakmicu u - nedjelju.

GRUPNA LIGA „VRBAS“

BAJINCI - sudija: Golić (Kozara), gledalaca 100, strijelci: Miljević, T. Radomir i Jerinić za Mladost a Ilić, Todorović i Kozica za Ratar. MLADOST P. Radomir, Mitraković, Lepir, T. Radomir, Lajić, Jerinić, Miljević, Šember, J. Lajić, Orlača, Maričić.

GRUPNA LIGA „SANA“

BANSKI MOST - Vodeći na tabeli Grupne lige "Sana" Budar iz Kamenaraca, nije posustao ni na najtežoj prepreci u prvih sedam kola - u mjesnom derbiju pobijedio je Slobodu najneravnijom rezultatom 2:0. golovima Smalovića i Mirsada Jahića, a još više se učvrstao na vrhu tabele. Bratstvo u Kozarici je također osvojilo bodove u gostima, ali, tako sa takmičarskim nikom, mnogo teže nego što se očekivalo. Sada se sa zanimanjem očekuju odluka Takmičarske komisije u vezi sa prekidanim utakmicama. Bratstvo Ljubija u Kozarici (0:0) i Mrakovica - Rudar (1:0) u Kozarici od kojih će i te kako zavisiti plasman timova na vrhu tabele. Utakmica Kiseljak - Jedinstvo u Tomine, koja je trebala biti igra u susretu u Koprivnici nije odigrana, jer su igrači Jedinstva došli na utakmicu u - nedjelju.

GRUPNA LIGA „SANA“

BANSKI MOST - Vodeći na tabeli Grupne lige "Sana" Budar iz Kamenaraca, nije posustao ni na najtežoj prepreci u prvih sedam kola - u mjesnom derbiju pobijedio je Slobodu najneravnijom rezultatom 2:0. golovima Smalovića i Mirsada Jahića, a još više se učvrstao na vrhu tabele. Bratstvo u Kozarici je također osvojilo bodove u gostima, ali, tako sa takmičarskim nikom, mnogo teže nego što se očekivalo. Sada se sa zanimanjem očekuju odluka Takmičarske komisije u vezi sa prekidanim utakmicama. Bratstvo Ljubija u Kozarici (0:0) i Mrakovica - Rudar (1:0) u Kozarici od kojih će i te kako zavisiti plasman timova na vrhu tabele. Utakmica Kiseljak - Jedinstvo u Tomine, koja je trebala biti igra u susretu u Koprivnici nije odigrana, jer su igrači Jedinstva došli na utakmicu u - nedjelju.

GRUPNA LIGA „VRBAS“

BAJINCI - sudija: Golić (Kozara), gledalaca 100, strijelci: Miljević, T. Radomir i Jerinić za Mladost a Ilić, Todorović i Kozica za Ratar. MLADOST P. Radomir, Mitraković, Lepir, T. Radomir, Lajić, Jerinić, Miljević, Šember, J. Lajić, Orlača, Maričić.

GRUPNA LIGA „SANA“

BANSKI MOST - Vodeći na tabeli Grupne lige "Sana" Budar iz Kamenaraca, nije posustao ni na najtežoj prepreci u prvih sedam kola - u mjesnom derbiju pobijedio je Slobodu najneravnijom rezultatom 2:0. golovima Smalovića i Mirsada Jahića, a još više se učvrstao na vrhu tabele. Bratstvo u Kozarici je također osvojilo bodove u gostima, ali, tako sa takmičarskim nikom, mnogo teže nego što se očekivalo. Sada se sa zanimanjem očekuju odluka Takmičarske komisije u vezi sa prekidanim utakmicama. Bratstvo Ljubija u Kozarici (0:0) i Mrakovica - Rudar (1:0) u Kozarici od kojih će i te kako zavisiti plasman timova na vrhu tabele. Utakmica Kiseljak - Jedinstvo u Tomine, koja je trebala biti igra u susretu u Koprivnici nije odigrana, jer su igrači Jedinstva došli na utakmicu u - nedjelju.

GRUPNA LIGA „VRBAS“

BAJINCI - sudija: Golić (Kozara), gledalaca 100, strijelci: Miljević, T. Radomir i Jerinić za Mladost a Ilić, Todorović i Kozica za Ratar. MLADOST P. Radomir, Mitraković, Lepir, T. Radomir, Lajić, Jerinić, Miljević, Šember, J. Lajić, Orlača, Maričić.

MEBUOPŠTINSKA LIGA BANJALUKA

IZJAVE I OČJENE



GOL: Nakon ovog skoka Julardžić iz Naprijeda i udarca glomavca zatresla se mreža Šatora

OMARSKA - OBRADOVAČ 2:1

Zoran Delić, Omaraka: - Prvo poluvremeno, kada smo postigli gola, odigrali smo odlično. Izlazak našta dva beka u drugom poluvremenu osjetio se u igri. Nedžad Hodžić, Obradovac: - U dobroj korektnoj igri mi smo bili bolji u drugom poluvremenu. Zasluzili smo najmanje bod. Imali smo priliku i kad je gol domaćima bio potpuno prazan. B. D.

SLOGA - JEDINSTVO 3:1

Branislav Maletić, trener Sloge: - U slaboj igri olako smo došli do bodova. Muhamer Čaušević, trener Jedinstva: - Nismo igrali loše koliko to rezultat govori, imala pobjedi domaćih nema prigovora. D. S.

MLADOST - BRATSTVO 0:1

Pero LUKIĆ, kapiten Mladosti: - Nismo iskoristili nekoliko zrelih šansi i to nam se na kraju osvetilo. Milutin Vušin, kapiten Bratstva: - Pobjeda je došla u prvi čas pa očekujem prekratnicu u našoj igri. D. K.

LIJEVČE - RADNIČKI 0:0

Tomislav Kovačević, - Liječve: - Ponovo smo prili slabu igru razočarani publiku. Nadam se da ćemo već iduce nedjelje zaigrati bolje. Hamid Čerlić, Radnički: - Zadovoljan sam s osvojenim bodom. Utakmica fer i korektna. N. H.

NAPRIJED - ŠATOR 2:0

Džefar Smarić, trener Naprijeda: - Iako nismo pružili igru iz prethodnih kola, mislim da smo zasluženo savladali čvrstu ekipu Šatora. Čestitam gostima na fer i korektnoj igri. Ranko Stanušek, Šator: - Rano smo primili prvi gol i to je odlučilo pobjednika. Naprijed me je prijatno iznenadilo, jer ima mladu i perspektivnu ekipu. Z. T.

OMLADINAC - SLOBODA 2:2

Ibrahim Škerić, kapiten Omladinca: - Igrali smo nervozno poslije dva gola koja smo primili isključivo greškom odbrane. Gosti su zasluženo osvojili bod jer su bili borbeniji i znali šta žele. Mladen Svetinović, kapiten Slobode: - Mislim da smo poslije vodstva od 2:0 zaslužili pobjedu. Pomoćni sudija Kadić je uticao na konačan ishod ovog meča i onemogućio nas da dođemo do drugog boda. O. F.

NAJBOLJI SASTAV

"A TIM"

● D. Anđić (Omaraka), B. Kasumović (Jedinstvo), B. S. Mehmedović (Bratstvo), 7. Hodžić (Obradovac), 8. Hadžižebeković (Naprijed), 7. Janjić (Omaraka), 7. S. Dedić (Sloboda), 7. Š. Dedić (Sloboda), 8. Šabić (Bratstvo), 8. Stanivuk (Šator), 8. Julardžića (Naprijed) 8.

"B TIM"

● Tičević (Bratstvo), 7. B. Zdjelar (Trigoprodaja), 7. Omerkačić (Naprijed), 7. Cerić (Radnički), 7. Vušin (Bratstvo), 7. Đuraković (Sloga), 7. Mijatović (Omaraka), 7. M. Romančić (Omaraka), 8. Svetinović (Sloboda), 8. Delić (Omaraka) 8.

LISTA STRIJELACA

6 golova: Paspalji (Liječve) 5 golova: M. Maletić (Sloga), Lovre (Šator) 4 gola: Romančić (Omaraka), Anušić ("Rade Ličino") 3 gola: Turčić (Šator), Popović, Halilović (Mladost), Despotović (Liječve), Svetinović (Sloboda), Junjić (Sloga), S. Krcelj (Omaraka), Bešić (Obradovac)

KOŠARKA

PROMOCIJA PRVAKA
U ORGANIZACIJI „GLASA“Reprezentacija
uveličava slavlje

BIHAĆ — Ekipa Kombinata Krajinje iz Bihaća već je osigurana prvo mjesto u Regionalnoj košarkaškoj ligi — Zapad. Zato se u gradu na Uni priprema veliko slavlje. U organizaciji Regionalne košarkaške lige i lista „Glas“ u nedjelju će u Bihaću gostovati reprezentacija Regio-

nalne košarkaške lige, koja će odigrati prijateljski susret sa ekipom prvaka. Na utakmici će biti uručen pobjednički pehar svakom učesniku ovog spektakla, te knjige kao znak sjećanja na boravak u Bihaću.

D.M.

„MALENE“ DOBILE TRENERA

Novaković do daljeg!

BANJALUKA — U ponedjeljak uveče košarkašice Mladog Krajišnika trenirale su pod vodstvom novog (i starog) trenera Milenka Novakovića. Pet dana prije početka prvenstva, bar privremeno, riješeno je pitanje kormilara. Kažemo privremeno jer, zvanično, Novaković će pripremati ekipu za prvo kolo i susret u Zrenjaninu, a do tada bi se trebalo pronaći konačno rješenje!

— Prihvatio sam da u ovoj situaciji pomognem Mladom Krajišniku. Slobodan sam, i nije bilo mnogo dileme oko mog privremenog angažovanja. Međutim, još razmišljam o eventualnom stalnom radu. Konačno, o tome nisimo mnogo ni razgovarali — rekao nam je Milenko Novaković.

F.G.

KRAJIŠKA REGIONALNA LIGA

PLIVA — POTKOZARJE

76:75 (32:44)

SUDIJE: Šikanić i Vrhovac.
PLIVA: Prole 2, Drlića 16, Špirić, Sakan 8, Pačavar 2, Gromila 18, Firić, Topić, Masić, Aganović, Hadžiosmanović 24, Ziano 6.

POTKOZARJE: Škrbić 16, Spasojević 3, Ćirić 11, Vranješ 32, Gostović 1, M. Dodik 2, Čvikić 8, G. Dodik.

JAČICE — U posljednji čas košarkaši Plive osvojili su bodove nastavivši nezvjesnu borbu za biće sa začelja tabele. Gosti su u prvom poluvremenu nadigrali domaćina, u 18. minuti imali su 17 poena prednosti (43:26) i malo je ko vjerovao u preokret. Ipak, desetak minuta kasnije Pliva je preokrenula rezultat u svoju korist — 54:52! Odtada nastaje prava drama, koju je prekinula sretna ozračivši kraj susreta, spas za domaćina jer Vranješ je postigao koš, ali za kojih deset sekundi je zakasnio...

SILOBODA (BN) — BSK

97:87 (48:41)

SUDIJE: Jakovljević i Selak.
SILOBODA: Bata 25, Radoš 16, Blažević 1, Krkić, Dedić, Avdagić, Kreča 11, Kušumović 16, Baburak 12, Cerić, Babić 4, Šakotić 10.

BSK: Šušur 15, Konić 24, Radošević 28, Pajić, Marković, Gašpar, Čovićević, Karalić 4, Vučković 15.

BOSANSKI NOVI — Sve do finiša utakmice vodila se ravnomjerna nezvjesna borba. Domaćin je u nekoliko navrata uspio ostići solidnu prednost, izgledalo je da je otpor gostiju skršen, ali „biskovici“ bi se ubrzo približili protivniku. U 32. minuti Sloboda je vodila rezultatom 80:62, a Radošević je sa tri „trojke“ produžio nezvjesnost oko pobjednika, da bi ipak pred kraj susreta domaćin stekao prednost od 17 poena i osigurao pobjedu.

BORAC — ŠATOR

89:67 (51:32)

SUDIJE: Lučić i Jakovljević.
BORAC: Kecman 10, Macanović, Matezić 14, Trkić 37, Javor, Zrilić 10, Markovniković, Bosnić 16, Marčeta.

ŠATOR: N. Hodžić 2, Raščević, Đukić, Petrović 8, Kremer 18, Mrđen, Črnčević, V. Čurković 6, P. Čurković 17, K. Hodžić 16.

TITOVI DRVAR — Košarkaši Borca u prvih 20 minuta igre pružili su odličnu partiju i obezbijedili visoko vodstvo. U nastavku gosti su sredili svoje redove, uspostavili

ravnotežu na terenu, ali propušteno iz prvog poluvremena nisu mogli nadoknaditi.

KOMBINAT KRAJINA — SANA

107:71 (54:27)

SUDIJE: Zukanović i Malbašić.
KOMBINAT KRAJINA: Miljuš 17, Majstorović 22, Mešić 10, Stupar 9, Stojić 18, Babić 13, Šurovac, Gračanin 4, Orešković 14.

SANA: Stanić 2, Novaković, Stepić 6, Krunić 5, Šabić, Ačić 8, Prašalo 32, Babić, Utješinović 2, Bilbija 12, Hrnčić 4, Milošević 2.

BIHAĆ — Bez mnogo problema košarkaši Kombinata Krajinje zabilježili su još jednu visoku pobjedu i bez poraza završili utakmicu (susret posljednjeg kola sa BSK-om odigrao je ranije). To dovoljno govori o nadmoćnosti Bihaćana u društvu „regionalaca“.

SLOBODA (MG) — „R. LIČINA“

87:97 (36:61)

SUDIJE: Husić i Eminović.
SLOBODA: Vasić 14, Seferović 10, Čulum, Heganović 16, Heremić 6, Kačar, Čano, Milanović 41.

„RADE LIČINA“: Mičić 22, Konstantinović 13, Slamnjaković 16, Kasapović 16, Dojčinović 30.

MRKONJČIĆ — GRAD — Studenti su olako shvatili susret sa posljednjeplassiranom ekipom: doputovali su sa pet igrača i poslali visokog vodstva u prvom poluvremenu pomislili da je sve odlučeno. Međutim, domaćin je četiri minuta prije završetka susreta preko raspoložnog Milanovića izjednačio rezultat — 81:81! Ipak, u finišu, gosti su bili smireniji i spriječili za njih neugodno iznenađenje.

TABELA

1. K. Krajina	18	18	0	1945:1293	36
2. BSK	18	11	7	1531:1377	29
3. „R. Ličina“	17	11	6	1462:1358	28
4. Sloboda (BN)	17	10	7	1507:1453	27
5. Potkozarje	17	8	9	1417:1401	25
6. Borac	17	8	9	1316:1354	25
7. Sator	17	7	10	1218:1200	24
8. Pliva	17	7	10	1223:1456	24
9. Sana	17	6	11	1215:1414	23
10. Sloboda (MG)	17	0	17	963:1688	17

SLJEDEĆE (POSLEDNJE) KOLO

(12.10.): „Rade Ličina“ — Borac (dvorana „Mejdan“ u 17 sati), Sana — Pliva, Potkozarje — Sloboda (MG), Sator — Sloboda (BN).

ZONSKA LIGA

NEUSPJELA ZAMKA
PRNJAVORČANA

BANJALUKA — Najinteresantniji susret proteklog kola odigran je u Prnjavoru: u susretu dvije Mladosti, domaćin je priželjkivao pobjedu i drugi poraz Kotorvarošana. Međutim, Pandžić i drugovi već u prvom poluvremenu stavili su do znanja da iznenađenja neće biti. Naime, gosti iz Kotor—Varoša su odlično započeli susret, u šestoj minuti vodili su rezultatom 22:6, a na odmor su otišli sa „pozitivom“ od 27 poena. Tek u nastavku domaćin se razigrao, uspio se protivniku približiti na devet poena razlike, ali propušteno u prvom poluvremenu nije se moglo nadoknaditi. U ostalim susretima favoriti su zabilježili očekivane pobjede iako sa nje očekivao visok poraz Kozare u Prijedoru.

REZULTATI 19. KOLA: Prijedor: Mrkovića II — Kozara 120:71 (47:38), Prnjavor: Mladost — Mladost (KV) 84:97 (32:59), Bosanska Kostajnica: Partizan

— Bratstvo 77:88 (42:41), Banjaluka: BSK II — Čelinac 56:89 (26:43), Bosanska Dubica: Una — Lijevo 112:67 (58:38), Vrbanja: Partizan — Sloga 20:0 (bb).

TABELA

1. Mladost (KV)	19	18	1	1841:1506	37
2. Una	19	14	5	1482:1233	33
3. Partizan (V)	19	14	5	1488:1359	33
4. Kozara	19	14	5	1429:1343	33
5. Mladost (P)	19	12	7	1617:1487	31
6. Čelinac	19	12	7	1595:1441	31
7. Bratstvo	19	8	11	1436:1388	27
8. BSK II	19	7	12	1330:1451	26
9. Mrkovića II	19	6	13	1401:1373	25
10. Lijevo	19	3	16	985:1444	22
11. Partizan (BK)	19	2	17	1210:1497	21

SLJEDEĆE KOLO (13.10.): Kozara — Una, Lijevo — Partizan (V), Mladost (KV) — Partizan (BK), Bratstvo — BSK II, Čelinac — Mrkovića II.

RUKOMETNA KUP—UTAKMICA

Sloga — Derventa 30:41 (17:19)

Igralište malih sportova u Prnjavoru, sudije: Zec i Puzić (Banjaluka); gledalaca: 100.

SLOGA: Grbić, Mešić 10, Čuran 2, Tešanjak 5, Softić, Đudić, Hrustanović, Proć 2, Hasukić, I. Mujaković 9, M. Mujaković 2, Crnadak.
DERVENTA: Elezović, Ramadanović 2, Z. Lukić 7, Kljajić 2, Samarčić 11, R. Lupić 3, Kokić 2, Čečalac 9, Antarić, Huseinović 4, Naklić 1.

PRNJAVOR — Potpuno zaslužen gosti iz Dervente su eliminisali domaće igrače, koji su samo sredinom prvog poluvremena pružili žesći otpor članu Međurepubličke lige. Utisak o ovom korektnom susretu pokvarili su domaći igrači I. Mujaković i Čuran koji su u finišu susreta dobili crvene kartone. B.R.

MOSKOVSKI ŠAHOVSKI DANI 4

Dvojica
nenad-
mašnih

Puni duboke impresije nastavljamo sa našim programom obilaska Moskve — na redu je Kremlj. Pred nama je jedna od najljepših i najneobičnijih građevina svijeta. Tu je crkva Vasilija Blaženoga. S bilo koje strane čovjek da je gleda i u bilo koje vrijeme — uvijek je lijepa, nevjerojatna. Crkvu je sagradio prije četiri stotine godina car Ivan Grozni, u znak sjećanja na svoje pobjede.

Na Kremlju se nalazi Arhangeljska crkva u kojoj su sahranjena 54 vladara carske Rusije i Moskve — od Ivana Groznog od cara Petra Velikog. Tu su brojne slike ikona među kojima se nalaze ikonosasti svetog Save i svetog Stevana.

Tu se nalazi još mnogo hramova u kojima se više i ne obavljaju vjerski obredi nego su pretvoreni u muzeje i turističke atrakcije.

Dvije znamenitosti na kremlju posebno na sebe skreću pažnju. To je car-zvono i car-puška. Car-zvono je pravo brdo željeza i najveće je na svijetu. Lijevanje ovog zvona obavljeno je početkom 18. vijeka i ono je teško 200 tona. U vrijeme jednog davnog požara u Kremlju, otkinuo se jedan „komadić“ zvona koji je težak 11,5 tona. Zvono nije nikada služilo svojoj namjeni, već je kao turistička atrakcija veoma privlačno. Mnogi turisti se slikaju pored ovog ogromnog zvona, čuvajući tako uspomenu na posjetu Kremlju.

Slična je priča i sa car-puškom. To je, u stvari, jedan ogroman top sa prečnikom cijevi od 89 centimetara! Napravio ga je čuveni majstor Čohov u 16. vijeku. Ovaj pravi car topova teži 40 tona i nikada nije ni „proradio“. Prava je turistička atrakcija i služi kao lijep primjer lijevanja željeza.

Posjeta Kremlju je završena. Utisaka je zaista mnogo. U hotelu za vrijeme večere srdačan susret sa jednim Banjalučaninom. To je Refik Slabić koji putuje iz Lenjingrada, inače, dopisnik RTV Zagreb. Svijet je zaista mali! Od Refika saznajemo da su se naši fudbaleri još jednom obrukali i porazom protiv DR Njemačke svoje šanse da putuju u Meksiko sveli na teoretske. Ponedjeljak je slobodan dan u meću za titulu prvaka svijeta u šahu. Karpov i Kasparov se tada odmaraju, odnosno pripremaju se za novu partiju — jedanaestu, koja se igra u ut-orak (1. oktobra).

NAJVEĆI IGRAČI DANAŠNJICE

Čitaoci „Glas“ znaju mnogo o dvojici najjačih igrača današnjice, ali kako još nije završena ni polovina njihovog velikog meča, to predlažemo da ih u kratkim crtama predstavimo.

Trostruki šampion svijeta Anatolij Karpov, rođen je 23. maja 1951. godine u Zlatoustu (Čeljabinska oblast). Završio je Ekonomski fakultet u Lenjingradu. Član je CSKA u Moskvi. Majstor sporta SSSR je od 1966. godine. Internacionalni majstor od 1969. a velemaistor od 1970. godine. Prvak SSSR 1976. i 1983. godine. Član je pobjedničkih ekipa svoje zemlje na olimpijadama 1972. 1974, 1980. i 1982. godine. Zaslužni majstor sporta SSSR od 1974. godine. Prvak svijeta od 1975. godine. Glavni je urednik časopisa „64 — šahovski prikaz“. Devetostruki je dobitnik nagrade „Šahovski oskar“ kao najbolji šahista svijeta tih godina (1973—1977, 1979—1981, 1984). Pobjednik je mnogih velikih međunarodnih turnira: Portorož 1975, Skoplje 1976, Bad

●Karpov i Kasparov su bez premca igrači današnjice, pa otuda i njihov međusobni okršaj izaziva toliku pažnju javnosti ●Brojni trofeji govore o snazi dvojice velikana šaha

(Specijalno za „Glas“)

Piše: Nikola LAKIĆ, šahovski majstor

Lauterberg 1977, Las Palmas 1977, Amsterdam, 1979, Bugujno 1978 (zajedno sa Spaskim), Bad Kissingen 1980, Linares 1981, Hamburg 1982, Tilburg 1983, Oslo 1984, London 1984, Amsterdam 1985. U međuvremenu dobio je mečeve protiv Korčnoja u Bagiju 1978. i u Meranu 1981. godine i na taj način odbranio šampionsku titulu. Rejting: 2.720 poena.

Izazivač svjetskog prvaka Gari Kasparov rođen je 13. aprila 1963. godine u Bakuu. Student je Azerbejdžanskog instituta za strane jezike. Nastupa za Sportsko društvo Spartak (Baku). Majstor sporta SSSR je od 1978. godine. Titulu internacionalnog majstora osvojio je 1979. godine na Međunarodnom turniru u Banjaluci, gdje je uspio dobiti i prvi „bal“ velemaistara. Najviša titula dodijeljena mu je naredne 1980. godine. Zaslužni majstor sporta SSSR 1985. godine. Omladinski prvak svijeta 1980. godine. Član olimpijske reprezentacije SSSR 1980. i 1982. godine kada su osvajane zlatne medalje. Član je ekipe SSSR koja je 1980. godine osvojila prvo mjesto na ekipnom prvenstvu Evrope. Prvak je SSSR 1981. godine. Dvostruki je dobitnik „Šahovskog oskara“ 1982. i 1983. godine. Iako ima samo 23 godine, odnio je do sada pobjede na velikim međunarodnim nadmetanjima: Banjaluka 1979, Baku 1980, Bugujno 1982, Nikšić 1983, dok je na Međuzonskom u Moskvi 1982. bio nadmoćno prvi. Nakon te pobjede Gari je u četvrtfinalu savladao Beljavskog (Moskva 1983) sa 4:1, u polfinalu Korčnoja (London, 1983) 4:1, da bi u finalu zabilježio novu pobjedu nad Smislovom (Vilnus, 1984) 4:0. Na osnovu toga stekao je pravo da igra za titulu prvaka svijeta sa Karpovom. Taj meč, kao što je poznato, prekinut je kod rezultata 5:3 u korist Karpova, ali u momentu kada je izazivač dobio posljednje tri partije. Novi meč je ponovo organizovan u Moskvi (počeo 2. septembra) i on je u toku. U međuvremenu, Kasparov je u pripremanama za novi okršaj za borbu sa prvakom svijeta, odigrao pripreme mečeve sa Hibnerom i Andersonom. Hibnera je tukao 4,5:1,5 (Hamburg, 1985), a Andersona sa 4:2 (Beograd, 1985). Rejting Kasparova je 2.700 poena.

POVRATAK KUĆI

NAŠ BORAVAK u Moskvi bliži se kraju. Upoznao sam još jednog našeg čovjeka. To je Ivan Vidović, rodom iz Trna. Direktor je predstavništva „Ferimopt“ iz Zagreba. Pomogao nam je da se što bolje snademo u vratolomijama velegrada.

U pristanišnoj zgradi moskovskog aerodroma povećala grupa kubanskih turista. Oni čekaju let za Kubu. Čekajući ne gube vrijeme. Pjevaju. Odjekuju zvuci nadeleko čuvene i čudesno lijepe melodije „Guantanamera“... U povratku letimo „tupoljevim“ sovjetskom „Acroflota“. Nakon dvazasata i deset minuta leta i pređenih 2.100 kilometara ukazuju se obrisi Beograda — glavnog grada naše domovine.

Par sati kasnije autobusom beogradske „Iaste“ grabimo ka Banjaluci. U dnevnoj informativnoj emisiji spiker Radio-Beograda govori: Danas je u Moskvi počela 11. partija meča Karpov—Kasparov za titulu prvaka svijeta u šahu. Bijele figure ima izazivač Kasparov. Karpov vodi rezultatom 5,5:4,5...

Posjeta Moskvi i velikom šahovskom dvoboju je završena. Ostaje šest nezaboravnih dana, punih utisaka koji svojom dubinom odživljaju više posjećaju na kakav lijep i uzbudljiv film.

KRAJ

ŠAH

MEĐUOPŠTINSKA LIGA
BANJALUKA

Vodi „Željezničar“

Visokom pobjedom u derbiju drugog kola u Bosanskoj Gradišci od 7:3 ekipa „Željezničara“ preuzela vodeću poziciju. Rame uz rame, odmah iza vodećeg, nalaze se „POŠK“.

„Mladen Stojanović“ Visoku pobjedu zabilježio je novajlija u ligi „Partizan“ i Vrbanja nad ekipom „Mladost“ Kotor—Varoš.

„Progres“ (Skender—Vakuf) — „Pošk“ (Potočani) 3,5:6,5; Torlaković — Zulić 0:1. B. Torlaković — Todorović 0:1. Aleksić — Manojlović remi. Marjanović — D. Davidović remi. Mikić — Danojević remi. Aleksić — Holouzbek 1:0. Đurić — Vujić 1:0. Malić — M. Davidović 0:1. Đurić — D. Davidović 0:1 (bb). Vuković — Četojević 0:1. Sudija Vučenović, Banjaluka.

Partizan (Banjaluka) — Mladost (Laktaši) 5,5:4,5; Alibegović — Miličević 0:1. Kos — Vukojević remi. Čibukčić — Marić 0:1. Kulić — Vuković remi. Knežević — Krivokuća 0:1. Jaran — Raca 1:0. B. Bilbija — Dražina 1:0 (bb) Popović — Miličević 1:0. Macanović — Radić 1:0. Semenjuk — Miličević remi. Sudija Osmančević, Vrbanja.

Mladost (Kotor—Varoš) - Partizan (Vrbanja), 3,5:6,5; Bilbija — Handan F. remi. Vujić — Hadžimujić 0:1.

Šubara — Turalić 1:0. Gavrančić — Hasanagić 0:1. Karalić — Handanko 0:1. Tešić — Lučić remi. Teinović — Nežrević 0:1. Karalić — Prlja 0:1. G. Bilbija — Žuna 1:0. Bilbija Z — Obradovac remi. Sudija, Zulić Banjaluka.

„Mladen Stojanović“ (Prnjavor) — Mladost (Zalužani) 7,5:2,5; Gašić — Kapetanović 0:1. Hadživadić — Ogorčlac 1:0. Zari — Danilović 1:0. Hadžisehimović — Bilić remi. Malinović — Čosić 1:0. Krajišnik — Franičević 1:0. Popović — Bojić 1:0. Gatarić — Damjanović 1:0. Prodanović — Mršić 0:1. Milakov — Vukailović 1:0, sudija Penava, Banjaluka.


Kozara (Bosanska Gradiška) — Željezničar (Banjaluka) 3:7; Bavrlić — Ganić 0:1. Živanović — Vucelja 1:0. Vokić — Vujić remi. Mladenović — Komlenić remi. Lemć — Idžan 0:1. Zaimović — Stijaković 1:0. Đuraković — Tomašević 0:1. Janjanin — Idžan 0:1. Marjanović — Martinović 0:1. Varmaz — Četković 0:1.

STANJE NA TABELI: Željezničar 16 poena, Mladen Stojanović i Pošk 15,5 Kozara 12, a Partizan (V) 11,5 Mladost (Z) 10, Partizan (Banjaluka) 9,5, Mladost (L) 7,5, Progres 7, i Mladost (KV) 5,5 poena.

D. VJEŠTICA

ŠAHOVSKI ZADATAK

Broj 975
Priprema: Nikola LAKIĆ,
šahovski majstor



Bijeli: Kh2, Dd1, Ta1, Tg1, Sb1, Lf4, pješaci a2, b2, c3, d4, g3 (11)
Crni: Kg8, Dd5, Td8, Te8, Lb7, pješaci a6, b5, c7, f7, g7, h7 (11)
Crniu vuče i dobija!

Pozicija je nastala u partiji Beljonski — Pirogov (Moskva, 1975) u kojoj je crm matirao protivnika nakon tri poteza.

Rješenje prošlog zadatka: 1. Th4i crni je predao. Na 1... Dd8 sledi 2. Dd8 mat, a na 1... Dc7 2. Th7 sa istom prijetnjom.

Pogibija političkog komesara bataljona

● Likvidacijom ustaške opštine u Vijačanima uspostavljena je u ovom kraju narodna vlast ● Formiranjem Prnjavorske čete, koja je bila u sastavu Kozarskog odreda, za njenog političkog komesara postavljen je Živojin Preradović koji februara 1942. godine prelazi na dužnost komesara bataljona u Čečavu, na kojoj dužnosti je poginuo 21. aprila te godine

Sadještvo legalne vijačanske grupe u sastavu Živojin i Zdravko Preradović, Vid Nježić, Stevo Samardžija i drugi se ustaničkom grupom Novaka Pivaševića, koja je već uveliko operisala i izvodila prave akcije, upričeno je napadom i likvidacijom ustaške opštine u Vijačanima. Na sastanku u vezi s ovom akcijom, održanom 7. oktobra 1941. godine u kući Koste Kuzmanovića, Živo je predložio da se akcija izvede odmah, 8. oktobra te godine i čim ujutro naoružani stražari dođu na dužnost u opštinsku zgradu pod pretpostavkom da sa sobom nose i pištolu malinu, pa čak i da tu bude ustaški povjerenik Ivan Borac, da sve protokne bez odijavanja krvi.

O tome Stevo Samardžija svjedoči: „Da Vid Nježić, Kosta Kuzmanović i drugi vidjeni ljudi iz sela ne bi imali neprilike zbog planiranog odlaska Zdravka Preradovića i mene „u šumu“ dogovoreno je da ustanici nas dvojicu svežu i tobože na silu odvedu sa sobom. Trebalo je da ispadne da je, tobože, neka „nepoznata“ strana ustanička grupa naišla i likvidirala ustašku opštinu. Zbog toga je odlučeno da akcijom ne rukovodi Novak Pivašević, već Ilija Malić, bivši žandar iz sela Popovići, kojeg ni opštinski stražari ni mještani nisu najbolje poznavali. Isto tako, odlučeno je da se ni Živo Preradović ne pojavljuje za vrijeme akcije, već da rano ujutro odnese odjeću, čebad i naše sakrivene puške do rijeke Vijake, na putu ka Ljubiću i da nas tu sačeka...”

Plan akcije je očito bio jednostavan: kad Stevo Samardžija primijeti da su stražari sa oružjem i pištolom mašinom pronašli kuću Vida Nje-

zića (Stevo je, inače, radio prijerata kao bilježnik u ovoj opštini na kojoj je dužnosti, „zatečen“ u vrijeme uspostavljanja ustaške opštine), krenuće za njima. Njegov ulazak u zgradu opštine treba ustanicima da označi da je sve u redu i da oni mogu opkoljavati zgradu. Borac Spasoje Cvijanović bio je zadužen da stražare pozove na predaju. Ako stražari ili bilo ko iz opštine pruži oružani otpor, istom mjerom će uzvratiti i ustanici sve dok se opština ne likvidira.

Likvidacija opštine i Živin odlazak ustanicima u Ljubić

Sve prema dogovoru je i izvedeno: osmi je oktobar 1941. godine, po sjećanju Živih učesnika ove akcije, jedne u nizu ustaničkih akcija tih dana i mjeseci u vijačanskom i uopšte u ovim krajevima, osvanuo dosta lijep dan. Stevo Samardžija je dočeka oko 9 sati stražare i s njima se uputio u zgradu opštine, gdje je zatekao opštinskog bilježnika Ristu Milanovića koji ga prekori zbog kašnjenja „na posao“. Ustanici su bili raspoređeni unaokolo, već opkolivši zgradu opštine, a ustanik Spasoje Cvijanović je upao u zgradu opštine i pozvao stražare i sve prisutne napredaju. O tome Stevo Samardžija dalje iznosi svoja sjećanja: „Borci koji su se nalazili, valjda misleći da je došlo do borbe, otvoriše vatru sa svih strana. Probijajući tanke zidove meci zafjukaše oko nas. Risto, ja i stražar

REVOLUCIONARI, USTANICI, NARODNI HEROJI I PRVOBORCI IZ VIJAČANA: ŽIVOJIN PRERADOVIĆ, NOVAK PIVAŠEVIĆ I VID NJEŽIĆ

Piše

Blagoje PRERADOVIĆ

Jozo Cipar, koji se tu zatekao s nama, a ostali su stražari bili nasvojem stražarskim mjestima, popadasmu po podu.

— Predajmo se! Predajmo se! — vikali su stražari iz susjedne, stražarske prostorije, dok je unaokolo i dalje pucnjava uveliko trajala.

I sam u opasnosti da od svojih drugova izgubi glavu, Spasoje počeo da viče iz sveg glasa:

— Ne pucajte, sunce vam žarko... Pucnjava je najzad jenjala i ustanici upadoše u zgradu opštine, razoružavši stražare i, pod dogovorom, okomiše se na mene...”

Tako je likvidirana ustaška opština u Vijačanima, a Ilija Malić, koji je komandovao operacijom, naredi Risti Milanoviću da sa pismom, koje tu napisao, odmah ide u Prnjavor i da ga predasreskom načelniku. Istog dana je, 8. oktobra 1941. godine, kotarski predsjednik Paulić iz Prnjavora poslao depešu ravnateljstvu za javni red i sigurnost tzv. Nezavisne Države Hrvatske sa sljedećim sadržajem: „Danas prije podne upalo je 100 oboružanih četnika — komunisti u selo Vijačane, opštine iste, kotara Prnjavor, župe Graditške. Tom prilikom uništili mnoge spise poglavarstva i popljackali tamošnje sitničarje, te odveli sa sobom opštinskog blagajnika Samardžiju Stevu i opštinara Zdravka Preradovića...”

I, zaista, ustanici, odnosno njihova patrola, a prema planu operacije, dovela je svezanog Zdravka Preradovića do zgrade opštine, gdje su svezali i Stevu Samardžiju. Arhiva i svi spisi su spaljeni, pišaća mašina i još neke sitnarije sobom poneseni, a o odlasku u partizane (među ustanike) tada Stevo Samardžija kazuje: „Vodeći vezane Zdravka Preradovića i mene, ustanici su se spustili prema rijeci Vijaci, gdje nas je čekao Živojin Preradović s našim oružjem i opremom. Tek tu su nam skinuli vezove sa ruku. Preskukli smo se u vojnička odijela, navukli čizme, stavili opasače i vojničke šajkače i prebacili karabine preko ramena. Na putu u ustanički logor u planini Čavci zastavili smo se, oko tri sata poslije podne, moliri od znoja, na jednom od vrhova Ljubića. Porjevali smo na kamenje i uživali u širokim vidicima koji su se pružali na sve strane. A kada smo stigli u Čavku, kod kuće Stevana Paulića, gdje je bio „štab“ Novaka Pivaševića, bila je već noć...”

Tako je Živo Preradović, skupa sa bratom Zdravkom i Stevom Samardžijom, poslije svih priprema i rada na uspostavljanju ustanka na prnjavorskom srežu, i sam krenuo u



Stevo Samardžija
ustaničke redove, u grupu Novaka Pivaševića.

Pogibija u Čečavi

Skoro cijeli oktobar Živo Preradović i ustanici u Čavci konsoliduju svoje redove. Radi se na uspostavljanju narodnooslobodilačke vlasti, održavaju se kontakti sa drugim ustaničkim grupama, već oformljenim jedinicama, a kada je tako konstituisana i Prnjavorska četa (komandir čete Novak Pivašević), koja se nalazila u sastavu Kozarskog odreda, za političkog komesara čete postavljen je Živojin Živo Preradović.

Radi on tada na političkom uzdizanju i informisanju o stanju na frontovima, kako u zemlji, tako i dijelom Evrope, prvenstveno boraca, ali i stanovništva, umnožava radio-vijesti i šalje ih u sela i zaseoke, gdje je decembra 1941. godine organizuje rasturanje „Uzičke borbe“. Pored toga, u to vrijeme Prnjavorska partizanska četa, već brojčano dosta snažna i jaka (brojala je oko 300 boraca), izvodi brojne akcije. Tako 1. i 2. novembra 1941. godine četa likvidira ustašku opštinsku upravu u Stanarima 5. novembra napada na opštinu Potočani, zatim se vode borbe na Ljubiću, pa likvidira i usta-

ška opština u Hrvacanima i tako redom. Živojin Preradović organizuje i učeske omladine u borba, na rušenju putnih komunikacija, telefonskih stubova i svega onog što bi moglo služiti neprijatelju, a preko Želje Bariča i Kaneta Bektaševića iz Okružnog komiteta SKOJ-a organizuje omladinski, skojevski kurs u Vijačanima i, čak, konferenciju SKOJ-a u februaru 1942. godine.

Pojavom četništva oko Pribinica i Teslića odlazi za političkog komesara Četvrtog, (tesličkog) bataljona. Između ostalih bitaka, učestvuje i u napadu na Kotor-Varoš a. 22. i 23. februara 1942. godine učestvuje na Skendervakufskoj konferenciji (savjetovanju). U poznatom četničkom puču u Čečavi gine 21. aprila 1942. godine, hrabro i ljudski, borbeno i revolucionarno, kako je i živio Živojin Živo Preradović, predratni skojevac i komunist, organizator ustanka u prnjavorskom srežu, ratnik i politički komesar najprije Prnjavorske partizanske čete, a potom i Četvrtog (tesličkog) bataljona. Uspomene na Živu još živo žive ne samo među njegovim saborcima, nego i u narodu kako u vijačanskom kraju, tako i svagdje tamo gdje je održavao veze ili kasnije, kao organizator ustanka, boravio.

— Za Živojina Preradovića sam čuo pred rat od Milana Radmana. Upoznao sam ga u početku ustanka. Od ljudi iz Potočana i Ljanske sam čuo da je to snažna ličnost, da je komunist i da je izuzetno pošten čovjek. Kasnije su mi pričali ljudi sa kojima se Živo sretao, a ponajviše vjeroučitelj Sarajlić iz Ljanske, sve najljepše o Živu... Ja sam ga prvi put sreo 23. marta 1942. godine na sastanku partijske čelije Štaba Četvrtog odreda. Živo je tada govorio o potrebi jačeg povezivanja sa narodom, omladinom na terenu, stvaranju organizacija i političkom uticaju u narodu. Uvjerio sam se u sve one priče o njemu tog prvog i posljednjeg susreta s njim — sjećanje je ratnika, ustanika Miloša Giljčića. Ovakvih i sličnih uspomena i generacijama govori o životnom, revolucionarnom, ustaničkom i ratnom putu i velikom djelu Živojina Žive Preradovića.

U sljedećem broju:

SNAŽNI GORŠTAK NJEŽNE DUŠE

ROMAN UNASTAVCIMA

2

POZORIŠTE ŽIVIH LUTAKA

MILOŠ APRILSKI

III SMISAO

Ima li ta tvoja pisanija uopšte smisla? Ima li smisla tvoj nesuvislji pokušaj da, u vrijeme kad ljudi razmaženi blagostanjem gledaju svoja posla, popraviš ovaj svijet, da ispraviš „krivu Drinu“, kako je to nekad neko lijepo rekao?

Ne znam, i ne zanima me, da li moje umjetničko djelo za nekog ima ili nema smisla. Znam jedino da to moram napisati, da moram stvoriti nešto što će me, bar za trenutak, rasteretiti saznanja da je život puka besmislica, da je sve ovo što činimo od nastanka do nastanka, a što nazivamo životom, u stvari jedna veoma neslana žala smrti...

Puka besmislica je to što si slijep kod očiju. Život ne samo da nije besmislen, nego je i te kako smislen, višesmislen čak. Život je izdašan; treba mu samo pronaći vime i možeš ga musti dok si živ. Zar te tome nisu naučile tvoje kolege u Zečijem Dolu? Ovaj svijet...

... Oduvijek sam znao da sam na ovaj svijet došao tuđom voljom ili krivicom. Mené niko nije pitao želim li da se rodim.

Znam šta si sve preživio i koliko si ispaštao u sukobu sa svijetom i poretkom stvari u njemu, zbog donkihotske borbe s vjetrenjačama, zbog tvoje naravi i kože svoje iz koje nikako i nikuda ne možeš pobjeći. Nije mi onda jasno zašto, poslije svega, uporno insistiraš na tome da se u tvojoj pisaniji neko prepozna!

Neka se prepozna, i treba da se prepozna. (Upravitelj škole, škola i čitav Zečiji Dol će zapamtiti Adama Škribana!) Neka se svi prepoznaju. U tome je valjda i smisao umjetničkog čina: stvoriti nešto u čemu će se neko prepoznati kao u ogledalu. Sjeti se, uostalom, scena „pozorišta u pozorištu“ u Čehovljevom „Galobu“ ili u Šekspirovom „Hamletu“, na primjer... Pruža mi se izvanredna prilika da se potvrdim kao dramski pisac, što u dubini svog bića i jesam. To je takođe prilika da svom nekadašnjem, ovozemaljskom gospodu, svom Malom Bogu, dvostruko najedim. Ako farsa bude uspjela,

a ja u to nijednog trenutka ne sumnjam, on će biti ljutit i zato što će se sam u njoj prepoznati. On je prototip Dominusu iz farse...

Znam. A šta ako upravitelj tvoje nekadašnje škole ne dođe na premijeru u Veliku Varoš?

Da je premijera u Zečijem Dolu, možda i ne bi došao. U Veliku Varoš će doći, u to sam siguran.

IV UČITELJ

Vjerujem da i ostali junaci tvoje buduće umotvorine u gospodarstvu i njegovom magarcu predstavljaju prototipove ljudi od krvi i mesa iz Zečijem Dolu u kome se, moraš priznati, nisi baš proslavio.

S kim sam sve u tom prokletom selu imao posla, dobro sam i sačuvali zdravu pamet i smisao za književnu i scensku umjetnost. U Zečijem Dolu ja i nisam želio da se proslavim, osim ako se čovjek ne proslavlja tako i što sebi postavlja zadatak da kulturno preporodi jednu učmalu životnu sredinu. A ja sam upravo želio da tim ljudima, koji su u osnovi dobri bez obzira što su plašljivi, otvornim očima.

Otvorio si im oči čim su te vidjeli onako blatnjavog.

Zar ti ne bi pomogao čovjeku u nevolji?

Onaj seljak koga si našao pijanog u blatu, nasred glavnog seoskog puta, sigurno bi i bez tvoje pomoći našao kućni prag. A ti si htio da se pokažeš, da se na samom početku dopadneš seljacima. Istini za volju, računica ti i nije bila loša. Računao si na utisak: u selo dolazi novi učitelj, susreće na putu pijanca, vadi ga iz blata iz na svojim leđima nosi i vuče

do njegove kuće. Sve, ipak, nisi predvidio. Čovjek koga si izvukao iz blata nije nikom drugi do Niko ispičutura. I njemu samom bio bi od veće koristi da si ga ostavio u blatu da se kaljuža.

O sračunatom potezu, o dodvoravanju seljacima, ne može biti ni govora. Samo sam ispunio svoju građansku dužnost: pomogao sam čovjeku u nevolji.

Nikina žena, vidio si i osjetio na svojoj koži, nijednog trenutka nije mislila da si mu pomogao. Vjerovatno nisi zaboravio da te izgrdila što si joj napio mužai date, usrijaset psovki i pogrdnih riječi, otjerala ispred kuće kao propalicu, skitnicu. Zaprijetila ti je čak da te njene oči više nikad ne vide, inače ćeš se provesti kao niko tvoj u životu. Uzalud si joj objašnjavao da si ti njenog Niku našao pijanog u blatu, da nisi tek tako mogao proći pokraj živog ljudskog bića. Uzalud si joj takođe govorio da si glavom i bradom novi učitelj. Onako blatnjavom Nikina žena ti nije mogla povjerovati.

A to što je Nikina žena bila nezahvalna i primitivno se ponijela prema meni, nije moja krivica.

Ostavi se ti ženine nezahvalnosti. O njoj ovdje nije riječ. Riječ je o tebi, o tvom donkihotskom slijepilu koja te evo ne napušta ni ovih dana kad Zečiji Dol i ljudi u njemu pripadaju prošlosti...

Ja nisam ni Don Kihot, ni ti sam slijep. Slijep je onaj ko tako misli.

Jednako si slijep kao i onog trenutka kad si se sav blatnjav, kao kakav seoski prazac, pojavio u školskom dvorištu. Onima koji su te vidjeli nimalo nisi ličio na junaka koji je maločas od prehlade, od upale pluća a možda i od smrti, spasio jedno nedužno ljudsko biće. Prvi susret s učiteljom, svojim budućim kolegama i đacima u školskom dvorištu sigurno nisi zaboravi.

Nisam, a i kako bih — šta sam sve vidio i to u jednom jedinom trenutku. (Nastavlja se)

• VELEPREHRANA •

I OVE GODINE IZ „VELEPREHRANE“

OBAVJEŠTENJE

o asortimanu, cijenama i uslovima prodaje robe za zimnicu

VOĆA I POVRĆA

- krompir
- luk pogačar i jabačar
- luk bijeli
- sve vrste jabuka
- svježih kupus
- grah

PRERAĐEVINE VOĆA I POVRĆA

- grašak
- mahune
- ajvar
- krastavci
- paprike

- feferoni ljuti
- cikla
- paradajz plir
- miješana salata
- med
- sok od jabuka
- sok od borovnica
- tjestenina
- mesne konzerve

SUHOMESNATA ROBA

- slanina
- sudžuk
- majevički pršut
- mast
- svježe svinjske polutke

USLOVI IZDAVANJA ZIMNICE

U periodu izdavanja zimnice cijene navedene u pregledu biće niže od 10-20% nego u maloprodaji, a zavisice od kretanja cijena na tržištu.

OOSS mogu dogovoriti preuzimanje zimnice na dva načina: putem narudžbenice ili da od „Veleprehrane“ preuzmu bonove u vrijednosti kupljene robe.

USLOVI PLAĆANJA

— gotovinski na blagajni OOUR-a,
— virmanskim nalogom u roku od 15 dana od dana preuzimanja robe,
— avaliranom mjenicom sa rokom dospijanja 90 dana, beskamatno, a koju je

potrebno obezbijediti prilikom preuzimanja robe ili bonova. Mjenica seiskupljuje u tri jednake rate svakog mjeseca. Isporuka zimnice počinje 1. 10. 1985. godine.

NOVINA U PLAĆANJU

Pojedinci mogu kupljenu zimnicu uplatiti na tekući račun s rokom od tri mjeseca beskamatno.

Za sve informacije obratiti se na telefon: 34-304, 39-578, 37-976, drugovima Blaževiću i Pašaliću.

OOUR „VELEPREHRANA“
BANJALUKA

RO CENTAR ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE PRIJEDOR

Na osnovu člana 55. Zakona o izboru organa upravljanja i drugih organa u OOUR-u i člana 134. Statuta OOUR-a Osnovna škola „Prva krajiška proleterska brigada“ Lamovita Savjet škole raspisuje

KONKURS

za imenovanje direktora škole

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

— visoka ili viša sprema nastavnog smjera (nastavnik ili pedagog),
— tri godine radnog iskustva na nastavničkim poslovima,
— da se afirmisao u radu u vaspitno-obrazovnim organizacijama, da se ističe nastavno—pedagoškim radom, organizacionim sposobnostima i društveno—političkim radom.
Prijave se podnose u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu:

OOUR Osnovna škola „Prva krajiška proleterska brigada“ Lamovita—Prijedor. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

RO KLINIČKO-MEDICINSKI CENTAR BANJALUKA

Na osnovu člana 103. Statuta Radnički savjet OOUR-a Farmaceutska djelatnost na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 25. 9. 1985. godine

raspisuje

KONKURS

za dodjelu jedne stipendije na prvoj godini farmaceutskog fakulteta

1. Jedna stipendija na prvoj godini

farmaceutskog fakulteta za potrebe apoteke u Skender—Vakufu.

Uz prijavu za dodjelu stipendije učesnici konkursa dužni su dostaviti:
— uvjerenje o upisu na prvu godinu farmaceutskog fakulteta,
— podatke o uspjehu u srednjoj školi,
— izvod iz matične knjige rođenih.

Prijave se podnose: Komisiji za radne odnose OOUR-a Farmaceutska djelatnost, Ul. V. Masleše broj 18, Banjaluka, u roku od 15 dana od narednog dana po objavljivanju.

Odluku o dodjeli stipendije donijet će Komisija za radne odnose u roku od 30 dana po isteku roka za podnošenje prijave.

RADNA ZAJEDNICA PRIVREDNE BANKE SARAJEVO OSNOVNA BANKA „BANJALUKA“ BANJALUKA

Na osnovu člana 55. Pravilnika o radnim odnosima i odluke Zbora radnih ljudi Filijale „Laktaši“ od 2. 9. 1985. godine raspisuje se

OGLAS

za prijem radnika na određeno vrijeme

(do povratka radnika sa bolovanja)

— čistačica — kurir — jedan (1) izvršilac na određeno vrijeme

USLOV: završena osmogodišnja škola bez radnog iskustva.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti dokaz o završenoj školi.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u listu „Glas“ Banjaluka.

Prijave sa dokazima o završenoj školi podnose se na adresu: PBS—Osnovna banka „Banjaluka“, Filijala „Laktaši“, 78416 Laktaši.

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE UZIMATI U RAZMATRANJE!

SOUR „RUDI ČAJAVEC“ RO ELEKTROMEHIKA RADNA ZAJEDNICA ZAJEDNIČKIH SLUŽBI BANJALUKA.

Komisija za radne odnose održana dana 20. 9. 1985. godine na osnovu člana 170. Zakona o udruženom radu, člana 10. Zakona o radnim odnosima i člana 8. Pravilnika o radnim odnosima Radne zajednice zajedničkih službi, RO Elektromehnika, SOUR „Rudi Čajavec“ Raspisuje

OGLAS

za vršenje poslova i radnih zadataka

1. VRLO SLOŽENI POSLOVI BIBLIOTEKARA, 1 izvršilac

USLOVI: upravna škola ili gimnazija sa 6 mjeseci radnog iskustva ili pripravnik.

2. CJELOKUPNI POSLOVI ZAŠTITE NA RADU, 1 izvršilac

USLOVI: VSS ili VS inženjer zaštite na radu — pripravnik.

3. CJELOKUPNI POSLOVI NABAVKE IZ UVOZA, 1 izvršilac

USLOVI: dipl. ekonomista, dipl. maš. inženjer ili dipl. inž. elektrotehnike sa 6 mjeseci radnog iskustva ili pripravnik.

Poslovi i radni zadaci pod rednim brojem 1. oglašavaju se na određeno vrijeme do povratka radnice sa radničkog bolovanja, a pod 2. i 3. na neodređeno vrijeme.

Kandidati koji se ne nalaze na evidenciji SIZ-a za zapošljavanje Banjaluka dužni su uz prijavu na oglas dostaviti i podatke sa SIZ-a za zapošljavanje kod kojeg su prijavljeni.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljaju se: Kadrovskom odjeljenju RO Elektromehnika, Ul. braće Pavlića 25, Banjaluka.

Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

KRO „BANJALUKA“, OOUR „CVJEČAR“ BANJALUKA Komisija za radne odnose objavljuje

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme I to:

1. Radnik na rukovanju i održavanju automatskih kotlova 1 radnik

USLOV: završen III ili V stepen stručne sprema smjer metalški sa položenim ispitom za rukovaoca kotlova, te radno iskustvo od 6 mjeseci na poslovima rukovanja i održavanja automatskih kotlova i metalškim poslovima.

Za muškarce regulisana vojna obaveza.
Oglas je otvoren 8 dana od datuma objavljivanja.
Prije samog izbora od prijavljenih kandidata izvršice se provjera znanja sa kandidatima i to na poslovima rukovanja i održavanja kotlova i metalškim poslovima.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa dostaviti na adresu: KRO „Banjaluka“, OOUR „Cvječar“ Banjaluka, S. Markovića bb, Banjaluka.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

SOUR „JELŠINGRAD“ RO Tvrnica strojeva, uređaja i alata RZ Zajedničke službe Banjaluka Ul. Branka Perduva 10 A

KOMISIJA ZA RADNE ODNOSI

Objavljuje

OGLAS

o uslovima za vršenje poslova i radnih zadataka

1. DIPLOMIRANI EKONOMISTA — PRIPRAVNIK 1 izvršilac

2. DIPLOMIRANI MAŠINSKI INŽENJER — PRIPRAVNIK 2 izvršioaca

3. MAŠINSKI TEHNIČAR — PRIPRAVNIK - 3 izvršioaca

Pored opštih uslova utvrdjenih zakonom kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove.

Pod 1. završen ekonomski fakultet smjer unutrašnje trgovine ili organizacioni smjer bez radnog iskustva.

Pod 2. završen mašinski fakultet, konstrukcioni ili proizvodni smjer bez radnog iskustva.

Pod 3. mašinski tehničar bez radnog iskustva.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti svjedocanstvo — diplomu o završenoj školi (foto-kopija).

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave na oglas dostavljaju se na gornju adresu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

KOMUNALNA RADNA ORGANIZACIJA „BANJALUKA“ OOUR „ČISTOČA“ BANJALUKA

Na osnovu odluke Radničkog savjeta OOUR-a „ČISTOČA“ br. 836/85 od 4. 9. 1985. godine objavljuje se prodaja sljedećih vozila putem

LICITACIJE

— Kombi „ZASTAVA“ godina proizvodnje 1980, reg. br. BL 952—82, početna cijena 75.000,00.—Din.

— Osobno vozilo „LADA—1600“, godina proizvodnje 1981, reg. br. BL 967—89, početna cijena 220.000,00.—Din.

— Mašina za pranje vozila „MINI VAŠ“ početna cijena 17.500,00.—Din.

Pravo učešća na licitaciji imaju fizička i pravna lica uz prethodno položeni iznos od 10% od vrijednosti početne cijene.

Licitacija će se održati dana 16. 10. 1985. godine u 12 sati, u krugu OOUR-a „ČISTOČA“ Banjaluka.

Vozila se mogu vidjeti dana 16. 10. 1985. godine od 8 do 10 sati.

Kupac snosi troškove prenošenja vlasništva i porez na promet.

ZAJEDNICA ZA KOMUNALNU DJELATNOST LAKTAŠI

OGLAŠAVA

USTUPANJE NA KORIŠTENJE GRADEVINSKOG ZEMLJIŠTA U DRUŠTVENOJ SVOJINI U SVRHU IZGRADNJE OBJEKATA U SVOJINI GRAĐANA

PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

Putem javnog nadmetanja izvršice se ustupanje na korištenje građevinskog zemljišta u društvenoj svojini u Laktašima i to 5 parcela površine od 440 do 550 m².

Na svim parcelama urbanističkim planom predviđena je izgradnja stambenih zgrada u ličnoj svojini jednospratnice dimenzije 9 x 9 metara. Početna cijena ustupanja na korištenje je 85,50 dinara/m² zemljišta i 1.983,00 dinara/m² objekta koji se gradi na ime naknade za uređenje građevinskog zemljišta.

Zainteresovani kandidati mogu položiti kauciju u iznosu od 10% od početne cijene na žiro—račun Zajednice broj: 10592—662—154 ili na blagajni Zajednice prije početka javnog nadmetanja.

Kandidati koji postignu najvišu cijenu, uplatu sredstava izvršice na žiro—račun Zajednice.

Prodaja parcela u posjed kandidatima izvršice se po uplati postignute cijene obostranim potpisivanjem ugovora o ustupanju zemljišta na korištenje. Javno nadmetanje održaće se u ponedjeljak, 14. oktobra 1985. godine, u hotelu „San“ u Laktašima sa početkom u 10 sati.

Razgledanje zemljišta može se izvršiti 11. oktobra 1985. godine od 10 do 12 sati, a u isto vrijeme može se izvršiti uvid u dokumentaciju zemljišta.

mali oglasi
34-448

VESELINA MASLEŠE 13

RADNO VRIJEME:
OD 7.00 do 15.00
I SUBOTOM
OD 8.00 do 11.30

PRODAJA

udaljeno 300 metara od asfalta, upitati na telefon broj 077/229-278. Bihac 02-43

AUTOMOBILI

PRODAJEM automobil reno 9 star 18 mjeseci. Upitati na telefon broj 072/814-317 radni dan, Travnik

1-2
062408

PRODAJEM automobil škodu 120L, godina proizvodnje 1979, telefon broj 36-637 Banjaluka

1-2
062464

PRODAJEM automobil „dijana“ godina proizvodnje 1976, može i u dijelovima, telefon broj 40-453, u Dalmatinskoj ulici broj 104, Budžak, Banjaluka

062511

PRODAJEM automobil „zastava 101“ godina proizvodnje 1979, telefon broj 34-299 Banjaluka

062532

PRODAJEM hitno automobil „reno 4“ godina proizvodnje 1978, i automobil „reno 4“, godina proizvodnje 1975, vrlo povoljno, telefon broj 40-150 od 7 do 15 sati, Rile, Banjaluka

1-2
062531

PRODAJEM automobil „ladu“ karavan, godina proizvodnje 1980, povoljno, telefon broj 42-503 ili telefon broj 830-364, naveče Banjaluka

062498

PRODAJEM automobil „dijana 6“, godina proizvodnje 1979, mjesec decembar, s pređenih 45 800 kilometara u dobrom stanju, informacije na telefon broj 43-120 poslije 15 sati, Banjaluka

062572

PRODAJEM povoljno automobil „škoda 110 L“, godina proizvodnje 1974, nije u voznom stanju, pogledati u Ulici Vladimira Nazora broj 15, Bosanska Gradiška

1-3
062579

PRODAJEM dobro očuvan automobil „zastava 750“ godina proizvodnje 1977, Edin Maslo, Ulica Vahide Maglajlic broj 8-A, Banjaluka

062582

KUĆE

PRODAJEM kuću, odmah useljiva, svoćnjakom i dvorištem u Banjaluci. Sve informacije na telefon broj 078/51-208 preko cijelog dana, Banjaluka

062567

PRODAJEM nedovršenu vikendicu u Sargovcu, telefon broj 21-837, Banjaluka

062522

PRODAJEM vikendicu i vovnjak površine šest dunuma u Majki Japri,

PRODAJEM vikendicu s zemljištem od 1 000 kvadratnih metara u Slatini kod Banjaluke. Sve informacije na telefon broj 32-152 Banjaluka

062461

ZEMLJIŠTE

PRODAJEM devet dunuma zemlje na Rebrovu iznad Starčevice za 100 miliona starih dinara, telefon broj 34-707, Banjaluka

1-2
062539

PRODAJEM tri dunuma zemlje kod banje u Laktašima po povoljnoj cijeni, pitati od 18 do 20 sati na telefon broj 24-684, Banjaluka

062537

PRODAJEM 5 641 dunum zemlje, vovnjak, kuću za rušenje u Vukelicima, telefon broj 38-983, Banjaluka

062496

PRODAJEM jedan dunum zemlje s kućicom i strujom u Jablanu, telefon broj 41-377, Banjaluka

062495

PRODAJEM 13 dunuma zemlje po sedam miliona dinara, telefon broj 46-556, Banjaluka

1-2
062564

PRODAJEM imanje u selu Sušnjari kraj asfaltnog puta, s vodom i strujom, cijena povoljna, obavještenja na telefon broj 46-327 ili telefon broj 35-196, Banjaluka

062551

PRODAJEM zemlju za vikend, udaljeno dvanaest kilometara od centra Sušnjara nazvani na telefon broj 49-337, Banjaluka

062544

PRODAJEM 13 dunuma zemlje i pet dunuma šume u komadu, telefon broj 35-863 Banjaluka

062583

RAZNO

PRODAJEM motocikl jawa 350 kubika, godina proizvodnje 1984, cijena povoljna, pogledati u Ulici Vladimira Nazora broj 15, Bosanska Gradiška

1-2
062420

PRODAJEM dugu bundu nutrija, trofitaljnu zec, okovratnik polarna lisica, sve novo, povoljno, telefon broj 23-144, Banjaluka

1-1
062401

PRODAJEM krovnu građu sedam metara i automobil varburg, godina pr-

oizvodnje 1969, Pero, telefon broj 45-419, Banjaluka

1-1
062426

PRODAJEM peč „Kreka“ u Ulici Slaviše Vajnera Čiče broj 111, Banjaluka

062565

PRODAJEM spavaću sobu klasičnog tipa, telefon broj 35-068, Banjaluka

062513

PRODAJEM štenad njemačkog ovčara, telefon broj 33-603, Ulica Maksima Gorkog broj 6, Banjaluka

062518

PRODAJEM traktor IMT 533 de lux, Borko Bašić, selo Kadinjani, ZP Slatina, 78000 Banjaluka

062516

PRODAJEM traktor IMT 539, prikolicu, plug i brnače, sve novo, Augustin Sedić, Karanovac, telefon broj 24-587, Banjaluka

062508

PRODAJEM motor automatik star pet mjeseci, javiti se na adresu: Ulica Dušana i Vladi Kopanje broj 16-A, Banjaluka

062512

PRODAJEM ugaonu garnituru s foteljom „brest“ trosjed je na razvlačenje, telefon broj 32-838 od 15 do 17 sati, Banjaluka

062514

PRODAJEM PULCEVE od jasike i breze, povoljno, informacije na telefon broj 760-130, Banjaluka

1-3
062482

PRODAJEM vagon kukuruza u kliju, Danilo Jaric, Ulica Fadila Maglajlica broj 43, telefon broj 59-303, Banjaluka

062535

PRODAJEM nadgrobnu ploču, crni uv-oz, dijelovi za automobil „fiat 1300“, čamac sport s motorom i kamp-opremu, cijena povoljna, Zvat i poslije 16 sati u Ulici Branka Popovica broj 154, telefon broj 55-833, Banjaluka

062480

PRODAJEM francuski ležaj, cijena 25 000 - novih dinara, pitati na telefon broj 35-233, Banjaluka

062487

PRODAJEM povoljno dva kubna metra krovne građe i fosni i 70 kvadratnih metara podnih smeđih keramičkih pločica dimenzija 20x10 centimetara, telefon broj 57-499, Ulica Matije Gupca broj 14, Banjaluka

062483

PRODAJEM zbog odlaska iz Banjaluke razradenu ugostiteljsku radnju - kiosk, obavještenja na telefon broj 078/42-857, Banjaluka ili telefon broj 011/323-188, Beograd

062500

PRODAJEM trosjed, dvije fotelje, tabure, dvokrili ormar i vitrinu u Ulici Nurije Pozderca broj 21, Telefon broj 31-116, Banjaluka

062559

PRODAJEM zidanu garažu na Malti, telefon broj 40-655 od 16 do 20 sati Banjaluka

062558

PRODAJEM komforan poslovni prostor 36 kvadratnih metara, telefon broj 078/56-470, Banjaluka

062554

PRODAJEM pianino „perlriver“ kao nov, telefon broj 49-337 nazvani od 14 sati nadalje, Banjaluka

062543

PRODAJEM tokarski stroj, ifnormacije na telefon broj 078/722-119, Banjaluka

1-3
062548-549-550

PRODAJEM fliper „kentauer“ u odličnom stanju, sve informacije i razgledanje u kafe-baru „Sator“ ili na telefon broj 37-437, Dado, Banjaluka

1-2
062575

PRODAJEM jeftino spavaću sobu, u Ulici Miloša Popovica-Durina broj 34, Budžak II, Banjaluka

062580

STANOV (PONUDE)

IZDAJEM garsonijeru, poseban ulaz u Rudarskoj ulici broj 292, Banjaluka

062489

IZDAJEM jednosoban prazan stan bračnom paru bez djece u Ulici Avde Hercegovca broj 9, Banjaluka

062542

SOBE (PONUDE)

IZDAJEM namještenu sobu ženskoj osobi Strabac, Rudarska ulica broj 286, Banjaluka

062566

IZDAJEM namještenu dvokrevetnu sobu s upotrebom kupatila, poseban ulaz u Ulici Gavrića Principa broj 35, Banjaluka

062528

IZDAJEM namještenu sobu za muškarce u Ulici 14, srednjobosanske brigade broj 39, Banjaluka

062515

IZDAJEM namještenu sobu u Ulici Žarka Vranješevića broj 12, Budžak I, Banjaluka

062520

IZDAJEM namješten ležaj jednom urednom studnetu - muškarcu u dvokrevetnoj sobi s centralnim grijanjem, u Ulici Slaviše Vajnera Čiče broj 71, Borik, Banjaluka

062521

IZDAJEM namještenu sobu za samce s grijanjem u Ulici 14 srednjobosanske brigade broj 22, Banjaluka

062507

IZDAJEM namještenu sobu u Ulici Ahmeta Hadžihalilovića broj 6, Banjaluka

062488

IZDAJEM namještenu sobu s centralnim grijanjem i upotrebom kupatila dvijema osobama, po mogućnosti srednjoškolicima, telefon broj 39-569, Banjaluka

062485

IZDAJEM namještenu dvokrevetnu sobu s centralnim grijanjem, u Ulici Gavrića Principa broj 3, III sprat, stan 47, Banjaluka

062490

IZDAJEM ležaj u namještenoj dvokrevetnoj sobi studentici ili srednjoškolki, u Ulici Pave Radana broj 43, Banjaluka

062478

IZDAJEM namještenu dvokrevetnu sobu studenticima, s grijanjem u blizini fakulteta u Ulici Želje Barica broj 42, telefon broj 33-472, Banjaluka

062562

IZDAJEM dvokrevetnu sobu u centru grada, Bulevar revolucije 8, stan 75, Banjaluka

074700

IZDAJEM jedan ležaj u namještenoj dvokrevetnoj sobi muškarcu, u Ulici Alekse Šantica, broj 36, Banjaluka

062560

IZDAJEM studentkinjama namještenu dvokrevetnu sobu s centralnim grijanjem u Ulici Slaviše Vajnera Čiče broj 147, Banjaluka

062569

STANOV (ZAMJENA)

DOBOJ - BANJALUKA

MIJENJAM dvosoban komforan stan s centralnim grijanjem u strogom centru Doboja hitno za odgovarajući stan u Banjaluci, pitati na telefon broj 074/22-582, Dobjo

1-1
062463

MIJENJAM dvoiposoban stan u Ulici Nurije Pozderca III sprat za trosobni ili veći stan, telefon broj 22-024, Banjaluka

1-1
051000

MIJENJAM dvosoban komforan stan u najstrožem centru za veći stan u širem centru, telefon broj 21-390, Banjaluka

1-1
051000

MIJENJAM troiposoban stan na Starčevici za dva odgovarajuća stana, Željko, od 15 sati na telefon broj 33-555, Banjaluka

062525

MIJENJAM dvosoban stan u Boriku, I sprat, za dva jednosobna ili jednosoban stan i garsonijeru, Jednosoban stan u Boriku, a garsonijeru u bilo kom dijelu grada, informacije na telefon broj 45-633, Banjaluka

062491

MIJENJAM veći trosoban stan bez grijanja za manji stan. Informacije na telefon broj 32-436 od 18 do 20 sati, svaki dan, Banjaluka

062503

MIJENJAM dvosoban stan u Boriku I sprat, uz dogovor, za trosoban, telefon broj 35-556, Banjaluka

062556

MIJENJAM dvosoban stan, X sprat, u Boriku, za odgovarajući stan ili veći, prednost Hiseta, Mejdan ili Caire, informacije na telefon broj 43-170 poslije 15 sati, Banjaluka

062573

MIJENJAM trosoban stan u Boriku za jedan dvosoban i jedan jednosoban stan, javiti svaki dan na telefon broj 36-675, Banjaluka

062577

MIJENJAM dva jednosobna stana, oba u Boriku, za trosoban stan, telefon broj 57-149 Banjaluka

062586

MIJENJAM dvosoban stan, tvrda gradnja, s dvorišnom zgradom i garažom u Budžaku, iza hotela „Internacional“ za dvosoban stan bliže centru, telefon broj 54-252 Banjaluka

062585

KARDELJEVO - BANJALUKA
MIJENJAM jednoiposoban stan u Kardeljevu za odgovarajući stan u Banjaluci VSF stan je odmah useljiv, informacije na adresu: Hajrudin Šehić, Ulica Rade Kondića, broj 1-B, Banjaluka

062581

Na osnovu odluke Savjeta OOUR-a Građevinska škola „Pavo Radan“ u sastavu RO Centar za srednje usmjereno obrazovanje i vaspitanje Banjaluka Radna zajednica RO objavljuje

KONKURS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

OOUR GRAĐEVINSKA ŠKOLA „PAVO RADAN“

1. nastavnik predmeta istorija do povratka radnika sa bolovanja - 1 izvršilac

Uslovi: Pored zakonom utvrđenih opštih uslova kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

-završen studij istorije kao jednopredmetni studij u četvorogodišnjem trajanju ili studij istorije u okviru dvopredmetnog studija (a i b) u četvorogodišnjem trajanju u kome su oba predmeta studija ravnopravna, ako je to naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi,
-zdravstvena sposobnost za rad u školi,
-podobnost za rad u školi.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti diplomu o završenom studiju.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili poštom na adresu: OOUR GRAĐEVINSKA ŠKOLA „PAVO RADAN“, Banjaluka, Mladena Stojanovića br. 2.

RO KLINIČKO-MEDICINSKI CENTAR BANJALUKA
OOUR DOM ZDRAVLJA SKENDER - VAKUF

Na osnovu odluke Radničkog savjeta OOUR-a Dom zdravlja Skender-Vakuf broj: 1728/85. od dana 3. 10. 1985. godine raspisuje se

OGLAS

za popunu sljedećih radnih mjesta i to:

1. Dva ljekara opšte prakse na neodređeno vrijeme.

2. Jednog laboratorijskog tehničara na neodređeno vrijeme

3. Jednog zubnog tehničara na neodređeno vrijeme.

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:

Pod jedan ljekar opšte prakse sa jednom godinom radnog iskustva.

Pod dva završena srednja medicinska škola smjer laboratorijskih tehničara i šest mjeseci radnog iskustva.

Pod tri završena srednja medicinska škola smjer zubnog tehničara i šest mjeseci radnog iskustva.

Oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Prijave o ispunjavanju uslova slati na adresu: OOUR Dom zdravlja, Skender-Vakuf 78230.

Komisija za radne odnose Industrija konfekcije „Mladost“ Mrkonjić-Grad raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos

1. Tekstilni inženjer pripravnik na neodređeno vrijeme - 1 izvršilac
2. Rukovalac parnih kotlova na neodređeno vrijeme - 1 izvršilac
3. Pomoćnik poslovođe prodavnice u Lištici na određeno vrijeme do povratka radnice sa trudničkog bolovanja - 1 izvršilac.

Pored opštih uslova propisanim zakonom kandidati teba da ispunjavaju i posebne uslove:

Pod 1. tekstilni inženjer-pripravnik
Pod 2. VK ili KV-rukovalac parnih kotlova sa 6 mjeseci radnog iskustva.

Pod 3: VK ili KV radnik u trgovini. Prijave na oglas sa dokazima o stručnoj spremi i radnom iskustvu dostaviti: Komisiji za radne odnose Industrije konfekcije „Mladost“ Mrkonjić-Grad, u roku od 8 dana o dana objavljivanja oglasa. Nepotpune i neblagovremene molbe neće se uzeti u razmatranje.

„MLADOST“
Mrkonjić-Grad

CENTAR ZA OSNOVNO OB-
RAZOVANJE I VASPITANJE
„23. APRIL“ LAKTAŠI
OOUR OSNOVNA ŠKOLA
„HOLANDIJA“ SLATINA

OBJAVLJUJE KONKURS

za izbor nastavnika

1. jednog nastavnika RTV i fizike na neodređeno vrijeme za rad u područnoj osmorazrednoj školi u Boškovićima. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:

OOUR OSNOVNA ŠKOLA
„HOLANDIJA“ SLATINA, 78.253
SLATINA ILIDŽA

„JUGOBANKA“ — SARAJEVO
FILIJALA BANJALUKA

Na osnovu odluke Komisije za radne odnose Jugobanke, Filijala Banjaluka, raspisuje se

OGLAS

za prijem na neodređeno vrijeme jednog izvršioca za obavljanje poslova obezbjeđenja (čuvar—II).

Uslovi: protivpožarni ispit.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova ovog oglasa, kao i opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih zakonom, dostaviti na adresu:

Jugobanka, Filijala Banjaluka, Ul. fra Grge Martića br. 4. sa naznakom „za oglas“.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

NARODNI UNIVERZITET
BOSANSKA GRADIŠKA

Zbor radnika Narodnog univerziteta Bosanska Gradiška, raspisuje

OGLAS

za prijem jednog radnika na određeno vrijeme do 15. 4. 1986.

godine na poslove i radne zadatke — ložača centralnog grijanja

Pored poslova ložača obavljali bi se i neki administrativni poslovi. Uslovi: završen III ili IV stepen stručne spreme metalske struke.

Oglas ostaje otvoren osam dana po objavljivanju. Prijave sa potrebnim dokumentima se dostavljaju na adresu: Narodni univerzitet Bos. Gradiška, Drage Lopara 21.

RADNA ORGANIZACIJA ŠUMARSTVA PRERADE DRVETA I TRANSPORTA ŠIPAD „KLJUČ“ U KLJUČU OSNOVNA ORGANIZACIJA UDRUŽENOG RADA ŠPERPLOČA I FURNIRI „SANICA“ GORNJA SANICA

Na osnovu člana 20. Pravilnika o radnim odnosima radnika te odluke Komisije za radne odnose OOUR-a Šperploča i furniri „Sanica“ G. Sanica raspisuje se

OGLAS

ZA PRIJEM RADNIKA NA NEODREĐENO VRIJEME

1. Raspisuje se oglas za prijem radnika radi obavljanja sljedećih poslova i radnih zadataka:

1. Dežurni električar, 1 izvršilac
2. Glavni kuhar, 1 izvršilac
3. Metalostrugar, 1 izvršilac
4. Radnik na održavanju čistoće u upravi OOUR-a, 1 izvršilac

Radni odnos za obavljanje poslova i radnih zadataka iz prethodnog stava zasniva se na neodređeno vrijeme.

2. Za vršenje poslova i radnih zadataka pored opštih zakonskih uslova kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove, i to:

- pod 1. da su KV—električari i da imaju 6 (šest) mjeseci radnog iskustva,
- pod 2. da su VKV—kuhari i da imaju najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva,
- pod 3. da su VKV—metalostrugari i da imaju 6 (šest) mjeseci radnog iskustva,
- pod 4. da imaju završenu osmogodišnju školu.

3. Prijave po ovom oglasu podnose se Komisiji za radne odnose OOUR-a Šperploča i furniri „Sanica“, G. Sanica, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa. Uz prijavu kandidati podnose i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova iz oglasa. Odluka o izboru radnika za vršenje poslova i radnih zadataka na osnovu ovog oglasa donijet će se u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka roka za podnošenje prijave, a obavještanje učesnika oglasa izvršice se u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke.

RADNA ORGANIZACIJA ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE „VRBANJA“ OOUR PRERADA DRVETA KOTOR—VAROŠ

VRŠI ISPRAVKU

KONKURSA

od 1. 10. 1985. godine

Pod red. br. 1.

— mašinski tehničar, IV stepen stručnosti, SSS, s 3 godine radnog iskustva ili
— tehničar drvne industrije, IV stepen stručnosti, SSS, s 3 godine radnog iskustva,

Pod red. br. 3,4,5. i 6. zavedena radna mjesta traži se 3 godine radnog iskustva.

MEĐUNARODNA IZLOŽBA CVIJEĆA banjaluka '85

10 — 13. OKTOBRA

UČESNICI:

BELGIJA, ČEHOSLOVAČKA, HOLANDIJA, JAPAN, JUŽNA AMERIKA, KENIJA, NJEMAČKA, TAJLAND I JUGOSLAVIJA



ORGANIZATOR **Gvječar** BANJALUKA

SALONI UMJETNIČKE GALERIJE od 9 do 21 sat

OBAVJEŠTAVAMO

SVE GRAĐANE KOJI SU UZGOJILI NEKI LIJEP PRIMJERAK SOBNE BILJKE A VOLJNI SU DA JE IZLOŽE NA PETOJ MEĐUNARODNOJ IZLOŽBI CVIJEĆA U BANJALUCI, KOJA SE ODRŽAVA U VREMENU OD 10. DO 13. OKTOBRA 1985. GODINE, DA JE DONESU U SALONE UMJETNIČKE GALERIJE DANA 10. OKTOBRA 1985. GODINE DO 12,00 SATI —

ORGANIZATOR IZLOŽBE

oour **Gvječar**

BANJA LUKA

„GORIČANKA“ MODNA KONFEKCIJA

41410 VELIKA GORICA, 10. juna 45. Telegram: „GORIČANKA“ Vel. Gorica

„Radna organizacija „GORIČANKA“, modna konfekcija Velika Gorica, za svoju prodavnicu odjevnih predmeta, koju će otvoriti u novembru ove godine u Prijedoru, traži izvršioce za obavljanje poslova odnosno radnih zadataka:

1. Poslovođa prodavaonice
2. Prodavač
3. Krojač za popravak odjevnih predmeta

Uslovi:
pod 1), VSS/VKV—ekonomskog, komercijalnog ili trgovinskog smjera i najmanje 3 godine radnog iskustva kao poslovođa prodavnice ili slične organizacijske jedinice;

pod 2) KV—trgovac tekstilnog smjera i najmanje 1 godina radnog iskustva kao prodavač odjevne konfekcije;

pod 3) KV krojač zanatskog smjera s radnim iskustvom od najmanje 3 godine.

Za izvršioce ovih poslova dace se prednost onom kandidatu koji ima radnog iskustva i kao izvršilac poslova trgovca odjevnih predmeta.

Pod 1) reizbornost svake 4 godine, probni rad od 60 dana, moralno—politička podobnost, da nije osuđivan, pod istragom, kažnjavan.

Pod 2) i 3) probni rad 30 dana. Osobni dohodak prema kriterijima o izvršenju plana realizacije u prodavnici.

Ponude se primaju u roku od 8 dana od dana objavljenog konkursa, a dostavljaju pismeno, na adresu: „Goričanka“, modna konfekcija, 41410 Velika Gorica.



Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima da je nakon kratke i teške bolesti, dana 7.10.1985. godine preminula draga i nikad neprežaljna naša majka, sestra, snaha, tetka u 57. godini života

SADETA VOJVODIĆ rođena Avdić

Sahrana će se obaviti 9.10.1985 godine na Novom groblju u Banjaluci u 15,30 sati. Ožalošćeni: sin Goran, sestra Refika, brat Fehim, snaha Subha, te porodice Avdić, Vojvodić, Comić, Grcić i ostala ožalošćena rodbina

062619

OPŠTINSKI SAVEZ VOZAČA I AUTO-MEHANIČARA PRIJEDOR

OBJAVLJUJE

LICITACIJU

Teretno vozilo „zastava“ - tip 645 AK - kiper, nosivosti 4000 kg, registarski broj PD 383-24 godina proizvodnje 1982., registrovan do 4.6.1986. godine, u voznom stanju, sa početnom cijenom od 1.000.000.- dinara.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja prethodno uplate 10% od početne cijene vozila.

Licitacija će se održati dana 19.10.1985. godine (SUBOTA), sa početkom u 12 časova u prostorijama ovog Saveza (Ulica oslobođenih bb iza Doma zdravlja).

Vozilo se može pogledati svakog dana od 7 do 14 časova u ovom Savezu i za informacije na telefon 079-21-921, Savez vozača.

Troškove prenoša vlasništva snosi kupac. KOMISIJA ZA LICITACIJU

U IME NARODA!

Okružni sud u Banjaluci na osnovu čl. 39. Zakona o osnovama poslovanja između organizacija udruženog rada u oblasti prometa robe i usluga u prometu roba i o sistemu mjera kojima se sprečava narušavanje jedinstva jugoslovenskog tržišta u toj oblasti i čl. 30. Zakona o privrednim prestupima

JAVNO OBJAVLJUJE

PRESUDU

Okrivljeni:

I OOUR „Obnova“ u sastavu RO „Uzor“ iz Ključa II SLAVICA VUKIĆ, kći Veljka rođen 1955. godine u S. Mostu gdje i živi, Ul. prvomajska br. 350, prodavačica u OOUR-u, „Obnova“ prodavnice br. 25 u S. Mostu

ODGOVORNI SU

Što su:

Dana 27.12.1983 godine u prodavnici br. 25 u S. Mostu propustili da izlože u prodaju 15 litara ulja pakovanog u plastične flaše od po 0,75 litara, nego su ovo ulje prikriji u magacinu u neispravnom frižideru, što je suprotno čl. 16 st. 2 t. 2. Zakona o osnovama poslovanja organizacija udruženog rada u oblasti prometa robe i usluga u prometu robe i o sistemu mjera kojima se sprečava narušavanje jedinstva jugoslovenskog tržišta u toj oblasti.

Dakle, učinili djelo špekulacije u prometu. Čime su počinili priv. prestup iz čl. 37. st. 1. i 2. Zakona o osnovama poslovanja organizacija udruženog rada u prometu robe i usluga u prometu robe i o sistemu mjera kojima se sprečava narušavanje jedinstva jugoslovenskog tržišta u toj oblasti pa se po istom zakonskom propisu

OSUĐUJU

Na novčanu kaznu i to:

I OOUR „OBNOVA“ u sastavu RO „UZOR“ Ključ u iznosu od 40.000,00 (četrdeset hiljada dinara), II VUKIĆ SLAVICA u iznosu od 4.000,00 (četiri hiljade dinara).

OOUR „Obnova“ je dužna naknaditi i troškove postupka u vidu paušala u iznosu od 2.000,00 dinara.

Izrečene kazne i paušal okrivljeni su dužni platiti u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ove presude, pod prijetnjom izvršenja na tekući račun br. 10500-845-21, evidenti račun prihoda Okružnog suda u Banjaluci i u istom roku dostaviti sudu primjerak uplatnice kao dokaz o izvršenoj uplati.

Prema okrivljenim OOUR-a „Obnova“ Ključ Slavici Vukić izriče se zaštitna mjera javnim objavljivanjem izreke ove presude u dnevnom listu „Glas“.

Trškovi objavljivanja presude padaju na teret okrivljenog pravnog lica.

Radnički savjet AIPK RO „Žitokrajina“ Banjaluka

Raspisuje

KONKURS

za imenovanje direktora Radne organizacije USLOVI:

Pored opštih uslova propisanih za stupanje u radni odnos kandidati treba da imaju visoku stručnu spremu i 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim rukovodećim poslovima i radnim zadacima.

Ne dolaze u obzir kandidati koji su osuđivani za krivična djela iz člana 63. Zakona o izboru organa upravljanja i drugih organa u organizacijama udruženog rada.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa dokazima o školskoj spremi i radnom iskustvu dostaviti na adresu: AIPK RO „ŽITOKRAJINA“ Banjaluka, Nikole Tesle 1/a, sa naznakom za Konkursnu komisiju.

SOUR RUDARSKO—METALURŠKI KOMBINAT „RMK—ZENICA“ ZENICA RO TVORNICA VIJAKA „MRKONJIĆ—GRAD“ MRKONJIĆ—GRAD

Na osnovu odluke Komisije za radne odnose raspisuje se

OGLAS

MAŠINSKA RADIONICA

1. Transportni radnik 1 izvršilac

Kandidat je dužan pored opštih zakonskih uslova ispunjavati i sljedeće posebne uslove: PK-radnik metalske struke.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka radnika sa drugih poslova i zadataka.

Nepotpune i neblagovremene prijave komisija će odbaciti.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na gornju adresu.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

SOUR GIK „KOZARA“ ZIRO „1. MAJ“ RADNA ZAJEDNICA ZAJEDNIČKIH SLUŽBI BANJALUKA Pilanska br. 3

Na osnovu člana 108. Statuta ZIRO „1. Maj“ Banjaluka, Radnički savjet raspisuje

KONKURS

za izbor i imenovanje radnika sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima za obavljanje poslova i radnih zadataka

UKOVODILAC TEHNIČKOG SEKTORA

Uslovi: Visoka ili viša stručna sprema građevinskog, arhitektonskog ili mašinskog smjera sa 5 godina radnog iskustva.

Da ne postoje zapreke iz člana 511. ZUR-a. Da ima organizacione, moralne i društveno-političke kvalitete.

Imenovanje se vrši na mandatni period od 4 godine.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od narednog dana oglašavanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: SOUR GIK „KOZARA“ — RZSS ZIRO „1. MAJ“ BANJALUKA, Pilanska br. 3.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

SOUR GIK „KOZARA“ ZIRO „1. MAJ“ RADNA ZAJEDNICA ZAJEDNIČKIH SLUŽBI BANJALUKA Pilanska br. 3

Na osnovu člana 6, 8. i 9. Pravilnika o radnim odnosima, Komisija za radne odnose

OGLAŠAVA

potrebu za radom radnika na upražnjenim poslovima i radnim zadacima

1. UKOVODILAC KOMERCIJALNE SLUŽBE (po drugi put) 2. KV VATROGASAC

Uslovi: Pored opštih uslova propisanih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

Pod 1: diplomirani ekonomista sa 3 ili ekonomista sa 5 godina radnog iskustva.

Pod 2: KV pete grupe sa položenim vatrogasnim ispitom i 1 godina radnog iskustva.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od narednog dana oglašavanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljaju se na naznačenu adresu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

AIPK RO „POLJOKOMERC“ BANJA LUKA OOUR „MAŠINSKI SERVIS“ NOVA TOPOLA

Na osnovu odluke Radničkog savjeta broj 2-1/3067 od 27.6.1985. godine objavljuje se ponovna

LICITACIJA

za prodaju osnovnih sredstava

1. Putničko vozilo IMV reno 18 TL, registarski broj BL 100-337, godina proizvodnje 1981, u voznom stanju, početna cijena 600.000.- dinara.

2. Teretno vozilo zastava 430 FPK, registarski broj BL 291-09, godina proizvodnje 1977, početna cijena 50.000.- dinara.

3. Teretno vozilo FAP 13 sandučar, registarski broj BL 102-807, u voznom stanju, godina proizvodnje 1972. i prikolica zmaj, registarski broj 50-73 BL, godina proizvodnje 1972., početna cijena 1.500.000.- (1.300.000.- x 500.000.-) dinara.

4. Teretno vozilo TAM 5000, registarski broj BL 103-037, godina proizvodnje 1975. u voznom stanju, početna cijena 700.000.- dinara.

5. Teretno vozilo IMV 2200 D kamionet registarski broj BL 100-402, godina proizvodnje 1977, nije u voznom stanju, početna cijena 350.000.- dinara.

Licitacija će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem koji će se održati dana 11.10.1985. godine s početkom u 10 časova u prostorijama OOUR-a „Mašinski servis“ Nova Topola, Srbački put 140.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu kaucije u iznosu od 10% od početne cijene osnovnog sredstva koje se licitira.

Osnovna sredstva koja se licitiraju mogu se razgledati uz prisustvo jednog člana komisije za licitaciju dana 11.10.1985. godine od 7,00-10,00 časova, kad se može izvršiti i uplata kaucije na blagajni OOUR-a.

Prodaja se vrši po sistemu viđeno kupljeno, čime se isključuje mogućnost prigovora na kvalitet izlicitiranog osnovnog sredstva.

Kupac snosi sve troškove oko prenoša vlasništva na izlicitiranom osnovnom sredstvu.

Kupac, koji izlicitira pojedino osnovno sredstvo, dužan je, uz prethodnu uplatu izlicitirane cijene, isto preuzeti u roku od pet dana od dana održavanja licitacije, a u protivnom smatrat će se da je kupac odustao od kupnje, a istovremeno se gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

Medicinski fakultet Banjaluka raspisuje

OGLAS

za izbor radnika:

1. jednog higijeničara poslovnog prostora do povratka radnice sa trudničkog bolovanja, 2. jednog portira - čuvara - telefonista na 12 mjeseci.

USLOVI: pod 1. završena osmogodišnja škola i sposobnost za obavljanje poslova higijeničara.

pod 2. završena osmogodišnja škola, položen ispit vatrogasca, poznavanje rukovanja centralom i 1 godina radnog iskustva, odslužen vojni rok, da nije kažnjavan i sposoban za obavljanje poslova čuvara - portira.

2. Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Uz molbu se dostavljaju dokazi o ispunjavanju uslova.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

SOUR GIK „KOZARA“ BANJALUKA GRO „INZINJERING“ ČELINAC OOUR „25. NOVEMBAR“ ČELINAC

Na osnovu člana 8. Pravilnika o radnim odnosima OOUR-a „25. novembar“ Čelinac, Komisija za radne odnose objavljuje

OGLAS

Za obavljanje poslova i radnih zadataka pravnika na određeno radno vrijeme

1. građevinskog tehničara 1 izvršilac

Uslovi: građevinski tehničar.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Lični dohodak prema Pravilniku o osnovama i mjerilima o sticanju i raspoređivanju sredstava za lične dohotke i zajedničku potrošnju.

SVIJET OKO NAS

KINESKA ENIGMA

— Dok je oko snijeg i led, na tom pojasu zemlje termometar pokazuje 17 stepeni Celzijusovih

Posebna ekipa kineskih naučnika upućena je na sjeverolstok ove velike zemlje da ispita jednu od najzagonetnijih prirodnih pojava našeg vremena, bar kad su u pitanju meteorološki uslovi.

U pitanju je jedan uski pojas zemlje na granici Mandžurije, gdje se priroda na neobičan

način našalila i stvorila pravu enigmnu koju moderna nauka još nije uspjela da odgonetne. Na terenu koji je dug samo osam stotina metara, a širok jedva sedamnaest metara događaju se svake godine zaista čudne stvari.

Zimi kada svuda unaokolo temperatura pada na minus 30 stepeni Celzijusove skale, na tom uzanom komadiću zemlje termometar pokazuje — plus 17 stepeni Celzijusa.

Ljeti se događa upravo obrnuto: dok cijela okolina prosto gori od velike vrućine i užarenog sunca, na ovom čudnom terenu tako je hladno da je zemlja zamrznuta i to čak do dubine od gotovo jednog metra.

Svi dosadašnji pokušaji da se naučno objasni ovaj nevjerovatni prirodni fenomen završili su se neuspjehom, pa je u Kini odlučeno da se tim problemom sada pozabavi kompletna ekipa najeminentnijih stručnjaka za meteorologiju i druge naučne discipline.

POSILIJE IZBORA ZA MIS

Otac i djed smetaju ljepotici

Lijepa plavokosa Suzan Ejkin koja je nedavno izabrana za najljepšu djevojku SAD, bila je očajna kada je nedavno američka štampa objavila da su njen otac i djed povezani sa zloglasnom rasističkom organizacijom Kju-Kluks-Klan.

„Ja uopšte nisam rasista i mislim da nije pošteno da mene bilo ko ocjenjuje prema onom što su neki članovi moje porodice!“ — sa suzama u očima je rekla mlada „mis Amerike“.

Njen otac Erl i djeda Bernard bili su 1964. godine uhapšeni poslije jedne zločinačke akcije Kju-Kluks-Klana u gradu Meridijen, u saveznoj državi Misisipi u kojoj su ubijene tri osobe. Optužba protiv oca ljepotice nije bila dokazana, ali je djed tek na sudu oslobođen zbog nedostatka dokaza. Bernard Ejkin je ponovo sjeo na optuženičku klupu kao član Kju-Kluks-Klana 1967. godine, ali ni tada nije osuđen iako je sumnja ostala i do današnjih dana.

Sadašnja „mis Amerike“ u to vrijeme je bila stara samo godinu dana i sigurno je da joj ne može da se prebaciza grijeha koje su počinili njen otac i djeda.

AKO NISTE ZNALI

29

ZAHVALJUJUĆI upornosti i vještini 76-godišnjeg Simona Vizental, koji je lično preživio sve strahote njemačkih logora (bio je sužan tri logora), pred sud je dosad izvedeno oko 1.100 ratnih zločinaca, od toga oko stotinu bivših nacista otkrivenih i zatim deportovanih iz SAD.

POMAŽUĆI ljudima s oštećenim sluhom, pronalazači poznate zapadnonjemačke firme „Simens“ konstruisali su slušni aparat koji se vrlo lako može smjestiti i sakriti u samo uvo. Aparat je minijaturan: veličina mu je samo 2 kubna centimetra. U njega su smješteni: mikrofoni, baterija, slušalica, pojačivač, regulator jačine tona i regulator njegove razumljivosti.

DOSTA JE primjera umiranja mladih književnika: Englez Tomas Četeron (rođen 1752) umro je tek što je bio navršio 18 godina. Radnički tribun i pjesnik Kosta Abrašević (1879) umro je u 19. godini, a pisac romana „Đavo u tijelu“, Francuz Rejmon Radige (1900), umro je u 23. godini života. Pjesnik Branko Radičević umro je u 29. godini.

GODINE 1969. u Vudstoku održan je najveći rok-festival dosad. Festival je održan pod nazivom „Tri dana ljubavi, mira i muzike“. Prisustvovalo mu je nekoliko stotina hiljada mladih, a organizator je od prodaje ploča zaradio oko stotinu miliona dolara.

AUSTRALIJSKI savez (Australija) prostire se na 7.687.400 kvadratnih kilometara.

Na tom prostoru živi nešto više od 13 miliona stanovnika. Inače, Australija je najmanji i od Evrope najudaljeniji kontinent.

BERINGOV moreuz razdvaja dva kontinenta — Aziju i sjevernu Ameriku. Dugačak je 200, a širok 92 kilometra. U sredinu moreuza na najužem dijelu, nalazi se dva ostrva Diomen i Fervej, s kojih se vide obale susjednih kontinenata.

U SR Makedoniji danas živi oko 7.000 Hrvata, 5.500 Srba i oko 4.500 Slovenaca. Njihovi preci u ove krajeve sklonili su se pred najezdom Turaka na Balkansko poluostrvo. Zna se da je najstarije srpsko naselje na tlu današnje Mađarske osnovano na dunavskoj adi Čepel još 1404. godine. Godine 1921. u Mađarskoj je živjelo 17.000 Srba, a 1930. godine njihov broj se smanjio na samo 7.000.

NAJVEĆA dosad zapamćena poplava dogodila se 1931. godine u Kini. Poslije dugotrajnih i obilnih kiša, rijeka Hoang-Ho je napustila svoje korito. Rušeci sve pred sobom, uzimajući „danak u krvi“, u talasima rijeke smrt je našlo 3,7 miliona ljudi?

PO RECEPTU VIDARA

Lijek za mladost

Vidar Udajant Dakšinaraj iz jednog sela u oblasti Keondžar u istočnoindijskoj državi Orisa tvrdi da je uspio da pronađe način da vječito ostane mlad.

„Kad god se osjetim star i iznemogao, ja se jednostavno ponovo oženim mladom ženom“ - kaže Dakšinaraj, tvrdeći da je to najbolji „lijek za vječitu mladost“.

Držeći se ovog principa, Dakšinaraj se u posljednjih 36 godina ženio ravno 89 puta. Iako je već navršio 62. godinu života, kaže da će do februara iduće

godine broj svojih žena podići na okruglo stotinu.

„Ja sam još mlad, a to mogu da zahvalim samo tako velikom broju mladih žena koje su prošle kroz moj život“ - kaže stari vidar i dodaje da sada najviše vremena provodi sa svojom ženom broj 75-24 godišnjom Mirom Rani.

Dakšinaraj ima 12 sinova (kćerke i ne broji), a lokalna policija mu ne pravi nikakve probleme zbog poligamije koja je u Indiji zakonom zabranjena.

Razmažena zvijezda

Zvijezde pop i rok-scene postaju sve više razmažene. Svi do jednog, članovi grupe „Frenkigous to Holivud“ u posljednje vrijeme zabavljaju se tako što plastičnim kesama punim vode gađaju nedužne posmatrače.

Što se dekadencije tiče, apsolutni šampion je Martin Kemp, solista grupe „Spandau balei“. On vječito nosi ogrlicu od velikih plavih bisera. Kada mu je dosadno, umjesto da čačka nos — kako sam kaže — on kida ogrlicu i biserima gađa putnike namjernike.

ITO SE DOGAĐA

Razvod sa lažnom suprugom

Britanski građanin, izvjesni Daman Etvol zaradio je nedavno šest mjeseci zatvora — dođuše, uslovno na dvije godine — zato što se razveo od lažne supruge.

Ovaj žitelj Forest Gejta u Londonu odlučio je da se razvede od svoje zakonite supruge, ali na njegovu žalost, ona za razvod braka nije htjela ni da čuje. Zato je Etvol smislio drugi način da dođe do bračne slobode: angažovao je 34-godišnju udovicu Džesber Berdi i doveo je na sud predstavljajući je kao svoju supругu. Lažna supruga je, naravno, pristala na razvod i sve bi možda i nekako prošlo da prava gospođa Etvol nije saznala za ovu ujdurmu i podnijela tužbu sudu. Etvol i njegova lažna supruga osuđeni su na po šest mjeseci zatvora, uslovno na dvije godine, a razvod braka je, naravno, poništen.

Dok je čitava ova sudska zavrzlama razmršana, dogodilo se nešto što je cijeloj priči dodalo jednu više nego ironičnu notu: pravog gospođi Etvol je izgleda sve dozlogrdilo, pa je podnijela sudu tužbu za razvod braka i brak je razveden — ovoga puta potpuno u skladu sa zakonom.

AREHOLOGIJA

GROBNICA SARMATSKE CARICE

MOSKVA — Arheolozi donječkog univerziteta pronašli su ovih dana u ukrajinskom selu Čuguno-Kreprenku grobnicu jedne od sarmatskih carica. Sarmati su bila nomadska plemena koja su do 6. vijeka prije naše ere naseljavala priuralske steppe, a zatim su prešla na sjeverni Kavkaz i crnomorske oblasti.

Do početka nove ere, kod sarmatskih plemena je vladao matrijarhat. To potvrđuju i ostaci u grobnici koju su otkrili sovjetski arheolozi. Ona je bila puna raznih ukrasnih predmeta od zlata, zatim oružja i posuda od bronce i srebra. U grobnici je nađena ukrašena ratna sjekira i kinesko ogledalo od srebra. A to potvrđuje ranija otkrića da su sarmatske žene bile ratnici koje su se zajedno sa svojim muževima borile protiv neprijatelja, ali su njegovali i svoj izgled.

Analize ostatka ove sarmatske carice pokazuju da je ona izvršila samoubistvo poslije smrti supruga.

DOKTOR U KUĆI

Priprema: dr Božidar Balaban, spec. opšte medicine

PROMUKLOST

● Javlja se kod upalnih promjena grla, dužeg naprezanja glasnica (estradni radnici), ali dugotrajna promuklost traži detaljnu pretragu i pravovremenu dijagnozu

Jedan čitalac navodi da je oko pola godine promukao i pita o čemu se radi.

Promuklost je klinički simptom, koji se javlja kod raznih oboljenja, tako da nije lako i jednostavno, samo na osnovu podataka da je neko promukao, donijeti sud i postaviti dijagnozu bolesti.

Najčešće se promuklost javlja kod upalnih promjena grla. Glasnice kod upalnog procesa postaju nabrekle — otečene i zacrvenjene. Tako upalom promijenjene glasnice daju hrapav i promukao glas. Obične prehlade mogu se manifestovati promuklošću. Infekcije gornjih dišnih puteva mogu se spuštati naniže i zahvatiti grkljan i bronhe, a klinički će se pojaviti promuklost. Osim aktuelnih infekcija dišnih puteva, promuklost može nastupiti i kod jačeg i dužeg naprezanja glasnica. Nakon dužeg i glasnijeg pjevanja ili govorenja, pojavice se promuklost. Tako su i neke profesije podložne pojavi promuklosti (predavači, pjevači itd). Isto tako i neke bolesti donjih respiratornih puteva — bronha i pluća mogu se manifestovati promuklošću. Takođe, i druge neupalne promjene na glasicama mogu izazvati promuklost. Poznato je da kod polipa ili nekih drugih dobroćudnih tumora grkljana pojavljuje se promuklost. Važno je kod dugotrajne promuklosti pomisliti i na eventualno razvijanje ma-

lignog procesa grkljana. Pravilna i blagovremeno postavljena dijagnoza bolesti rezultiraće odgovarajućim liječenjem, koje će biti potpuno uspješno ako je na vrijeme provedeno. Čak i najteže bolesti (rak grkljana) mogu se uspješno liječiti ukoliko se dijagnoza postavi rano i odmah primijeni odgovarajuće liječenje.

Očigledno je da se samo na osnovu podataka o postojanju promuklosti ne može zaključiti o kojem se oboljenju radi. Potrebno je znati da li se promuklost pojavila naglo i koliko dugo traje. Da li joj je prethodila povišena temperatura i ostale upalne karakteristike. Da li je prethodno bilo pojačanih napora i naprezanja grla. Dalje, značajno je znati da li je glas čitav dan hrapav ili se mijenja itd.

Važna činjenica je da akutne upalne reakcije uglavnom brzo prolaze i nakon nekoliko dana se boja glasa normalizuje. Međutim, ako promuklost traje duže vremena i nema povremenih poboljšanja, treba bolest ozbiljno shvatiti i obavezno konsultovati ljekara.

Čitaocu koji je postavio pitanje savjetujem da se javi svom ordinirajućem ljekaru, koji će preduzeti sve potrebne mjere kako bi se pronašao razlog promuklosti i sprovođenjem pravih terapijskih mjesta stanje saniralo.

SATIRIKON

- Dok je naših leđa, mnogi će biti na konju!
- Na vrh se najlakše dolazi odozgo!
- Podvijen rep je čvrst oslonac!
- Čovjek je najveće bogatstvo dok se ne unovčilo!
- Burna diskusija izbacila zaključke na obalu!
- Što ga više podmazujemo, čovjek postaje veća rđal!
- Bezbojni ljudi farbaju se u biografijama!

Borislav MITROVIĆ

DOHJI DIO GLAVE	NAPET- NJAČA, RUBRAK	AMERIČKA GLAVAC, ENTONI	POZITIV. NA ELEK- TRODA	FRANCOŠKI POZITOR, EMIL	KOM- LUXEM- BURG	DOŠARKA DAREU	ČEHOSLO- VAČKI SAH, VM, VLAŠTI- MIL	STARO- RIMSKI POEDRAV	MJEŠTO U SLOVENA- OKOM PRU- MORJU	SITNI INDIJSKI NOVAC	POVEĆA- VATI SE	ALP	GIJMAC ŽIGON	TALIJAN- SKI SMUČAR, GUSTAVO	OTVOR U PLETIVU ILI TKANJU	NAŠ KOP- POZITOR, BRANKIĆ
ČOVJEK VELIKIH BRKOVA									POPSKI ZADUB- NICE							
U PRAVOJ LIDLJI, BEZ NAGINA					DAVNO VRIJEME INTERNO (skr)									TETA ODMILA		
NEGATIV- NO ELEK- TRICAN ION (mm)						OSOBA SLABIH ŽIVACA ARAND- IČVAC								BILJAR- SKI ŠTAP		
PRILOG: DO DA- NASTAJE DANA								PTIČA SELIDA								
AKTIVNI								MABAR- SKA							BILO KO	
					GRUPO- OJENO JANJEZO KRZNO KOPČAS- KE DVA										PIŠAC ČEHOV	

Rješenje iz prošlog broja (vodoravno): 1, biciklizam, Konakri, Izabranik, ortakluk, harem, Enriko, otuda, A, Irena Košesar, pad, rećl, planer, cigara.

IZJAVITE ZA ŠTAMPU

BANJALUKA: Vjerujete li u igre na sreću?



Zanimljiva igra
Živko Borojević, mašinbravar, zaposlen u RO „Kontinental“
- I o to sam počeo igrati iz znatiželje koja je sad prešla u naviku. Sad su uplate za loto poskupjele, pa zbog toga rjeđe igram. Obično žena i ja ispunimo po jednu šarenicu. To nam daje za obavezu da gledamo izvlačenje brojeva preko televizije. I ujedno, utorak nam bude daleko interesantniji nego obično. Mogućnosti za dobitak su male.

Ponekad i dobijem

Rasim Zukić, domaćica:

- I ovaj put sam došla da uplatim loto. Prošli put sam imala četiri pogotka na šarenici. Vrlo je interesantna ta neizvjesnost koja me obuzima svakog utorka. Iskreno rečeno, imam sreće i više puta sam dobijala premije, doduše simbolične. Za ovo kolo sam križala brojeve koje je moj dječak govorio. Mislila da će dijete imati više sreće nego ja. Sedmično uplatim po 1200 dinara.



Zabavljam se

Ilijana Graorac, trgovac, zaposlena u RK „Boska“:

- Ne vjerujem u igre na sreću, ali loto igram iz zabave. Ne igram redovno. Ne znam kolikoh sam sretna, ali za svakog onog ko igra, postoji mogućnost da dobije. Obično uplaćujem po 200 dinara. Više se ne isplati. Do sada nisam imala zbitaka, ali ću nastaviti igrati kao i do sada, povremeno.



Godinama igram

Omer Bešlić, u službi JNA:

- U sreću treba vjerovati. Igram loto i sportsku prognozu godinama, ali me još nije napustila nada. Do sada dobitaka nije bilo. Sedmično uplatim oko 800 dinara. Vjerujem da ću jednom i ja dobiti bogatu premiju.



Senada Hadžić

Snimci: M. Pavičić

ZANIMLJIVOSTI

Mali heroj

Na sovjetskom dalekom istoku, tzv. Habrovski kraj, u selu Sovnečnij živi sa svojim roditeljima desetogodišnji Saša Zubov. Prije izvjesnog vremena pošao je, sa svoje dvije vršnjakinje, u berbu glijiva i jagoda. Išli su stalno pored tajge - neprohodne šume, u kojoj ima tigrova i vukova (pored drugih životinja) i ljeti i zimi. Orijentacija u tajgi je potpuno nemoguća. A mali Saša je pravio šale, ulazio i izlazio iz šume, da bi time donekle plašio djevojčice.

U jednom momentu ušavši u tajgu - nije se vratio. Otisnuo se malo dalje i potpuno zalutao. Uzaludna su bila dovikivanja dviiju djevojčica. Saša je krenuo u pravcu suprotnom od njegovog sela. Odmah je alarmirana milicija, helikopteri, i na kraju armija od hiljadu žitelja ovog kraja. Tri dana i tri noći je mali Saša proveo u tajgi, jer je, u međuvremenu, pala velika magla. Ipak, pronađen je živ i zdrav. Lutao je divljim prostranstvima. Kada bi ga savladao umor, odriemao bi pod nekim drvetom. Nije ništa jao, već je nastavljao da traži izlaz, a u stvari, sve više se udaljavao od mjesta gdje je ušao.

Međutim, Saša je imao i dosta sreće. U tu tajgu ulaze, i to na kratko, ljudi sa konjem ili sa psom. Saša nije sreo nijednu zvijer. Interesantno je da je dijete ostalo potpuno prisebno. Da je bio stariji, ili ne bi ulazio duboko u šumu ili bi bio svjestan opasnosti u kojoj se nalazio, i - naravno, bio bi uveliko preplašen. Ovako, eto, mali Saša je postao pravi mali heroj!

D. T.

Ko je bila Mata Hari?

Početkom ovog vijeka u pariškim lokalima pojavila se igranica koja je, plešući istočnjačke plesove, na brzini osvojila grad svjetlosti i postala nekoj kome se govori. Osvojiti Pariz u to vrijeme značilo je osvojiti svijet. Ta mlada žena, koja je počela karijeru kao Margareta Zele, rođena od oca Nizozemca i majke Jevrejke, veoma je golicala maštu muških posjetilaca u kojima je nastupala.

Ova tajanstvena žena ubrzo počinje pažljivo da bira svoje ljubavnike. Jedini kriteriji koji je primjenjivala bio je bogatstvo i uticaj. Počinje rat. Ona napušta Pariz i odlazi u Španiju, da bi se poslije izvjesnog vremena opet vratila u Pariz. Na povratku hapse je Francuzi i poslije višednevnog suđenja iza zatvorenih vrata Mata Hari, kako je bilo umjetničko ime ove zanimljive žene, je 1917. godine strijeljana. Na smrt je osuđena kao njemački špijun.

Tada polako Mata Hari (što na javanskom jeziku znači izlazak sunca) počinje da postaje legenda. Oko njene ličnosti plele su se razne priče i izgovorene su razne tvrdnje od toga da nije bila ničiji špijun, do toga da je bila trostruki. Ipak, istina će se saznati vjerovatno tek 2050. godine kada će, po francuskim zakonima, biti dozvoljeno da se otvore arhivi u kojim je pohranjen zapisnik sa njenog suđenja. Do tada treba uživati u filmovima koji su napravljeni sa mnogo mašte i u kojima je Mata Hari prikazana kao seks-simbol tih godina.

D. T.

RADIO-PROGRAM

SRIJEDA, 9. oktobra

BANJALUKA

Program emituje na ST 280 metara (1071 kHz) i UKT 95,0 MHz
Od 5,00 do 9,00 - JUTARNJI PROGRAM RADIO-BANJALUKE
5,00 - IZ MJESNIH ZAJEDNICA
8,30 - Vijesti
Od 12,00 do 14,00 - ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO-STANICA BIH
14,00 - Početak programa
14,05 - REVIJA NA 33 I 45
14,30 - Vijesti
15,00 - Oglasi i obavještenja
15,30 - Dnevnik
16,30 - Dnevnik Prvog programa Radio-Sarajeva
16,30 - OTVORENI STUDIO
17,30 - Vijesti
18,00 - Završetak programa
Od 18,00 do 01,00 - PRVI PROGRAM RADIO-SARAJEVA

BOSANSKA GRADIŠKA
5,00 - 7,00 - JUTARNJI PROGRAM (Vijesti u 5,30 i 6,30)
12,00 - 14,00 - ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO-STANICA BIH (Susret na talasu)
14,00 - Početak emitovanja i najava popodnevno programa
14,05 - Muzika - informacije - muzika
14,50 - Oglasi i obavještenja
15,00 - BEZ REDA VOŽNJE - muzička emisija
15,30 - IZ UDRUŽENOG RADA I MJESNIH ZAJEDNICA, informativno-politička emisija
15,45 - U narodnom tonu
16,00 - Dnevnik Prvog programa Radio-Sarajeva
16,30 - Snimajte - emitujemo, odabrane melodije
16,55 - Vijesti
17,00 - Odjava i završetak popodnevno programa SRBAC

12,00 - ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO-STANICA BIH
14,00 - Danas na talasima Radio-Srpska
14,05 - Magazin 85 (Vijesti u 14,30)
15,30 - Hronika srbačke komune
15,45 - Zabavljaju vas...

16,00 - Odjava programa i završetak emitovanja BOSANSKA DUBICA
12,00 - ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO-STANICA BIH
14,00 - Najava i pregled programa
14,05 - Naša top-lista
14,30 - Vijesti
14,33 - Imam jednu želju (stare gradske pjesme)
15,00 - IZ UDRUŽENOG RADA
15,25 - Muzički intermecc
15,30 - HRONIKA KOMUNE I UDRUŽENOG RADA
15,45 - Obavještenje, muzika, oglasi
16,00 - Dnevnik Prvog programa RS
16,30 - Tamburalo momče uz tamburu (emisija narodne muzike)
17,00 - Odjava programa

JAJCE

Od 12,00 do 14,00 - ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO-STANICA BIH
14,00 - Najava programa
14,10 - Vijesti
14,15 - Na današnji dan
14,25 - EPP
14,30 - Život mjesnih zajednica
15,00 - Emisija za djecu
15,15 - EPP
15,30 - Hronika komune
15,45 - Blok zabavne muzike
16,00 - Odjava programa i preuzimanje Dnevnika Prvog programa Radio-Sarajeva

BOSANSKI NOVI

12,00 - Susret na talasu (Zajednički program RSA II i ORS BIH)
14,00 - I danas smo zajedno (najava, vijesti, melodija dana)
14,10 - Mladi i mlade (muzički program)
14,30 - Aktuelni razgovori (susreti u udruženom radu)
15,00 - Od zlata jabuka (Emisija - ETNO - muzičkog blaga jugoslovenskih naroda i narodnosti)
15,30 - Novosti dana
15,45 - EP-prospekt
16,00 - Dnevnik RSA I i odjava programa

PRIJEDOR

12,00 - ZAJEDNIČKI TALAS
13,00 - Najava programa
13,02 - Vijesti
13,05 - Čestitke, želje, pozdravi
14,00 - AKTUELNO U OOUR-ima
14,45 - Muzika - slušane melodije
15,30 - Inostrana muzika
16,00 - Odjava programa

SARAJEVO

PRVI I DRUGI PROGRAM od 8,02 i 14 SATI

MERIDIJANI ZNANJA

Devetog oktobra 1967. godine u bolivijskim šumama ubijen je Če Gevara, kubanska i latinsko-američka legenda gerilske revolucionarne borbe.

Na talasima Radio-Sarajeva u emisiji Radio-kalendar, u okviru obrazovnog bloka „Meridijani znanja“ - naš spoljnopolički komentator Šreten Rundić govoreći o Če Gevari, njegovoj revolucionarnoj borbi na Kubi, a zatim Boliviji, čovjeku koji je smatrao da se samo oružanom borbom može postići socijalna pravda u cjeloj Latinskoj Americi.

Iako nerealan u svojim procjenama mogućnosti revolucionarne borbe, često i avanturista, Če Gevara je stekao veliki ugled među masama Latinske Amerike.

INFORMATATOR

BANJALUKA

KOZARA — Pucanj u mjesec (američki, drama) u 11,16,18,15 i 20,30 sati
VRBAS — Razidite se šta ste zinuli (francuski, komedija) u 16,18 i 20
PALAS — velika sala — Ratne igre (američki, triler) u 10,16,18 i 20. Mala sala — Šest švedanki na benzinskoj pumpi) zapadnonjemački, seksi-komedija) u 16,30,18,30 i 20,30. a u 10 sati dječiji film Ana i Andi.

NARODNO POZORIŠTE

Gostuje u Sarajevu na festivalu Dani komedije predstavom BALKANSKI ŠPIJUN

DJEČIJE POZORIŠTE

Nema predstave

DOM KULTURE

Nema programa

UMJETNIČKA GALERIJA

Stalna postavka.

STALNA POSTAVKA SPOMEN-ZBIRKE DRAGINJE I VOJE TERZIĆ nalazi se u Ulici Vladimira Nazora 19

MUZEJ BOSANSKE KRAJINE

Stalna izložbena postavka Muzeja je otvorena svakog radnog dana osim ponedjeljka od 9 do 13 i od 17 do 19 sati, subotom, nedjeljom i praznicima od 9 do 13 sati.

BIBLIOTEKA

Odjeljena u Domu radničke solidarnosti rade svaki dan, osim subote i nedjelje, od 7,30 do 19 sati.

Odjeljenje u Mejdanu radi svaki dan, osim subote i nedjelje, od 7,30 do 19 sati.

Odjeljenje u Budzaku radi ponedjeljkom i utorkom od 15 do 19, srijedom, četvrtkom i petkom od 10 do 15 sati.

DEŽURNA APOTEKA

Noćno dežurstvo ima apoteka I. maj u Ulici Vladimira Nazora 21. telefon 21—914.

VAŽNIJI TELEFONI:

SUP 92
Vatrogasci 93
Hitna pomoć 94
Bolnica 33-725 (stara lokacija) i 38-111 (Paprikovac).
Autobuska stanica 45-355
Željeznička stanica 31-229
Taksi-stanica 22-222
Inspekcija 32-100
Dežurna inspekcija 32-354
Elektrobanjaluka 42-555
Servis za hitne popravke stanova 45-404
Atlas 31-995
Inex-turist 21-261
Putnik 43-900
Turist-biro 35-082
Slavnik Koper 31-113
Mladost BiH 39-835
Opštinski sekretarijat za narodnu odbranu

Služba za interventne kvarove

„Odovoda i kanalizacije“

tel. 40-811 i 40-815

— Centar za obavještenja 985.

POLASCI VOZOVA

Izmijenjeni red vožnje željeznice važi od 2. 6. 1985. godine. „
Za Sarajevo: 0,56 (brzi), 02,00 (brzi) 06,07 (olimpik), 9,26 (brzi), 13,15 (brzi), 16,05 (brzi) i 18,10 (poslovni).
Za Zagreb: 01,11, 03,13, 04,12, 09,57 (poslovni), 15,06 i 16,22.

Za Beograd: 06,53 (poslovni, a od Rume se odjava za Novi Sad), 10,01 (putnički do Doboja, iz Doboja brzi u 14,00), 14,50 (putnički do Doboja, iz Doboja u 17,32), 22,45 putnički do Doboja, iz Doboja u 01,38.

DOLASCI VOZOVA

Iz Sarajeva: 01,08, 03,00 (brzi) 09,55 (poslovni), 15,04 (brzi), 16,16 (brzi), 20,10 (poslovni).

Iz Zagreba: 00,42, 01,52, 13,12, 16,02 (brzi), 18,08 (poslovni), 21,42 (ubrznani).

Iz Beograda: 05,35, 08,25, 13,28, 16,16, 19,05, 21,57.

VANREDNI VOZOVI

Svake nedjelje BANJALUKA — MERIDOR I IZ DOBOJA — BANJALUKA — LJUBLJANA u 14,01...

POLASCI AUTOBUSA IZ BANJALUKE

ZA ZAGREB: 01,20, 02,00, 03,00, 05,30, 06,00, 07,45, 08,30, 09,30, 11,00, 12,00, 12,40, 13,15, 14,30, 15,10, 15,20, 17,00, 18,15, 19,24, 20,00.

ZA BEOGRAD: 05,00, 06,00, 09,30, 15,00, 17,00, 23,30
ZA LJUBLJANU: 01,20, 08,20, 12,00, 13,15, 15,10, 19,25.
ZA SARAJEVO: 00,30, 08,00, 12,00, 00,45 (uprolazu) u 10,00, 13,35 i 15,15).

ZA KRANJSKU GORU: 13,15.
ZA TUZLU 05,35 i 15,45
ZA DUBROVNIK: 20,20, 22,00,
24,00 (polasci u prolazu)
ZA MOSTAR: 06,00, 13,00 (preko Bugojna, Prozora i Jablanice) 11,26 (u prolazu) 22,00.

ZA BIJE LJINU: u 11,00 (iz Prnjavora u 12,15 i Dervente u 14,40 sati).

ZA NOVI SAD: u 13,00 (u 14,05 iz Prnjavora, iz Dervente u 14,40).
ZA DERVENTU: u 12,00 sati.

ZA PRIJEDOR: u 4,45 sati.
ZA KUKOLJE I SRBAC: u 6,15 a povratku iz Srpsca u 11 sati.

ZA SRBAC: u 17,15.
AUTOBUS NA RELACIJI BANJALUKA — LUŠCI-PALANKA u povratku saobraća preko PRIJEDORA umjesto BRONZANOG MAJ-DANA sa polaskom iz LUŠCI-PALANKA u 5,45, SANSKOG MOSTA 6,35 i PRIJEDORA u 7,10 sati.

ZA ROVINJ: 7,45, 19,45
ZA RIJEKU: 6,00, 7,45, 22,00.
ZA UMAG: 6,00.
ZA SPLIT: 6,40, 21,15, 8,30 (u prolazu)
ZA ŠIBENIK: 7,30, 22,30.

BOSANSKA GRADIŠKA

U Domu kulture u 20 sati prikazuje se film GOLI U SEDLU

NARODNA BIBLIOTEKA u gradskom Domu kulture otvorena je ponedjeljkom i srijedom od 10 do 17 sati, a utorkom, četvrtkom i petkom od 10 do 14 sati. GRADSKA ČITAONICA u Bosanskoj Gradišci radi od 10 do 18 sati, a subotom od 7 do 13 sati. Odjeljenje biblioteke u Novoj Topoli (u zgradi SUBNOR-a) radi ponedjeljkom, srijedom i petkom od 12 do 15 sati. Istim danima knjige se izdaju i u odjeljenju/biblioteke u Orahovi (Domu kulture) od 17 do 20 sati.

Stalna izložba „Putevi pobjede“ otvorena je od 10 do 13 u Radničkom domu. U Spomen-domu „Lepa Radić“ u Gornjim Podgradcima postavljena je izložba „Revolucionarna prošlost Gornjih Podgradaca“.

APOTEKA u Ulici maršala Tita broj 11 (telefon 813-130) radi od 7 do 19 sati. Otvara se u 21 sat za hitne slučajeve. Apoteka kod bolnice radi od 7 do 14 sati. Nedjeljom i praznikom apoteka radi od 9 do 11 sati, otvara se u 13, 16, 19 i 21 sat.

Medicinski centar u Bosanskoj Gradišci — 813-433.

Autobuska stanica u Bosanskoj Gradišci — 813-500.

Turist-biro 813-080

Taksi-stanica 811-716.

„Elektro-Bosanska Gradiška“ 813-344.

ČELINAC

U Domu kulture u 13 i 19,30 prikazuju se film POP ČIRA I POP SPIRA

Dežurna apoteka Doma zdravlja radi od 7 do 15 sati, osim subote, telefon 850-047. Hitna pomoć Doma zdravlja radi od 15 do 07. Dom zdravlja radi od 7 do 15 sati svaki dan osim nedjelje i državnih praznika. Telefon 850-015 — Narodna biblioteka „Ivo Andrić“ radi svaki dan od 7 do 15 sati, osim nedjelje i državnih praznika. Telefon 850-013. Autobuska stanica 850-139.

KOTOR-VAROŠ

Apoteka radi od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 14 sati. Hitna pomoć Doma zdravlja 880-001. Dežurna vatrogasna služba 880-104. Biblioteka radi od 7 do 19 sati.

LAKTAŠI

Nema kino-predstave
Narodna biblioteka „Veselin Masleša“ radi od 7 do 15 sati, a nedjeljom ne radi. Hitna pomoć Doma zdravlja, telefon broj 830-250. Apoteka radi od 7 do 19 sati, subotom od 7 do 14 sati, telefon 830-030. Dobrovoljno vatrogasno društvo 830-006.

PRNJAVOR

U Domu kulture prikazuje se film PARTNERI

SKENDER-VAKUF

Nema kino-predstave.
Biblioteka, postavljena odjeljenje, radi svaki dan od 7,30 do 15,30 sati, a ponedjeljkom od 10 do 16 sati. Dom zdravlja radi od 7,30 do 15,30 sati, telefon 850-011. Opštinski centar za obavještenje radi od 08 do 24 sata, telefon 850-011.

SRBAC

Apoteka 840-003. Dobrovoljno vatrogasno društvo 840-150. Biblioteka 840-038.

DEŽURNA STRANA

DELEGACIJA SKUPŠTINE SFRJ
PUTUJE U SSSR

DALJE UNAPREĐENJE ODNOSA

BEOGRAD, 8. oktobra (Tanjug) — Povodom sutrašnjeg odlaska delegacije Skupštine SFRJ na čelu sa predsjednikom Ilijazom Kurtešijem u zvaničnu i prijateljsku posjetu SSSR-u na poziv Vrhovnog sovjeta, zvanični predstavnik za štampu SSIP-a Željko Jeglič dao je diplomatskom uredniku Tanjuga sljedeću izjavu:
„Posjeti delegacije Skupštine SFRJ na najvišem nivou Sovjetskom Savezu pridajemo veliki značaj. Ona predstavlja nastavak stalnog političkog dijaloga i potvrđuje spremnost i želju dvije zemlje za dalje unapređenje odnosa i saradnje u svim oblastima od obostranog interesa“.

U SUBOTU U BEOGRADU

VOZ BRATSTVA I JEDINSTVA

BEOGRAD, 8. oktobra (Tanjug) — Sve je spremno za polazak i doček šesnaestog „Voza bratstvo i jedinstvo“ koji iz Slovenije stiže u Srbiju 12. oktobra.

Beogradani će, inače, prvi u 8,00 časova 12. oktobra dočekati pozdraviti 1400 putnika u dvije kompozicije vozova koje polaze iz Jasenica i Maribora. Glavninu putnika čine nekadašnji slovenački izgnanici koji su tokom rata u Srbiji našli svoj drugi dom, i članovi njihovih porodica. Vozom dolaze i delegacije 35 slovenačkih opština, koje su zbratimljene i najtešnje saraduju sa 37 opština u Srbiji.

OK SK BIHAĆ

PROGRAM AKTIVNOSTI

BIHAĆ, 8. oktobra — Sinoć je u Bihaću održana sjednica OK SK na kojoj je utvrđen program izborne aktivnosti i kriteriji za izbor organa i foruma u opštinskoj organizaciji Saveza komunista. Tom prilikom je istaknuto da za odgovorne funkcije u Savezu komunista treba birati one kadrove koje krase moralno-političke vrline i koji imaju ugled i povjerenje među radničkom klasom, radnim ljudima i građanima. D. M.

PREDSJEDNIŠTVO CK SKJ

SJEDNICA CK SKJ — 30. OKTOBRA

BEOGRAD, 8. oktobra (Tanjug) — Predsjedništvo CK SKJ, na današnjoj sjednici kojoj je predsjedavao Vidoje Žarković, upoznao se sa radom na pripremi prijedloga izmjena i dopuna Statuta SKJ, na osnovu izvještaja Komisije CK SKJ za organizaciona i statutarna pitanja.

Predsjedništvo je ocijenilo da osnovno polazište pri utvrđivanju prijedloga izmjena i dopuna Statuta SKJ treba da bude dalje idejno-političko i organizaciono osposobljavanje SKJ, demokratizacija odnosa i njegove odgovornosti i akcione sposobnosti. U tom smislu, Predsjedništvo je posebnu pažnju posvetilo i budućoj organizaciji i načinu djelovanja rukovodećih organa SKJ.

Predsjedništvo je zakazalo narednu sjednicu Centralnog komiteta SKJ za 30. oktobar. Centralni komitet će na 21. sjednici razmotriti aktuelna idejno-politička pitanja ostvarivanja politike zapošljavanja i socijalne politike.

VRIJEME

IZVJEŠTAJ REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA BiH

OBLAČNO

ZA BOSANSKU KRAJINU: U toku dana očekuje se naoblacanje sa kišom i padom temperature.

ZA BANJALUKU: Naoblacanje, a u toku dana kiša i pad temperature.

ZA NAREDNA DVA—TRI DANA: U ovom periodu predviđa se svježe vrijeme. Početkom perioda biće mjestimično i kiše, a zatim će se održavati umjereno oblačno i prohladno.

VODOSTAJ: Una—Bihać 4 cm, bistra, temperatura vode 13 stepeni. Sana — Sanski Most 109 cm, bistra, temperatura vode 16 stepeni. Vrbas—Banjaluka 64 cm, bistra, temperatura vode 14 stepeni. Vodostaj na svim rijekama u laganom opadanju.

SKUPŠTINA SFRJ

USAGLAŠAVANJE DOBRO POČELO

BEOGRAD, 8. oktobra (Tanjug) — Dijelovi narednog petogodišnjeg plana razvoja zemlje, koji su u djelokrugu Odbora Vijeća republika i pokrajina za finansije, gotovo su u cjelini prihvaćeni već u današnjem prvom krugu usaglašavanja stavova republičkih i pokrajinskih skupština. Uz manje primjedbe i prijedloge podržana su poglavlja koja opredjeljuju razvoj društvenih djelatnosti, zajedničku poresku politiku i finansiranje opštih i zajedničkih potreba u narednom srednjoročju. Dio plana o finansiranju funkcije Federacije je, međutim, u znaku rezervi pa će se Odbor na njega vratiti nakon usaglašavanja stavova o izmjenama zakona o finansiranju Federacije koje počinje sutra.

IZ OKRUŽNOG SUDA U PEČI

OSUĐENI RUŠIOCI BAČIJA

PEĆ, 8. oktobra (Tanjug) — Vijeće Okružnog suda u Peči osudilo je na kazne zatvora u trajanju od pet mjeseci do dvije godine ukupno 14 ljudi, uglavnom iz bratstva Hadžijaj iz sela Rakoš i Sušica u opštini Istok za rušenje i paljevinu bačija na planini Mokra. Kao što je svojevrjeme o tome javnost bila obaviještena, osuđeni su u maju organizovano porušili i zapalili više bačija vlasnika iz susjednih sela pod izgovorom da oni nemaju „pravo“ da napasaju stada i podižu bačije na „njihovoj“ teritoriji planine Mokra. U kasnijoj političkoj aktivnosti taj eksces je okvalifikovan kao svojevrjni vandalizam i preuzimanje prava da se „presuduje“ po svojim aršinima.

ETIOPIJA

NESTAŠICA KAFE

ADIS ABEBA, 8. oktobra (Tanjug) — Na tržištu postojbine kafe već mjesec dana „crnog napitka“ nema ni za lijev. Kafa se može nabaviti jedino na crnoj berzi potrošruko većoj cijeni od one koju garantuje država. Kilogram sirove kafe na ilegalnom tržištu dostigao je 20 bira (oko 20 dolara).

Do nestašice je došlo zbog smanjene proizvodnje i nastojanja etiopske vlade da izvozom kafe obezbijedi što više deviza.

SNAGE OUN U LIBANU

HOLANDIJA POVLAČI VOJNIKE

HAG, 8. oktobra (Tanjug) — Holandska vlada je odlučila da povuče odred holandskih vojnika u sastavu privremenih mirovnih snaga OUN (Finul) u Libanu — danas je zvanično saopšteno u Hagu.

Kako su u pismu Holandskom parlamentu saopštili ministri inostranih poslova i odbrane Hans Van Den Bruk i Jakob de Reijter ova odluka je donesena zbog toga što „ove snage više nisu u stanju da izvršavaju svoju misiju“.

STONI TENIS

MEČ SA ČEHOSLOVAČKOM

BEOGRAD, 8. oktobra (Tanjug) — Savezni kapiteni muške i ženske stonoteniserske reprezentacije Jugoslavije Dušan Osmanagić i Bela Sel odredili su ekipu koja će 16. oktobra u Travniku igrati meč 2. kola evropske „Superlige“ protiv Čehoslovačke. U ekipi su Zoran Kalinić, Ilie Lupulesku i Zoran Primorac u muškoj a Branka Batinić i Gordana Perkućin u ženskoj konkurenciji.

POŽAR U TVORNICI ZIDNIH TAPE
U PAZINU

VELIKA ŠTETA

PAZIN, 8. oktobra (Tanjug) — Jutros oko 6 sati izbio je požar velikih razmjera u tvornici plastificiranih zidnih tapeta koja djeluje u sastavu Radne organizacije „Pazinka“ iz Pazina. U požaru, na sreću, nije bilo ozlijeđenih.

Pretpostavlja se da je do požara došlo zbog pucanja cijevi ulja u recirkulaciji za zagrijavanje strojeva. Materijalna šteta je velika jer su potpuno, ili djelomično oštećena proizvodna postrojenja, sve instalacije, proizvodna hala, materijal u proizvodnji i dio gotovih proizvoda.



PBS —
OSNOVNA
BANKA
BANJALUKA

KURSNA LISTA

(formirana
8. oktobra
1985. godine)

KURS U DINARIMA

Zemlje	Valuta	Kupovni za devize	Prodajni za devize
Austrija	100 šilinga	1547,34	1551,99 ¹
Belgija	100 franaka	258,74	530,33 ¹
Danska	100 kruna	2984,71	2993,57 ¹
Francuska	100 franaka	3562,49	3573,19 ¹
Holandija	100 florina	9634,44	9663,39 ¹
Italija	100 lira	16,07	16,12
Norveška	100 kruna	3640,55	3651,49
SR Njemačka	100 maraka	10875,88	10908,56
Švajcarska	100 franaka	13285,09	13325,00
Švedska	100 kruna	3601,94	3612,77
Japan	100 jena	133,96	134,36
V. Britanija	1 funta	407,31	408,54
Kanada	1 dolar	210,60	211,23
SAD	1 dolar	288,69	289,56
Australija	1 dolar	203,24	203,56

Kupovni i prodajni kursevi za devize primjenjuju se od 14 sati 8. oktobra 1985. godine, a kursevi za efektivu od 2. oktobra 1985. godine.

TV

SRIJEDA, 9. OKTOBAR
PRVI PROGRAM

8,20 - Pregled programa
8,30 - TV—kalendar
8,40 - Fliper - program za djecu, I
9,05 - OBRAZOVNI PROGRAM
10,30 - Vijesti
10,35 - Školski program
12,40 - Vijesti
15,00 - Školski program - repriza
15,00 - Belamijev novi svijet „Put od Kamčatke“
15,30 - Crtni film
15,35 - U zdravom telu - zdrav duh: „Luk i gudalo“
16,10 - Mali program: „80. godina naučnofantastičog filma“ - „Zabranjena planeta“
16,20 - Kocka, kocka, kockica
16,45 - Posljednji minuti: Nagrađeni na međunarodnom takmičenju Muzičke omladine
17,20 - Pregled programa
17,25 - Vijesti
17,30 - Hronika zajednice opština Visoko
17,40 - Fliper - program za djecu, I
18,15 - Akumulacije u Bosni i Hercegovini - obrazovna serija,
18,45 - Balkanski folklorni festivali - „OHRID 85“
19,15 - Crtni film
19,30 - Dnevnik II
19,55 - TV spot
20,00 - Obojena svjetlost, uvod
20,05 - „Napad na policijsku stanicu broj 13“ - američki igrani film
21,30 - Obojena svjetlost, nastavak
22,45 - Vanredni sportski pregled
23,00 - Dnevnik III
23,15 - Pregled programa za četvrtak

DRUGI PROGRAM

18,55 - Pregled programa
19,00 - Tribina
19,30 - Dnevnik
20,00 - Bemus 85 - ozbiljna muzika
20,50 - Studio 2
21,05 - Sajam mode, EP reportaža
21,15 - Obrazovni magazin
22,00 - Džez iz studija
22,45 - Pregled programa za četvrtak

II PROGRAM 22,00 SATI

DŽEZ IZ STUDIJA

U drugoj emisiji ove serije, uz Plesni orkestar RTSA i dirigenta Esada Arnaulčića i Ranka Rihtmana nastupice instrumentalni solisti Kire Kostov, Igor Savin, Sinan Alimanović, Nenad Petrović i Peco Petej.

Sve kompozicije i aranžmani pisani su posebno za ovu priliku i izvode se prvi put.

Reditelj je Milan Bilbija.

Miro Miladenović
DAVID ŠTRBAC



GLAS

REDAKCIJA Ulica AVNOJ-a 93. Telefon: direktor i odgovorni urednik 34-417. Redakcija 37-979, 37-977, daktilografi 34-449. Oglasno u Ulici Veselina Masleše 13, telefon 34-448. Telex 45-208 YU GLAS, OOUR Novinska djelatnost Banjaluka, žiro-račun broj: 10500-603-4106 kod SDK Banjaluka. Pretplata za SFRJ:

jednomjesečna 800 dinara, tromjesečna 2.400 dinara, polugodišnja 4.800 dinara, godišnja 9.600 dinara, samo za „Nedjeljni Glas“ 1.660 dinara godišnje. Pretplata za inostranstvo: jednomjesečna 1.600 dinara, tromjesečna 4.800 dinara, polugodišnja 9.600 dinara, godišnja 19.200 dinara, samo za „Nedjeljni Glas“ 3.320 dinara. Uplate na devizni račun broj: 10500-620-71000-552 kod Privredne banke Sarajvo, Osnovne banke Banjaluka. Rješenjem Republičkog komiteta za obrazovanje, nauku, kulturu i fizičku kulturu SR BiH broj 02-4153/82 „Glas“ je oslobođen plaćanja poreza na promet.